



SLUŽBENE NOVINE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE GORAŽDE

Godina XXVIII–Broj 5

25. april/travanj 2025.
GORAŽDE

Akontacija za II kvartal 2025.godine
uključujući i pretplatu za “Službene
novine BPK-a Goražde”– 40 KM

433

OHR

O D L U K A VISOKOG PREDSTAVNIKA

Br. 18/25

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku dana članom V Aneksa 10. (Sporazum o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Opći okvirni sporazum za mir), prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji za tumačenje navedenog Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora, i članom II.1. (d) prethodno navedenog Sporazuma, koji od visokog predstavnika zahtijeva da “olakša rješavanje bilo kojih poteškoća koje se pojave u vezi sa civilnom provedbom Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, kada visoki predstavnik ocijeni neophodnim”;

Pozivajući se na stav XI.2 Zaključaka Konferencije za implementaciju mira

održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru visokog predstavnika da upotrijebi svoj konačni autoritet u zemlji u vezi s tumačenjem Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme u skladu s gore navedenim, “donošenjem obavezujućih odluka, kada to ocijeni neophodnim”, o određenim pitanjima, uključujući i (prema tački (c) stava XI.2. „mjere kojima se osigurava implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”;

Podsjećajući takođe da je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda u više navrata potvrdilo svojim rezolucijama donesenim na osnovu poglavlja VII Povelje Ujedinjenih naroda da uloga visokog predstavnika kao konačnog autoriteta u zemlji u pogledu implementacije Aneksa 10. Dejtonskog mirovnog sporazuma uključuje “ovlaštenje za donošenje obavezujućih odluka kada ocijeni da je to

neophodno o pitanjima koja je Vijeće za implementaciju mira razmatralo u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine”;

Imajući u vidu najnoviji kominike Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, u kojem Upravni odbor najoštrije osuđuje flagrantne napade vladajuće koalicije u Republici Srpskoj na Opći okvirni sporazum za mir i ustavnopravni poredak BiH, uključujući i kontinuirane secesionističke aktivnosti, navodeći takođe da se bilo kakve radnje kojima se dovodi u pitanje suverenitet, teritorijalni integritet i politička nezavisnost BiH ili se narušava funkcionalnost njenih institucija moraju promptno suzbiti putem ustavnopravnog okvira, ponovo ističući da međunarodna zajednica zadržava sve neophodne instrumente za osiguravanje poštivanja Općeg okvirnog sporazuma za mir te još jednom potvrđuje svoju punu podršku visokom predstavniku u osiguranju punog poštivanja Općeg okvirnog sporazuma za mir i provedbi njegovog mandata u skladu sa Aneksom 10. i odgovarajućim rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda;

Podsjećajući na direktne prijetnje Općem okvirnom sporazumu za mir proistekle iz zajedničke izjave lidera vladajuće koalicije Republike Srpske koja je potpisana 24. aprila 2023. godine, kojom su se isti obavezali da će realizirati niz mjera za stvaranje preduvjeta za buduću secesiju Republike Srpske;

Podsjećajući takođe da je takav stav doveo do usvajanja zakonâ od strane Narodne skupštine Republike Srpske koji su predstavljali prijetnju ustavnom poretku Bosne i Hercegovine i obavezama

Republike Srpske prema Aneksu 10. Općeg okvirnog sporazuma za mir, što predstavlja ozbiljno kršenje Općeg okvirnog sporazuma za mir i prijetnju miru i stabilnosti u zemlji i regionu, te da je navedeno potaknulo visokog predstavnika da preduzme odgovarajuće mjere 1. jula 2023. godine kako bi se spriječilo stupanje na snagu tih zakona i da proglasi izmjene i dopune Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojima se proširuje definicija krivičnog djela napada na ustavni poredak, proširuje definicija neizvršenja odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, te dodaje krivično djelo u pogledu neizvršavanja odluka visokog predstavnika;

Prisjećajući se takođe da je nastavak politike vladajuće koalicije Republike Srpske doveo, između ostalog, do donošenja niza Zaključaka od strane Narodne skupštine Republike Srpske 24. i 25. decembra 2024. godine, kojima se napada suverenitet države Bosne i Hercegovine i njen ustavni poredak, dovodi u pitanje postojanje njenih ključnih pravosudnih institucija kao što su Ustavni sud Bosne i Hercegovine, Sud Bosne i Hercegovine, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, kao i Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, te se od predstavnika Republike Srpske i zvaničnika na državnom nivou iz reda srpskog konstitutivnog naroda zahtijeva da preduzmu aktivnosti u cilju provedbe politika sadržanih u tim zaključcima, čime se ozbiljno ugrožava provedba civilnog dijela Općeg okvirnog sporazuma za mir, uključujući i funkcionalnost institucija Bosne i Hercegovine, dovodeći do toga da visoki predstavnik donese Nalog od 2. januara 2025. godine kojim se proglašava da se ovim Zaključcima krše obaveze i od-

govornosti Republike Srpske prema Aneksu 4. i Aneksu 10. Općeg okvirnog sporazuma za mir i kojim se zabranjuje provedba navedenih Zaključaka;

Uzimajući u obzir da je Sud Bosne i Hercegovine 26. februara 2025. godine izrekao presudu u predmetu Milorad Dodik i drugi, u okolnostima ogromnog pritiska na Sud Bosne i Hercegovine, pri čemu su zvaničnici vladajuće koalicije političkih stranaka Republike Srpske, prvenstveno SNSD-a i Ujedinjene Srpske, kontinuirano dovodili u pitanje ustavnost osnivanja i samog postojanja Suda Bosne i Hercegovine kao i njegove nadležnosti, uprkos konačnim i obavezujućim odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine;

Ozbiljno zabrinut zbog najnovijih aktivnosti koje vladajuća koalicija u Republici Srpskoj predvođena od strane SNSD-a i Ujedinjene Srpske provodi protiv suvereniteta i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, a koje su dovele do donošenja od strane Narodne skupštine Republike Srpske „Zaključaka u vezi sa Informacijom o rušenju Ustava Bosne i Hercegovine – mjere i zadaci u cilju očuvanja Ustava Bosne i Hercegovine“ i “Odluke o mjerama i zadacima proisteklim iz neustavnih odluka i postupaka vanustavnih institucija BiH” dana 26. februara, te usvajanja Zakona o neprimjenjivanju Zakona i zabrani djelovanja vanustavnih institucija BiH, Zakona o dopuni Krivičnog zakonika Republike Srpske, Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske i Zakona o Posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija dana 27. februara;

Uzimajući u obzir da je dana 7. marta

2025. godine Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio odluke o privremenim mjerama kojima je stavio van snage navedene akte i zakone, kao i sve akte donezene u njihovoj provedbi, te zabranio svim organima vlasti unutar Republike Srpske i službenim ili odgovornim licima iz Republike Srpske koja obavljaju dužnost u institucijama Bosne i Hercegovine da preduzimaju bilo kakve radnje na osnovu tih zakona i akata;

Napominjući da je, nepoštivanjem zabrane Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o preduzimanju bilo kakvih radnji na osnovu prethodno navedenih akata, prema odlukama o privremenim mjerama usvojenim od strane Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Narodna skupština Republike Srpske na svojoj posebnoj sjednici 14. marta 2025. godine usvojila prijedlog Zakona o zaštiti ustavnog uređenja Republike Srpske s ciljem uspostavljanja institucija za zaštitu ustavnog uređenja Republike Srpske, uključujući i takozvano Specijalno tužilaštvo i Specijalni sud, što je već imalo utjecaj na neometano funkcioniranje pojedinih institucija Bosne i Hercegovine;

Izražavajući žaljenje zbog toga što vladajuća koalicija u Republici Srpskoj nastavlja zanemarivati odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o privremenim mjerama protiv zakonâ Republike Srpske, pokušavajući da uspostavi nove institucije Republike Srpske u suprotnosti s ustavnim poretkom Bosne i Hercegovine;

Napominjući da je Narodna skupština Republike Srpske dana 13. marta 2025. godine usvojila nacrt Ustava Republike Srpske, s ciljem daljnje realizacije secesionističke politike vladajuće koalicije Re-

publike Srpske, direktno kršeći Opći okvirni sporazum za mir;

Napominjući takođe da je dana 21. marta 2025. godine “Službeni glasnik Republike Srpske” objavio “Pravilnik o postupku kandidovanja i izbora prvih članova Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Republike Srpske”, u kojem se precizira da se Pravilnik donosi na osnovu Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske, čiju je primjenu Odlukom o privremenoj mjeri Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, br. U-8/25 od 7. marta 2025. godine Ustavni sud Bosne i Hercegovine suspendovao i zabranio preduzimanje bilo kakvih radnji na osnovu tog zakona;

Konstatirajući takođe da je dana 28. marta 2025. godine ministar pravde Republike Srpske uputio dopis sudovima i tužilaštvima u Republici Srpskoj kako bi podsjetio na Zaključke Vlade Republike Srpske od 17. i 25. marta 2025. godine, prijeteći krivičnim gonjenjem, ukidanjem budžetske podrške i prestankom radnog odnosa, kao i mogućim ukidanjem pravosudnih institucija, ukoliko pravosudni službenici u Republici Srpskoj budu postupali u skladu s odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i ne budu primjenjivali zakone koje je Republika Srpska donijela ultra vires i koje je Ustavni sud Bosne i Hercegovine ocijenio prima facie neustavnim, time podstičući sudije i tužioce na počinjenje krivičnog djela neizvršenja odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ili napada na ustavni poredak Bosne i Hercegovine;

Imajući u vidu da je 2. aprila 2025. godine Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio Rješenje o neprovođenju navedene Odluke o privremenoj mjeri br. U-

8/25 od 7. marta 2025. godine, kojim je između ostalog utvrđeno da Pravilnik koji je donio ministar pravde Republike Srpske na osnovu suspendovanog Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske nema pravno dejstvo i ne može imati pravnu valjanost te da je shodno tome ništavan, zaključujući takođe da postupanje ministra pravde Republike Srpske Miloša Bukejlovića predstavlja nepoštivanje i postupanje protivno zabrani iz konačne i obavezujuće odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine br. U-8/25, što shodno tome može povlačiti i krivičnu odgovornost odgovornih osoba;

S obzirom na to da je već općepoznato da Tužilaštvo Bosne i Hercegovine vodi istragu protiv rukovodstva SNSD-a i Ujedinjene Srpske zbog sumnje u počinjenje krivičnog djela, te da je Sud Bosne i Hercegovine u tim okolnostima već odredio pritvor osumnjičenima;

Uzimajući u obzir i to da su osumnjičeni uredno pozvani da se pojave pred nadležnim pravosudnim institucijama, ali da se na poziv nisu odazvali, dok su pritom javno pozivali na nepoštivanje zakona i pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine, te da su nakon toga izdati nalozi za njihovo privođenje te određena mjera pritvora, što je kulminiralo izdavanjem naloga za hapšenje osumnjičenih;

Uvjeren da je postupanje kako je naprijed opisano prvenstveno potaknuto od strane Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i Ujedinjene Srpske, te da se takvim postupanjem ozbiljno ugrožavaju funkcioniranje države Bosne i Hercegovine i vladavina prava, i da je isto u

suprotnosti s Ustavom Bosne i Hercegovine, konkretno članom III/3.b), kojim je propisano sljedeće: “Entiteti i sve njihove administrativne jedinice će se u potpunosti pridržavati ovog Ustava (...) kao i odluka institucija Bosne i Hercegovine”, čime se ugrožava provedba civilnih aspekata Općeg okvirnog sporazuma za mir u smislu relevantnih odredbi Zakona o bankama Republike Srpske i Zakona o bankama Federacije Bosne i Hercegovine kojima je zabranjeno da banka stiče, vrši konverzije ili transfere, kao i posreduje prilikom sticanja, konverzije ili transfera novca ili druge imovine, za koju se zna ili bi se moglo osnovano pretpostaviti da bi ih mogli koristiti pojedinci ili pravne osobe ili organi koji opstruišu ili prijete opstrukcijom ili predstavljaju značajan rizik od aktivne opstrukcije provođenja mirovnog procesa, u skladu s propisima kojima se uređuje uvođenje i primjena određenih privremenih mjera radi efikasnog provođenja međunarodnih restriktivnih mjera;

Izdvajajući posebno izjave koje su potpisali politički subjekti Savez nezavisnih socijaldemokrata i Ujedinjena Srpska, kojima se nedvosmisleno obavezuju na pridržavanje Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini u okviru svojih aktivnosti, kao uvjet za ovjeru za učešće na Općim izborima 2022. godine i Lokalnim izborima 2024. godine, u skladu s članom 1.13 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te konstatirajući da nastavak primjene zakonâ koje je Republika Srpska donijela postupajući izvan svojih zakonskih nadležnosti i ovlaštenja, i koje je Ustavni sud Bosne i Hercegovine ocijenio prima facie neustavnim, nije u skladu sa navedenim izjavama;

Ističući da secesionistička agenda Republike Srpske, uz uporne napade na Opći okvirni sporazum za mir, uključujući Ustav Bosne i Hercegovine i ključne institucije Bosne i Hercegovine, proizilazi iz dugogodišnjeg destruktivnog postupanja SNSD-a, koje se provodi od strane vladajuće koalicije Republike Srpske, predvođene SNSD-om i Ujedinjenom Srpskom, putem tijela i organa zakonodavne i izvršne vlasti Republike Srpske;

Pozdravljajući dosadašnje napore koje su organi vlasti države Bosne i Hercegovine preduzeli u okviru njihovih nadležnosti kako bi pravno osporili akte i aktivnosti organa vlasti Republike Srpske korištenjem raspoloživih domaćih pravnih instrumenata, i istovremeno izražavajući žaljenje zbog upornog i agresivnog provođenja politika koje su inicirali Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i Ujedinjena Srpska, a koje se i dalje provode uprkos konačnim i obavezujućim odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine;

Nadalje izražavajući žaljenje zbog postupanja organa vlasti Republike Srpske, uključujući i prijetnje upotrebom sile, s ciljem da se organi vlasti Bosne i Hercegovine spriječe i onemoguće da djelotvorno vrše svoje nadležnosti i provode svoje odluke na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, čime su dovele do toga da Visoki predstavnik preduzme mjere neophodne za osiguranje provedbe Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta, u funkciji osiguranja poštivanja civilnog dijela Općeg okvirnog sporazuma za mir;

Svjestan da pojedini članovi SNSD-a i Ujedinjene Srpske kao i druge stranke

koje čine vladajuću koaliciju u Republici Srpskoj možda ne podržavaju u cijelosti politike zasnovane na potpunom ignoriranju temeljnih načela Dejtonskog mirovnog sporazuma, a što je uzeto u obzir na osnovu dokaza;

Imajući u vidu da se teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine moraju poštovati, te da se odluke institucija Bosne i Hercegovine moraju provoditi u skladu s članom III/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, kao i da očigledna kršenja tih načela moraju navesti odgovorne političare da se od tih kršenja javno ograde kako bi bili isključeni iz bilo kakvih vrsta sankcija;

Uvažavajući pravo na slobodu političkog uvjerenja i mišljenja, bez obzira na vrstu ili sadržaj, kao i pravo na izražavanje i propagiranje političkih stavova, kao i pravo na borbu za ostvarivanje političkih ciljeva putem demokratskih sredstava, no takvo pravo ne može biti osnova za jednostrane akte i aktivnosti koji su u suprotnosti s Općim okvirnim sporazumom za mir, kojima se ugrožava ustavnopravni poredak države Bosne i Hercegovine i kojima se ne poštuju odluke nadležnih sudova Bosne i Hercegovine;

Uzimajući u obzir i imajući u vidu sve prethodno navedeno, visoki predstavnik ovim donosi sljedeću odluku:

O D L U K A

kojom se obustavljaju sve isplate budžetskih sredstava u svrhu finansiranja političkih stranaka za Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i Ujedinjenu Srpsku

Član 1.

- (1) Sve isplate budžetskih sredstava u svrhu finansiranja političkih stranaka SNSD i Ujedinjena Srpska u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnoj skupštini Republike Srpske, kantonalnim skupštinama, gradskim i općinskim skupštinama/vijećima i Skupštini Brčko distrikta Bosne i Hercegovine odmah se obustavljaju.
- (2) Sva sredstva čija je isplata obustavljena bit će prenesena na poseban račun koji će biti otvoren u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine.
- (3) Obustava isplate budžetskih sredstava u svrhu finansiranja političkih stranaka predviđena u stavovima (1) i (2) ovog člana bit će ukinuta na osnovu ili nakon pozitivne ocjene od strane visokog predstavnika o poštivanju Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini odnosno procjeni bilo kojih drugih relevantnih okolnosti koje visoki predstavnik ocijeni opravdanim.
- (4) Iznosi obustavljenih sredstava predviđeni na svim nivoima vlasti u svrhu finansiranja političkih stranaka za relevantnu godinu neće se smatrati neizmirenom finansijskom obavezom prema SNSD-u i Ujedinjenoj Srpskoj.
- (5) Nakon ukidanja obustave kako je predviđena u stavu (3) ovog člana, visoki predstavnik će donijeti odluku o namjeni sredstava akumuliranih na posebnom računu.

Član 2.

- (1) Osobi odgovornoj za izvršenje budžeta na svim nivoima predviđenim članom 1. stav (1) ove Odluke (u daljem tekstu: odgovorna osoba) ovim putem se nalaže da izvrši obustavu i prenos sredstava namijenjenih u svrhu finansiranja političkih stranaka kako je predviđeno članom 1. ove Odluke te da na mjesečnom nivou, a najkasnije do 15. dana u svakom mjesecu, izvještava o provođenju ove Odluke Ured visokog predstavnika, kao i supervizora za Brčko distrikt Bosne i Hercegovine za nivo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.
- (2) Izvještaj iz stava (1) ovog člana će kao minimum sadržavati tačan datum dospijeca isplate i tačan iznos sredstava čija je isplata obustavljena i koji je prenesen Centralnoj banci Bosne i Hercegovine saglasno ovoj Odluci.
- (3) Prvi izvještaj po stupanju na snagu ove Odluke bit će podnesen bez odlaganja, a najkasnije do kraja radnog vremena narednog dana od dana stupanja na snagu ove Odluke i sadržavat će tačan iznos sredstava u svrhu finansiranja političkih stranaka koja su dotad isplaćena SNSD-u i Ujedinjenoj Srpskoj u 2025. godini, kao i tačan iznos te datum dospijeca prve naredne isplate koja je predmet ove Odluke.
- (4) Odgovorna osoba će se smatrati odgovornom za izvršenje ove Odluke kako glasi.

Član 3.

- (1) Sve banke i sve njihove poslovnice u

nadležnosti Agencije za bankarstvo Republike Srpske odnosno Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, u kojima su otvoreni i vode se računi čiji je imalac i/ili koji glase na ime SNSD-a i Ujedinjene Srpske, uključujući i regionalne, lokalne i/ili općinske organizacije SNSD-a i Ujedinjene Srpske, dužne su izvršiti prenos Centralnoj banci Bosne i Hercegovine svih iznosa isplaćenih iz budžetâ na bilo kojem nivou vlasti odmah po izvršenoj isplati, te o tome izvijestiti Ured visokog predstavnika, kao i supervizora za Brčko distrikt Bosne i Hercegovine za nivo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

- (2) Banke će ovu Odluku smatrati mjerom usmjerenom protiv opstrukcija u provođenju Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, a svaki vid nepostupanja u skladu s ovom Odlukom od strane direktora banke ili bilo kojeg pojedinca koji postupa u ime te banke ili bilo kojeg zaposlenika u banci može dovesti do sankcija kako protiv banke tako i protiv pojedinca koji se smatra odgovornim za takvo nepostupanje u relevantnoj banci.

Član 4.

Ova Odluka će imati prvenstvo u odnosu na bilo koje nekonzistentne odredbe bilo kog zakona, propisa ili akta, bilo postojećeg, bilo budućeg. Ova Odluka izravno se primjenjuje i nije potrebna nijedna dodatna radnja radi osiguranja njenog pravnog dejstva.

Član 5.

Radi otklanjanja svake sumnje,

ovim se izričito izjavljuje i propisuje da je visoki predstavnik utvrdio svaku pojedinu odredbu sadržanu u ovoj Odluci u skladu sa svojim međunarodnim mandatom i da stoga ne mogu biti predmet preispitivanja od strane sudova Bosne i Hercegovine, niti sudova njenih entiteta, niti bilo kojeg drugog tijela, te da se pred bilo kojim sudom ni u jednom trenutku ne može pokrenuti postupak u vezi s obavezama izvršenim saglasno tim odredbama.

Član 6.

Visoki predstavnik zadržava pravo da izmijeni i dopuni ovu Odluku ili da preduzme druge mjere koje smatra potrebnim radi osiguranja provedbe ove Odluke.

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu odmah po objavljivanju na službenoj internetskoj stranici Ureda visokog predstavnika.

Ova Odluka odmah se objavljuje u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine", "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", "Službenom glasniku Republike Srpske", službenim glasilima svih kantonâ kao i u "Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

24. aprila 2025.

S a r a j e v o

Christian Schmid

Visoki predstavnik

.....

433

OHR

O D L U K A VISOKOG PREDSTAVNIKA

Br. 18/25

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom

predstavniku dana člankom V Aneksa 10. (Sporazum o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Opći okvirni sporazum za mir), prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji za tumačenje navedenog Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora, i člankom II 1. (d) prethodno navedenog Sporazuma, koji od visokog predstavnika zahtijeva da "olakša rješavanje bilo kojih poteškoća koje se pojave u svezi s civilnom provedbom Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, kada visoki predstavnik ocijeni neophodnim";

Pozivajući se na stavak XI.2 Zaključaka Konferencije za provedbu mira održane u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vijeće za provedbu mira pozdravilo nakanu visokog predstavnika da uporabi svoj konačni autoritet u zemlji u vezi s tumačenjem Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme sukladno gore navedenom, "donošenjem obvezujućih odluka, kada to ocijeni neophodnim", o određenim pitanjima, uključujući i (prema točki (c) stavka XI.2. „mjere kojima se osigurava provedba Mirovnog sporazuma na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta”;

Podsjećajući također da je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda u više navrata potvrdilo svojim rezolucijama donesenim na temelju poglavlja VII Povelje Ujedinjenih naroda da uloga visokog predstavnika kao konačnog autoriteta u zemlji u glede provedbe Aneksa 10. Dejtonskog mirovnog sporazuma uključuje "ovlaštenje za donošenje obvezujućih odluka kada ocijeni da je to neophodno o pita-

njima koja je Vijeće za provedbu mira razmatralo u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine”;

Imajući u vidu najnoviji kominike Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, u kojem Upravni odbor najoštrije osuđuje flagrantne napade vladajuće koalicije u Republici Srpskoj na Opći okvirni sporazum za mir i ustavnopravni poredak BiH, uključujući i kontinuirane secesionističke aktivnosti, navodeći također da se bilo kakve radnje kojima se dovodi u pitanje suverenitet, teritorijalni integritet i politička neovisnost BiH ili se narušava funkcionalnost njezinih institucija moraju promptno suzbiti putem ustavnopravnog okvira, ponovno ističući da međunarodna zajednica zadržava sve neophodne instrumente za osiguravanje poštivanja Općeg okvirnog sporazuma za mir te još jednom potvrđuje svoju punu potporu visokom predstavniku u osiguranju punog poštivanja Općeg okvirnog sporazuma za mir i provedbi njegovog mandata u skladu s Aneksom 10. i odgovarajućim rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda;

Podsjećajući na direktne prijetnje Općem okvirnom sporazumu za mir proistekle iz zajedničke izjave vladajuće koalicije Republike Srpske koja je potpisana 24. travnja 2023. godine, kojom su se isti obvezali da će realizirati niz mjera za stvaranje preduvjeta za buduću secesiju Republike Srpske;

Podsjećajući također da je takav stav doveo do usvajanja zakonâ od strane Narodne skupštine Republike Srpske koji su predstavljali prijetnju ustavnom poretku Bosne i Hercegovine i obvezama Republike Srpske prema Aneksu 10. Op-

ćeg okvirnog sporazuma za mir, što predstavlja ozbiljno kršenje Općeg okvirnog sporazuma za mir i prijetnju miru i stabilnosti u zemlji i regionu, te da je navedeno potaknulo visokog predstavnika da preduzme odgovarajuće mjere 1. srpnja 2023. godine kako bi se spriječilo stupanje na snagu tih zakona i da proglasi izmjene i dopune Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine kojima se proširuje definicija kaznenog djela napada na ustavni poredak, proširuje definicija neizvršenja odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, te dodaje kazneno djelo u pogledu neizvršavanja odluka visokog predstavnika;

Prisjećajući se također da je nastavak politike vladajuće koalicije Republike Srpske doveo, između ostalog, do donošenja niza Zaključaka od strane Narodne skupštine Republike Srpske 24. i 25. prosinca 2024. godine, kojima se napada suverenitet države Bosne i Hercegovine i njezin ustavni poredak, dovodi u pitanje postojanje njezinih ključnih pravosudnih institucija kao što su Ustavni sud Bosne i Hercegovine, Sud Bosne i Hercegovine, Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, kao i Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine, te se od predstavnika Republike Srpske i dužnosnika na državnoj razini iz reda srpskog konstitutivnog naroda zahtijeva da poduzmu aktivnosti u cilju provedbe politika sadržanih u tim zaključcima, čime se ozbiljno ugrožava provedba civilnog dijela Općeg okvirnog sporazuma za mir, uključujući i funkcionalnost institucija Bosne i Hercegovine, dovodeći do toga da visoki predstavnik donese Nalog od 2. siječnja 2025. godine kojim se proglašava da se ovim Zaključcima krše obveze i odgovornosti Republike Srpske prema

Aneksu 4. i Aneksu 10. Općeg okvirnog sporazuma za mir i kojim se zabranjuje provedba navedenih Zaključaka;

Uzimajući u obzir da je Sud Bosne i Hercegovine 26. veljače 2025. godine izrekao presudu u predmetu Milorad Dodik i drugi, u okolnostima ogromnog pritiska na Sud Bosne i Hercegovine, pri čemu su dužnosnici vladajuće koalicije političkih stranaka Republike Srpske, prvenstveno SNSD-a i Ujedinjene Srpske, kontinuirano dovodili u pitanje ustavnost osnivanja i samog postojanja Suda Bosne i Hercegovine kao i njegove nadležnosti, unatoč konačnim i obvezujućim odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine;

Ozbiljno zabrinut zbog najnovijih aktivnosti koje vladajuća koalicija u Republici Srpskoj predvođena od strane SNSD-a i Ujedinjene Srpske provodi protiv suvereniteta i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, a koje su dovele do donošenja od strane Narodne skupštine Republike Srpske „Zaključaka u vezi sa Informacijom o rušenju Ustava Bosne i Hercegovine – mjere i zadaci u cilju očuvanja Ustava Bosne i Hercegovine“ i “Odluke o mjerama i zadacima proisteklim iz neustavnih odluka i postupaka vanustavnih institucija BiH” dana 26. veljače, te usvajanja Zakona o neprimjenjivanju Zakona i zabrani djelovanja vanustavnih institucija BiH, Zakona o dopuni Kaznenog zakonika Republike Srpske, Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske i Zakona o Posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija dana 27. veljače;

Uzimajući u obzir da je dana 7. ožujka 2025. godine Ustavni sud Bosne i Herce-

govine donio odluke o privremenim mjerama kojima je stavio van snage navedene akte i zakone, kao i sve akte done-sene u njihovoj provedbi, te zabranio svim organima vlasti unutar Republike Srpske i službenim ili odgovornim osobama iz Republike Srpske koje obnašaju dužnost u institucijama Bosne i Hercegovine da poduzimaju bilo kakve radnje na osnovu tih zakona i akata;

Napominjući da je, nepoštivanjem zabrane Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o poduzimanju bilo kakvih radnji na osnovu prethodno navedenih akata, prema odlukama o privremenim mjerama usvojenim od strane Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Narodna skupština Republike Srpske na svojoj posebnoj sjednici 14. ožujka 2025. godine usvojila prijedlog Zakona o zaštiti ustavnog uređenja Republike Srpske s ciljem uspostavljanja institucija za zaštitu ustavnog uređenja Republike Srpske, uključujući i takozvano Specijalno tužiteljstvo i Specijalni sud, što je već imalo utjecaj na neometano funkcioniranje pojedinih institucija Bosne i Hercegovine;

Izražavajući žaljenje zbog toga što vladajuća koalicija u Republici Srpskoj nastavlja zanemarivati odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o privremenim mjerama protiv zakonâ Republike Srpske, pokušavajući da uspostavi nove institucije Republike Srpske u suprotnosti s ustavnim poretkom Bosne i Hercegovine;

Napominjući da je Narodna skupština Republike Srpske dana 13. ožujka 2025. godine usvojila nacrt Ustava Republike Srpske, s ciljem daljnjeg realiziranja secesionističke politike vladajuće koalicije Republike Srpske, direktno kršeći Opći

okvirni sporazum za mir;

Napominjući također da je dana 21. ožujka 2025. godine "Službeni glasnik Republike Srpske" objavio "Pravilnik o postupku kandidovanja i izbora prvih članova Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Republike Srpske", u kojem se precizira da se Pravilnik donosi na osnovu Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske, čiju je primjenu Odlukom o privremenoj mjeri Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, br. U-8/25 od 7. ožujka 2025. godine Ustavni sud Bosne i Hercegovine suspendirao i zabranio poduzimanje bilo kakvih radnji na temelju tog zakona;

Konstatirajući također da je dana 28. ožujka 2025. godine ministar pravde Republike Srpske uputio dopis sudovima i tužiteljstvima u Republici Srpskoj kako bi podsjetio na Zaključke Vlade Republike Srpske od 17. i 25. ožujka 2025. godine, prijeteći kaznenim gonjenjem, ukidanjem proračunske potpore i prestankom radnog odnosa, kao i mogućim ukidanjem pravosudnih institucija, ukoliko pravosudni službenici u Republici Srpskoj budu postupali u skladu s odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i ne budu primjenjivali zakone koje je Republika Srpska donijela ultra vires i koje je Ustavni sud Bosne i Hercegovine ocijenio prima facie neustavnim, time podstičući suce i tužitelje na počinjenje kaznenog djela neizvršenja odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ili napada na ustavni poredak Bosne i Hercegovine;

Imajući u vidu da je 2. travnja 2025. godine Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio Rješenje o neprovođenju navedene Odluke o privremenoj mjeri br. U-8/

25 od 7. ožujka 2025. godine, kojim je između ostalog utvrđeno da Pravilnik koji je donio ministar pravde Republike Srpske na osnovu suspendiranog Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske nema pravni učinak i ne može imati pravnu valjanost te da je shodno tome ništavan, zaključujući također da postupanje ministra pravde Republike Srpske Miloša Bukejlovića predstavlja nepoštivanje i postupanje protivno zabrani iz konačne i obvezujuće odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine br. U-8/25, što shodno tome može povlačiti i kaznenu odgovornost odgovornih osoba;

S obzirom na to da je već općepoznato da Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine vodi istragu protiv rukovodstva SNSD-a i Ujedinjene Srpske zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela, te da je Sud Bosne i Hercegovine u tim okolnostima već odredio pritvor osumnjičenima;

Uzimajući u obzir i to da su osumnjičeni uredno pozvani da se pojave pred nadležnim pravosudnim institucijama, ali da se na poziv nisu odazvali, dok su pritom javno pozivali na nepoštivanje zakona i pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine, te da su nakon toga izdati nalozi za njihovo privođenje te određena mjera pritvora, što je kulminiralo izdavanjem naloga za uhićenje osumnjičenih;

Uvjeren da je postupanje kako je naprijed opisano prvenstveno potaknuto od strane Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i Ujedinjene Srpske, te da se takvim postupanjem ozbiljno ugrožavaju funkcioniranje države Bosne i Hercegovine i vladavina prava, i da je isto u suprotnosti s Ustavom Bosne i Hercego-

vine, konkretno člankom III/3.b), kojim je propisano sljedeće: “Entiteti i sve njihove administrativne jedinice će se u potpunosti pridržavati ovog Ustava (...) kao i odluka institucija Bosne i Hercegovine”, čime se ugrožava provedba civilnih aspekata Općeg okvirnog sporazuma za mir u smislu relevantnih odredbi Zakona o bankama Republike Srpske i Zakona o bankama Federacije Bosne i Hercegovine kojima je zabranjeno da banka stiče, vrši konverzije ili transfere, kao i posreduje prilikom sticanja, konverzije ili transfera novca ili druge imovine, za koju se zna ili bi se moglo osnovano pretpostaviti da bi ih mogli koristiti pojedinci ili pravne osobe ili organi koji opstruiraju ili prijete opstrukcijom ili predstavljaju značajan rizik od aktivne opstrukcije provođenja mirovnog procesa, u skladu s propisima kojima se uređuje uvođenje i primjena određenih privremenih mjera radi učinkovitog provođenja međunarodnih restriktivnih mjera;

Izdvajajući posebno izjave koje su potpisali politički subjekti Savez nezavisnih socijaldemokrata i Ujedinjena Srpska, kojima se nedvojbeno obvezuju na pridržavanje Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini u okviru svojih aktivnosti, kao uvjet za ovjeru za učešće na Općim izborima 2022. godine i Lokalnim izborima 2024. godine, u skladu s člankom 1.13 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te konstatirajući da nastavak primjene zakonâ koje je Republika Srpska donijela postupajući izvan svojih zakonskih nadležnosti i ovlaštenja, i koje je Ustavni sud Bosne i Hercegovine ocijenio prima facie neustavnim, nije u skladu s navedenim izjavama;

Ističući da secesionistička agenda Republike Srpske, uz uporne napade na Opći

okvirni sporazum za mir, uključujući Ustav Bosne i Hercegovine i ključne institucije Bosne i Hercegovine, proizilazi iz dugogodišnjeg destruktivnog postupanja SNSD-a, koje se provodi od strane vladajuće koalicije Republike Srpske, predvođene SNSD-om i Ujedinjenom Srpskom, putem tijela i organa zakonodavne i izvršne vlasti Republike Srpske;

Pozdravljajući dosadašnje napore koje su organi vlasti države Bosne i Hercegovine poduzeli u okviru njihovih nadležnosti kako bi pravno osporili akte i aktivnosti organa vlasti Republike Srpske korištenjem raspoloživih domaćih pravnih instrumenata, i istovremeno izražavajući žaljenje zbog upornog i agresivnog provođenja politika koje su inicirali Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i Ujedinjena Srpska, a koje se i dalje provode unatoč konačnim i obvezujućim odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine;

Nadalje izražavajući žaljenje zbog postupanja organa vlasti Republike Srpske, uključujući i prijetnje upotrebom sile, s ciljem da se organi vlasti Bosne i Hercegovine spriječe i onemoguće da djelotvorno vrše svoje nadležnosti i provode svoje odluke na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, čime su dovele do toga da Visoki predstavnik poduzme mjere neophodne za osiguranje provedbe Mirovnog sporazuma na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta, u funkciji osiguranja poštivanja civilnog dijela Općeg okvirnog sporazuma za mir;

Svjestan da pojedini članovi SNSD-a i Ujedinjene Srpske kao i druge stranke koje čine vladajuću koaliciju u Republici Srpskoj možda ne podržavaju u cijelosti

politike utemeljene na potpunom ignoriranju temeljnih načela Dejtonskog mirovnog sporazuma, a što je uzeto u obzir na osnovu dokaza;

Imajući u vidu da se teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine moraju poštovati, te da se odluke institucija Bosne i Hercegovine moraju provoditi u skladu s člankom III/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, kao i da očigledna kršenja tih načela moraju navesti odgovorne političare da se od tih kršenja javno ograde kako bi bili isključeni iz bilo kakvih vrsta sankcija;

Uvažavajući pravo na slobodu političkog uvjerenja i mišljenja, bez obzira na vrstu ili sadržaj, kao i pravo na izražavanje i propagiranje političkih stavova, kao i pravo na borbu za ostvarivanje političkih ciljeva putem demokratskih sredstava, no takvo pravo ne može biti temelj za jednostrane akte i aktivnosti koji su u suprotnosti s Općim okvirnim sporazumom za mir, kojima se ugrožava ustavnopravni poredak države Bosne i Hercegovine i kojima se ne poštuju odluke nadležnih sudova Bosne i Hercegovine;

Uzimajući u obzir i imajući u vidu sve prethodno navedeno, visoki predstavnik ovim donosi sljedeću odluku:

ODLUKA
kojom se obustavljaju sve isplate
proračunskih sredstava u svrhu
financiranja političkih stranaka za
Savez nezavisnih socijaldemokrata
(SNSD) i Ujedinjenu Srpsku

Članak 1.

- (1) Sve isplate proračunskih sredstava u svrhu financiranja političkih strana-

ka SNSD i Ujedinjena Srpska u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnoj skupštini Republike Srpske, kantonalnim skupštinama, gradskim i općinskim skupštinama/vijećima i Skupštini Brčko distrikta Bosne i Hercegovine odmah se obustavljaju.

- (2) Sva sredstva čija je isplata obustavljena bit će prenesena na poseban račun koji će biti otvoren u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine.
- (3) Obustava isplate proračunskih sredstava u svrhu financiranja političkih stranaka predviđena u stavcima (1) i (2) ovog članka bit će ukinuta na osnovu ili nakon pozitivne ocjene od strane visokog predstavnika o poštivanju Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini odnosno procjeni bilo kojih drugih relevantnih okolnosti koje visoki predstavnik ocijeni opravdanim.
- (4) Iznosi obustavljenih sredstava predviđeni na svim razinama vlasti u svrhu financiranja političkih stranaka za relevantnu godinu neće se smatrati neizmirenom financijskom obavezom prema SNSD-u i Ujedinjenoj Srpskoj.
- (5) Nakon ukidanja obustave kako je predviđena u stavku (3) ovog članka, visoki predstavnik će donijeti odluku o namjeni sredstava akumuliranih na posebnom računu.

Članak 2.

- (1) Osobi odgovornoj za izvršenje proračuna na svim razinama predviđe-

nim člankom 1. stavak (1) ove Odluke (u daljnjem tekstu: odgovorna osoba) ovim putem se nalaže da izvrši obustavu i prijenos sredstava namijenjenih u svrhu financiranja političkih stranaka kako je predviđeno člankom 1. ove Odluke te da na mjesečnoj razini, a najkasnije do 15. dana u svakom mjesecu, izvještava o provođenju ove Odluke Ured visokog predstavnika, kao i supervizora za Brčko distrikt Bosne i Hercegovine za razinu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

- (2) Izvješće iz stavka (1) ovog članka će kao minimum sadržavati točan datum dospijeća isplate i točan iznos sredstava čija je isplata obustavljena i koji je prenesen Centralnoj banci Bosne i Hercegovine suglasno ovoj Odluci.
- (3) Prvo izvješće po stupanju na snagu ove Odluke bit će podneseno bez odlaganja, a najkasnije do kraja radnog vremena narednog dana od dana stupanja na snagu ove Odluke i sadržavat će točan iznos sredstava u svrhu financiranja političkih stranaka koja su dotad isplaćena SNSD-u i Ujedinjenoj Srpskoj u 2025. godini, kao i točan iznos te datum dospijeća prve naredne isplate koja je predmet ove Odluke.
- (4) Odgovorna osoba će se smatrati odgovornom za izvršenje ove Odluke kako glasi.

Članak 3.

- (1) Sve banke i sve njihove poslovnice u nadležnosti Agencije za bankarstvo Republike Srpske odnosno Agencije

za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, u kojima su otvoreni i vode se računi čiji je imalac i/ili koji glase na ime SNSD-a i Ujedinjene Srpske, uključujući i regionalne, lokalne i/ili općinske organizacije SNSD-a i Ujedinjene Srpske, dužne su izvršiti prijenos Centralnoj banci Bosne i Hercegovine svih iznosa isplaćenih iz proračunâ na bilo kojoj razini vlasti odmah po izvršenoj isplati, te o tome izvjestiti Ured visokog predstavnika, kao i supervizora za Brčko distrikt Bosne i Hercegovine za razinu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

- (2) Banke će ovu Odluku smatrati mjerom usmjerenom protiv opstrukcija u provođenju Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, a svaki vid nepostupanja u skladu s ovom Odlukom od strane direktora banke ili bilo kojeg pojedinca koji postupa u ime te banke ili bilo kojeg uposlenika u banci može dovesti do sankcija kako protiv banke tako i protiv pojedinca koji se smatra odgovornim za takvo nepostupanje u relevantnoj banci.

Članak 4.

Ova Odluka će imati prvenstvo u odnosu na bilo koje nekonzistentne odredbe bilo kog zakona, propisa ili akta, bilo postojećeg, bilo budućeg. Ova Odluka izravno se primjenjuje i nije potrebna nijedna dodatna radnja radi osiguranja njenog pravnog učinka.

Članak 5.

Radi otklanjanja svake sumnje, ovim se izričito izjavljuje i propisuje da je visoki predstavnik utvrdio svaku po-

jedinu odredbu sadržanu u ovoj Odluci u skladu sa svojim međunarodnim mandatom i da stoga ne mogu biti predmet preispitivanja od strane sudova Bosne i Hercegovine, niti sudova njezinih entiteta, niti bilo kojeg drugog tijela, te da se pred bilo kojim sudom ni u jednom trenutku ne može pokrenuti postupak u vezi s obvezama izvršenim suglasno tim odredbama.

Članak 6.

Visoki predstavnik zadržava pravo da izmijeni i dopuni ovu Odluku ili da poduzme druge mjere koje smatra potrebnim radi osiguranja provedbe ove Odluke.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu odmah po objavljivanju na službenoj internetskoj stranici Ureda visokog predstavnika.

Ova Odluka odmah se objavljuje u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine", "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", "Službenom glasniku Republike Srpske", službenim glasilima svih kantonâ kao i u "Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

24. travnja 2025.
S a r a j e v o

Christian Schmidt
Visoki predstavnik

.....

433

ОХР

О Д Л У К А ВИСОКОГ ПРЕДСТАВНИКА

Бр. 18/25

Користећи се овлашћењима која су високом представнику дата чланом V

Анекса 10. (Споразум о цивилној имплементацији Мировног уговора) Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини (у даљем тексту: Општи оквирни споразум за мир), према којем је високи представник коначни ауторитет у земљи за тумачење наведеног Споразума о цивилној имплементацији Мировног уговора, и чланом II.1. (д) претходно наведеног Споразума, који од високог представника захтијева да "олакша рјешавање било којих потешкоћа које се појаве у вези са цивилном имплементацијом Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, када високи представник оцијени неопходним";

Позивајући се на став XI.2 Закључака Конференције за имплементацију мира одржане у Бону 9. и 10. децембра 1997. године, у којем је Савјет за имплементацију мира поздравио намјеру високог представника да употреби свој коначни ауторитет у земљи у вези с тумачењем Споразума о имплементацији цивилног дијела Мировног уговора, како би помогао у изналажењу рјешења за проблеме у складу с горе наведеним, "доношењем обавезујућих одлука, када то оцијени неопходним", о одређеним питањима, укључујући и (према тачки (ц) става XI.2. „мјере којима се осигурава имплементација Мировног споразума на цијелој територији Босне и Херцеговине и њених ентитета”;

Подсјећајући такође да је Савјет безбједности Уједињених нација у више наврата потврдио својим резолуцијама донесеним на основу поглавља VII Повеље Уједињених нација да улога

високог представника као коначног ауторитета у земљи у погледу имплементације Анекса 10. Дејтонског мировног споразума укључује “овлашћење за доношење обавезујућих одлука када оцијени да је то неопходно о питањима која је Савјет за имплементацију мира разматрало у Бону 9. и 10. децембра 1997. године”;

Имајући у виду најновији коминике Управног одбора Савјета за имплементацију мира, у којем Управни одбор најоштрије осуђује флагрантне нападе владајуће коалиције у Републици Српској на Општи оквирни споразум за мир и уставноправни поредак БиХ, укључујући и континуиране сецесионистичке активности, наводећи такође да се било какве радње којима се доводи у питање суверенитет, територијални интегритет и политичка независност БиХ или се нарушава функционалност њених институција морају промјетно сузбити путем уставноправног оквира, поново истичући да међународна заједница задржава све неопходне инструменте за осигуравање поштивања Општег оквирног споразума за мир те још једном потврђује своју пуну подршку високом представнику у осигурању пуног поштивања Општег оквирног споразума за мир и провођењу његовог мандата у складу са Анексом 10. и одговарајућим резолуцијама Савјета безбједности Уједињених нација;

Подсјећајући на директне пријетње Општем оквирном споразуму за мир проистекле из заједничке изјаве лидера владајуће коалиције Републике Српске која је потписана 24. априла 2023. године, којом су се исти обавезали да ће реализовати низ мјера за стварање

предуслова за будућу сецесију Републике Српске;

Подсјећајући такође да је такав став довео до усвајања законâ од стране Народне скупштине Републике Српске који су представљали пријетњу уставном поретку Босне и Херцеговине и обавезама Републике Српске према Анексу 10. Општег оквирног споразума за мир, што представља озбиљно кршење Општег оквирног споразума за мир и пријетњу миру и стабилности у земљи и региону, те да је наведено потакнуло високог представника да предузме одговарајуће мјере 1. јула 2023. године како би се спријечило ступање на снагу тих закона и да прогласи измјене и допуне Кривичног закона Босне и Херцеговине којима се проширује дефиниција кривичног ђела напада на уставни поредак, проширује дефиниција неизвршења одлука Уставног суда Босне и Херцеговине, те додаје кривично дјело у погледу неизвршавања одлука високог представника;

Присјећајући се такође да је наставак политике владајуће коалиције Републике Српске довео, између осталог, до доношења низа Закључака од стране Народне скупштине Републике Српске 24. и 25. децембра 2024. године, којима се напада суверенитет државе Босне и Херцеговине и њен уставни поредак, доводи у питање постојање њених кључних правосудних институција као што су Уставни суд Босне и Херцеговине, Суд Босне и Херцеговине, Тужилаштво Босне и Херцеговине, као и Високо судско и тужилачко вијеће Босне и Херцеговине, те се од представника Републике Српске и званичника на државном ни-

воу из реда српског конститутивног народа захтијева да предузму активности у циљу имплементације политика садржаних у тим закључцима, чиме се озбиљно угрожава имплементација цивилног дијела Општег оквирног споразума за мир, укључујући и функционалност институција Босне и Херцеговине, доводећи до тога да високи представник донесе Налог од 2. јануара 2025. године којим се проглашава да се овим Закључцима крше обавезе и одговорности Републике Српске према Анексу 4. и Анексу 10. Општег оквирног споразума за мир и којим се забрањује имплементација наведених Закључака;

Узимајући у обзир да је Суд Босне и Херцеговине 26. фебруара 2025. године изрекао пресуду у предмету Милорад Додик и други, у околностима огромног притиска на Суд Босне и Херцеговине, при чему су званичници владајуће коалиције политичких странака Републике Српске, првенствено СНСД-а и Уједињене Српске, континуирано доводили у питање уставност оснивања и самог постојања Суда Босне и Херцеговине као и његове надлежности, упркос коначним и обавезујућим одлукама Уставног суда Босне и Херцеговине;

Озбиљно забринут због најновијих активности које владајућа коалиција у Републици Српској предвођена од стране СНСД-а и Уједињене Српске проводи против суверенитета и уставног поретка Босне и Херцеговине, а које су довеле до доношења од стране Народне скупштине Републике Српске „Закључака у вези са Информацијом о рушењу Устава Босне и Херце-

говине – мјере и задаци у циљу очувања Устава Босне и Херцеговине“ и “Одлуке о мјерама и задацима проистеклим из неуставних одлука и поступака вануставних институција БиХ” дана 26. фебруара, те усвајања Закона о непримјењивању Закона и забрани дјеловања вануставних институција БиХ, Закона о допуни Кривичног законика Републике Српске, Закона о Високом судском и тужилачком савјету Републике Српске и Закона о Посебном регистру и јавности рада непрофитних организација дана 27. фебруара;

Узимајући у обзир да је дана 7. марта 2025. године Уставни суд Босне и Херцеговине донио одлуке о привременим мјерама којима је ставио ван снаге наведене акте и законе, као и све акте донесене у њиховој имплементацији, те забранио свим органима власти унутар Републике Српске и службеним или одговорним лицима из Републике Српске која обављају дужност у институцијама Босне и Херцеговине да предузимају било какве радње на основу тих закона и аката;

Напомињући да је, непоштивањем забране Уставног суда Босне и Херцеговине о предузимању било каквих радњи на основу претходно наведених аката, према одлукама о привременим мјерама усвојеним од стране Уставног суда Босне и Херцеговине, Народна скупштина Републике Српске на својој посебној сједници 14. марта 2025. године усвојила приједлог Закона о заштити уставног уређења Републике Српске с циљем успостављања институција за заштиту уставног уређења Републике Српске, ук-

ључујући и такозвано Специјално тужилаштво и Специјални суд, што је већ имало утицај на несметано функционисање појединих институција Босне и Херцеговине;

Изражавајући жаљење због тога што владајућа коалиција у Републици Српској наставља занемаривати одлуке Уставног суда Босне и Херцеговине о привременим мјерама против законâ Републике Српске, покушавајући да успостави нове институције Републике Српске у супротности с уставним поретком Босне и Херцеговине;

Напомињући да је Народна скупштина Републике Српске дана 13. марта 2025. године усвојила нацрт Устава Републике Српске, с циљем даље реализације сецесионистичке политике владајуће коалиције Републике Српске, директно кршећи Општи оквирни споразум за мир;

Напомињући такође да је дана 21. марта 2025. године “Службени гласник Републике Српске” објавио “Правилник о поступку кандидовања и избора првих чланова Високог судског и тужилачког савјета Републике Српске”, у којем се прецизира да се Правилник доноси на основу Закона о Високом судском и тужилачком савјету Републике Српске, чију је примјену Одлуком о привременој мјери Уставног суда Босне и Херцеговине, бр. У-8/25 од 7. марта 2025. године Уставни суд Босне и Херцеговине суспендовао и забранио предузимање било каквих радњи на основу тог закона;

Констатујући такође да је дана 28. марта 2025. године министар правде

Републике Српске упутио допис судовима и тужилаштвима у Републици Српској како би подсјетио на Закључке Владе Републике Српске од 17. и 25. марта 2025. године, пријетећи кривичним гоњењем, укидањем буџетске подршке и престанком радног односа, као и могућим укидањем правосудних институција, уколико правосудни службеници у Републици Српској буду поступали у складу с одлукама Уставног суда Босне и Херцеговине и не буду примјењивали законе које је Република Српска донијела *ultra vires* и које је Уставни суд Босне и Херцеговине оцијенио *prima facie* неуставним, тиме подстичући судије и тужиоце на почињење кривичног дјела неизвршења одлука Уставног суда Босне и Херцеговине или напада на уставни поредак Босне и Херцеговине;

Имајући у виду да је 2. априла 2025. године Уставни суд Босне и Херцеговине донио Рјешење о непровођењу наведене Одлуке о привременој мјери бр. У-8/25 од 7. марта 2025. године, којим је између осталог утврђено да Правилник који је донио министар правде Републике Српске на основу суспендованог Закона о Високом судском и тужилачком савјету Републике Српске нема правно дејство и не може имати правну ваљаност те да је сходно томе ништаван, закључујући такође да поступање министра правде Републике Српске Милоша Букејловића представља непоштивање и поступање противно забрани из коначне и обавезујуће одлуке Уставног суда Босне и Херцеговине бр. У-8/25, што сходно томе може повлачити и кривичну одговорност одговорних лица;

С обзиром на то да је већ општепознато да Тужилаштво Босне и Херцеговине води истрагу против руководства СНСД-а и Уједињене Српске због сумње у почињење кривичног дјела, те да је Суд Босне и Херцеговине у тим околностима већ одредио притвор осумњиченима;

Узимајући у обзир и то да су осумњичени уредно позвани да се појаве пред надлежним правосудним институцијама, али да се на позив нису одазвали, док су притом јавно позивали на непоштивање закона и правосудних институција Босне и Херцеговине, те да су након тога издати налози за њихово привођење те одређена мјера притвора, што је кулминирало издавањем налога за хапшење осумњичених;

Увјерен да је поступање како је напријед описано првенствено потакнуто од стране Савеза независних социјалдемократа (СНСД) и Уједињене Српске, те да се таквим поступањем озбиљно угрожавају функционисање државе Босне и Херцеговине и владавина права, и да је исто у супротности с Уставом Босне и Херцеговине, конкретно чланом III/3.б), којим је прописано сљедеће: “Ентитети и све њихове административне јединице ће се у потпуности придржавати овог Устава (...) као и одлука институција Босне и Херцеговине”, чиме се угрожава имплементација цивилних аспеката Општег оквирног споразума за мир у смислу релевантних одредби Закона о банкама Републике Српске и Закона о банкама Федерације Босне и Херцеговине којима је забрањено да банка стиче, врши конверзије или тран-

сфере, као и посредује приликом стицања, конверзије или трансфера новца или друге имовине, за коју се зна или би се могло основано претпоставити да би их могли користити појединци или правна лица или органи који опструишу или пријете опструкцијом или представљају значајан ризик од активне опструкције провођења мировног процеса, у складу с прописима којима се уређује увођење и примјена одређених привремених мјера ради ефикасног провођења међународних рестриктивних мјера;

Издавајући посебно изјаве које су потписали политички субјекти Савез независних социјалдемократа и Уједињена Српска, којима се недвосмислено обавезују на придржавање Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини у оквиру својих активности, као услов за овјеру за учешће на Општим изборима 2022. године и Локалним изборима 2024. године, у складу с чланом 1.13 Изборног закона Босне и Херцеговине, те констатујући да наставак примјене закона које је Република Српска донијела поступајући изван својих законских надлежности и овлашћења, и које је Уставни суд Босне и Херцеговине оцијенио *prima facie* неуставним, није у складу са наведеним изјавама;

Истичући да сецесионистичка агенда Републике Српске, уз упорне нападе на Општи оквирни споразум за мир, укључујући Устав Босне и Херцеговине и кључне институције Босне и Херцеговине, произилази из дугогодишњег деструктивног поступања СНСД-а, које се проводи од стране владајуће коалиције Републике Српске, предво-

ђене СНСД-ом и Уједињеном Српском, путем тијела и органа законодавне и извршне власти Републике Српске;

Поздрављајући досадашње напоре које су органи власти државе Босне и Херцеговине предузели у оквиру њихових надлежности како би правно оспорили акте и активности органа власти Републике Српске кориштењем расположивих домаћих правних инструмената, и истовремено изражавајући жаљење због упорног и агресивног провођења политика које су иницирали Савез независних социјалдемократа (СНСД) и Уједињена Српска, а које се и даље проводе упркос коначним и обавезујућим одлукама Уставног суда Босне и Херцеговине;

Надаље изражавајући жаљење због поступања органа власти Републике Српске, укључујући и пријетње употребом силе, с циљем да се органи власти Босне и Херцеговине спријече и онемогуће да дјелотворно врше своје надлежности и проводе своје одлуке на цијелој територији Босне и Херцеговине, чиме су довеле до тога да Високи представник предузме мјере неопходне за осигурање имплементације Мирног споразума на цијелој територији Босне и Херцеговине и њених ентитета, у функцији осигурања поштивања цивилног дијела Општег оквирног споразума за мир;

Свјестан да поједини чланови СНСД-а и Уједињене Српске као и друге странке које чине владајућу коалицију у Републици Српској можда у цијелости не подржавају политике засноване на потпуном игнорисању теме-

љних начела Дејтонског мировног споразума, а што је узето у обзир на основу доступних доказа;

Имајући у виду да се територијални интегритет и суверенитет Босне и Херцеговине морају поштовати, те да се одлуке институција Босне и Херцеговине морају проводити у складу с чланом III/3.б) Устава Босне и Херцеговине, као и да очигледна кршења тих начела морају навести одговорне политичаре да се од тих кршења јавно ограда како би били искључени из било каквих врста санкција;

Уважавајући право на слободу политичког увјерења и мишљења, без обзира на врсту или садржај, као и право на изражавање и пропагирање политичких ставова, као и право на борбу за остваривање политичких циљева путем демократских средстава, но такво право не може бити основ за једностране акте и активности који су у супротности с Општим оквирним споразумом за мир, којима се угрожава уставноправни поредак државе Босне и Херцеговине и којима се не поштују одлуке надлежних судова Босне и Херцеговине;

Узимајући у обзир и имајући у виду *sve prethodno* наведено, високи представник овим доноси следећу одлуку:

О Д Л У К А
којом се обустављају све исплате
буџетских средстава у сврху
финансирања политичких
странака за Савез независних
социјалдемократа (СНСД)
и Уједињену Српску

Члан 1.

- (1) Све исплате буџетских средстава у сврху финансирања политичких странака СНСД и Уједињена Српска у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине, Парламенту Федерације Босне и Херцеговине, Народној скупштини Републике Српске, кантоналним скупштинама, градским и општинским скупштинама/вијећима и Скупштини Брчко дистрикта Босне и Херцеговине одмах се обустављају.
- (2) Сва средства чија је исплата обустављена биће пренесена на посебан рачун који ће бити отворен у Централној банци Босне и Херцеговине.
- (3) Обустава исплате буџетских средстава у сврху финансирања политичких странака предвиђена у ставовима (1) и (2) овог члана биће укинута на основу или након позитивне оцјене од стране високог представника о поштивању Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини односно процјени било којих других релевантних околности које високи представник оцијени оправданим.
- (4) Износи обустављених средстава предвиђени на свим нивоима власти у сврху финансирања политичких странака за релевантну годину неће се сматрати неизмиреном финансијском обавезом према СНСД-у и Уједињеној Српској.
- (5) Након укидања обуставе како је предвиђена у ставу (3) овог члана, високи представник ће донијети

одлуку о намјени средстава акумулираних на посебном рачуну.

Члан 2.

- (1) Лицу одговорном за извршење буџета на свим нивоима предвиђеним чланом 1. став (1) ове Одлуке (у даљем тексту: одговорно лице) овим путем се налаже да изврши обуставу и пренос средстава намијењених у сврху финансирања политичких странака како је предвиђено чланом 1. ове Одлуке те да на мјесечном нивоу, а најкасније до 15. дана у сваком мјесецу, извјештава о провођењу ове Одлуке Канцеларију високог представника, као и супервизора за Брчко дистрикт Босне и Херцеговине за ниво Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.
- (2) Извјештај из става (1) овог члана ће као минимум садржавати тачан датум доспијећа исплате и тачан износ средстава чија је исплата обустављена и који је пренесен Централној банци Босне и Херцеговине сагласно овој Одлуци.
- (3) Први извјештај по ступању на снагу ове Одлуке биће поднесен без одлагања, а најкасније до краја радног времена наредног дана од дана ступања на снагу ове Одлуке и садржаваће тачан износ средстава у сврху финансирања политичких странака која су дотад исплаћена СНСД-у и Уједињеној Српској у 2025. години, као и тачан износ те датум доспијећа прве наредне исплате која је предмет ове Одлуке.

- (4) Одговорно лице ће се сматрати одговорним за извршење ове Одлуке како гласи.

Члан 3.

- (1) Све банке и све њихове пословнице у надлежности Агенције за банкарство Републике Српске односно Агенције за банкарство Федерације Босне и Херцеговине, у којима су отворени и воде се рачуни чији је ималац и/или који гласе на име СНСД-а и Уједињене Српске, укључујући и регионалне, локалне и/или општинске организације СНСД-а и Уједињене Српске, дужне су извршити пренос Централној банци Босне и Херцеговине свих износа исплаћених из буџета на било којем нивоу власти одмах по извршеној исплати, те о томе извијестити Канцеларију високог представника, као и супервизора за Брчко дистрикт Босне и Херцеговине за ниво Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

- (2) Банке ће ову Одлуку сматрати мјером усмјереном против опструкција у провођењу Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, а сваки вид непоступања у складу с овом Одлуком од стране директора банке или било којег појединца који поступа у име те банке или било којег запосленика у банци може довести до санкција како против банке тако и против појединца који се сматра одговорним за такво непоступање у релевантној банци.

Члан 4.

Ова Одлука ће имати првенст-

во у односу на било које неконзистентне одредбе било ког закона, прописа или акта, било постојећег, било будућег. Ова Одлука директно се примењује и није потребна ниједна додатна радња ради осигурања њеног правног дејства.

Члан 5.

Ради отклањања сваке сумње, овим се изричито изјављује и прописује да је високи представник утврдио сваку поједину одредбу садржану у овој Одлуци у складу са својим међународним мандатом и да стога не могу бити предмет преиспитивања од стране судова Босне и Херцеговине, нити судова њених ентитета, нити било којег другог тијела, те да се пред било којим судом ни у једном тренутку не може покренути поступак у вези с обавезама извршеним сагласно тим одредбама.

Члан 6.

Високи представник задржава право да измијени и допуни ову Одлуку или да предузме друге мјере које сматра потребним ради осигурања имплементације ове Одлуке.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу одмах по објављивању на службеној интернет страници Канцеларије високог представника.

Ова Одлука одмах се објављује у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”, “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине”, “Службеном гласнику Републике Ср-

пске", службеним гласилима свих кантонâ као и у "Службеном гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

24. априла 2025. Кристијан Шмит
С а р а ј е в о Високи представник

.....

433

OHR

DECISION
OF THE HIGH REPRESENTATIVE

n. 18/25

In the exercise of the powers vested in the High Representative by Article V of Annex 10 (Agreement on Civilian Implementation of the Peace Settlement) to the General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina (GFAP), according to which the High Representative is the final authority in theatre regarding interpretation of the said Agreement on the Civilian Implementation of the Peace Settlement; and considering in particular Article II.1. (d) of the last said Agreement, according to the terms of which the High Representative shall "Facilitate, as the High Representative judges necessary, the resolution of any difficulties arising in connection with civilian implementation";

Recalling paragraph XI.2 of the Conclusions of the Peace Implementation Conference held in Bonn on 9 and 10 December 1997, in which the Peace Implementation Council welcomed the High Representative's intention to use his final authority in theatre regarding interpretation of the Agreement on the Civilian Implementation of the Peace Settlement in order to facilitate the resolution of any difficulties as aforesaid "by making binding decisions, as he judges necessa-

ry" on certain issues including, under sub-paragraph (c) thereof, "measures to ensure implementation of the Peace Agreement throughout Bosnia and Herzegovina and its Entities";

Recalling further that the Security Council of the United Nations has repeatedly affirmed, through its resolutions adopted pursuant to Chapter VII of the Charter of the United Nations, that the role of High Representative as final authority in theatre regarding the implementation of Annex 10 to the GFAP includes the "authority to make binding decisions as he judges necessary on issues as elaborated by the Peace Implementation Council in Bonn on 9 and 10 December 1997";

Mindful of the most recent Communique of the Steering Board of the Peace Implementation Council, which strongly condemned flagrant attacks by the Republika Srpska ruling coalition against the GFAP and the constitutional and legal order of BiH including ongoing secessionist actions, stating further that any actions that challenge the sovereignty, territorial integrity and political independence of BiH or undermine the functionality of the institutions must be countered promptly through the constitutional and legal framework, reiterating that the international community retains the necessary instruments to uphold the GFAP and reiterating further its full support for the High Representative in ensuring complete respect for the GFAP and in carrying out his mandate under Annex 10 and relevant United Nations Security Council Resolutions;

Recalling the direct threats to the GFAP resulting from the joint statement of

leaders of the Republika Srpska ruling coalition led by SNSD and Ujedinjena Srpska signed on 24 April 2023, by which they agreed to implement a series of steps to create the preconditions for future secession of Republika Srpska;

Further reminding that such position resulted in the adoption of laws by the Republika Srpska National Assembly that posed a threat to the constitutional order of Bosnia and Herzegovina and Republika Srpska's commitments under Annex 10 to the GFAP, constituting serious violations of the GFAP, and a threat to peace and stability in the country and the region, and that this prompted the High Representative to take appropriate measures on 1 July 2023 preventing the entry into force of such laws and to enact amendments to the Criminal Code of Bosnia and Herzegovina expanding the definition of the criminal offense against the constitutional order, expanding the definition of non-enforcement of decisions of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina, and adding an offense regarding the failure to implement Decisions of the High Representative;

Recalling further that the continuation of the policies of the Republika Srpska ruling coalition resulted, among others, in the adoption of a set of Conclusions by the Republika Srpska National Assembly on 24 and 25 December 2024 attacking the sovereignty of the State of Bosnia and Herzegovina and its constitutional order, challenging its key judicial institutions such as the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina, the Court of Bosnia and Herzegovina, the Prosecutor's Office of Bosnia and Herze-

govina as well as the High Judicial and Prosecutorial Council of Bosnia and Herzegovina and demanding representatives of Republika Srpska and the State level officials from the Serb constituent people to take actions to implement the policies contained in these conclusions, thus seriously undermining the civilian implementation of the GFAP, including the functionality of the Bosnia and Herzegovina institutions, and prompting the High Representative to issue an Order on 2 January 2025 declaring that the said Conclusions violate Republika Srpska's obligations and commitments under Annex 4 and Annex 10 to the GFAP and prohibiting their implementation;

Considering that the Court of Bosnia and Herzegovina pronounced its Trial Judgement of 26 February 2025 in the criminal case of Milorad Dodik et al. in circumstances of tremendous pressure on the Court of Bosnia and Herzegovina, with officials of the Republika Srpska ruling coalition parties, primarily of SNSD and Ujedinjena Srpska, continuously challenged the constitutionality of the establishment and very existence of the Court of Bosnia and Herzegovina and its jurisdiction, in disregard of the final and binding decisions of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina;

Seriously concerned about the most recent activities pursued by the Republika Srpska ruling coalition led by SNSD and Ujedinjena Srpska against the sovereignty and the constitutional order of Bosnia and Herzegovina, which resulted in the adoption by the Republika Srpska National Assembly of the "Conclusions Regarding the Information on Disman-

ting of the Constitution of Bosnia and Herzegovina - Measures and Tasks Aimed at Protecting the Constitution of Bosnia and Herzegovina” on 26 February and the “Decision on the Measures and Tasks Arising From Unconstitutional Decision and Actions of Non-Constitutional Institutions of BiH” and subsequent to it of the Law on Non-Application of the Law and Prohibition of the Activities of Extra-Constitutional Institutions of BiH, the Law on Amendments to the Criminal Code of RS, the Law on the High Judicial and Prosecutorial Council of Republika Srpska and the Law on the Special Registry and Publicity of the Work of Non-Profit Organizations on 27 February;

Taking into consideration that on 7 March 2025, the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina issued temporary measures putting the said acts and laws out of force as well as all acts undertaken to implement them and prohibited all authorities within Republika Srpska and State officials from Republika Srpska to act on the basis of these laws and acts;

Noting that in disregard to the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina prohibition to take any action based on the above listed acts, the Republika Srpska National Assembly, at its special session of 14 March 2025, adopted a proposal Law on the Protection of the Constitutional Order of Republika Srpska with the aim to establish the institutions for the protection of the constitutional order of Republika Srpska, including a so-called special prosecutor’s office and the special court, which already affected the unimpeded functioning of some of

the institutions of Bosnia and Herzegovina;

Deploring that the Republika Srpska ruling coalition continues to disregard the decision of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina on interim measures against the Republika Srpska laws by attempting to establish new Republika Srpska institutions in defiance of the constitutional order of Bosnia and Herzegovina;

Noting that, on 13 March 2025, the Republika Srpska National Assembly adopted a draft Republika Srpska Constitution to further implement secessionist policies of the Republika Srpska ruling coalition in direct violation of the GFAP;

Noting also in this regard that, on 21 March 2025, the Republika Srpska Official Gazette published the “Rulebook on the Procedure for Nomination and Selection of the First Members of the High Judicial and Prosecutorial Council of Republika Srpska”, specifying that the Rulebook is being enacted under the Law on the High Judicial and Prosecutorial Council of Republika Srpska, which the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina suspended and prohibited any action on that basis under the Decision on Interim Measure of the Constitutional Court, no. U-8/25 of 7 March 2025;

Noting further that, on 28 March 2025, the Republika Srpska Minister of Justice sent a letter to courts and prosecutors’ offices in Republika Srpska to recall the Republika Srpska Government’s Conclusions of 17 and 25 March 2025, threatening with prosecution, termination of

budgetary support and termination of employment, as well as with a possible abolishment of judicial institutions, if judicial officials in Republika Srpska abide by the decisions of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina and do not implement the laws that Republika Srpska passed ultra vires and that were found prima facie unconstitutional by the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina, thereby inciting judges and prosecutors into committing the criminal offence of non-enforcement of decisions of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina or an attack on the constitutional order of Bosnia and Herzegovina;

Mindful that, on 2 April 2025, the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina adopted a Ruling on Non-Enforcement of the said Decision on Interim Measure No. U-8/25 of 7 March 2025 establishing, among others, that the Rulebook adopted by the Republika Srpska Minister of Justice on the basis of the suspended Law on the High Judicial and Prosecutorial Council of Republika Srpska has no legal effect and cannot be legally valid and is thus null and void, concluding also that actions by Republika Srpska Minister of Justice Miloš Bukejlović disregard and are in contravention of the prohibition of the final and binding Decision of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina no. U-8/25 and as such may entail a criminal liability of the responsible persons;

Considering that it is already notorious that the Prosecutor's Office of Bosnia and Herzegovina conducts an investigation against the leadership of SNSD and Ujedinjena Srpska for suspicion of a

perpetrated crime, and that the Court of Bosnia and Herzegovina under these circumstances has already ordered a detention against the suspects;

Considering also that the suspects were duly summoned to appear in front of the competent judicial institutions but failed to do so while publicly calling for disrespect for laws and judicial institutions of Bosnia and Herzegovina, and that subsequently apprehension orders were issued and detention ordered, culminating in the issuance of arrest warrants against the suspects;

Convinced that the behavior described above was mainly instigated by Savez Nezavisnih Socijaldemokrata (SNSD) and Ujedinjena Srpska and that such behavior seriously undermines the functioning of the State of Bosnia and Herzegovina and the rule of law and is inconsistent with the Constitution of Bosnia and Herzegovina, Article III.3.b) providing that "The Entities and any subdivisions thereof shall comply fully with the Constitution (...) and with the decisions of the institutions of Bosnia and Herzegovina", thus undermining the civilian implementation of the GFAP within the meaning of relevant provisions of laws on banks of the Republika Srpska and Federation of Bosnia and Herzegovina whereby it is forbidden for the bank to carry out conversions or transfers, or act as an agent in the acquisition, conversion or transfer of money or other assets, which the bank knows or can reasonably expect that could be used by individuals or legal persons or authorities which obstruct or threaten obstruction or pose a significant risk of actively obstructing the implementation

of peace process, in accordance with regulations governing the introduction and implementation of certain interim measures for the purpose of effective implementation of international restrictive measures;

Singling out, in particular, the statements signed by the political subjects Savez Nezavisnih Socijaldemokrata and Ujedinjena Srpska committing themselves unequivocally to adherence to the General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina in their activities, as a precondition for certification to participate in the 2022 General Elections and 2024 Local Elections, in accordance with the Article 1.13 of the Election Law of Bosnia and Herzegovina and noting that the continued application of the laws that Republika Srpska passed acting beyond its legal powers and authority and that were found *prima facie* unconstitutional by the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina are not in keeping with those statements;

Highlighting that the Republika Srpska secessionist agenda with persistent attacks on the GFAP, including the Bosnia and Herzegovina Constitution and its key authorities, results from the long-standing destructive behavior of SNSD, implemented through the legislative and executive authorities of Republika Srpska by the Republika Srpska ruling coalition, with SNSD and Ujedinjena Srpska at the forefront;

Commending the efforts of the authorities of the State of Bosnia and Herzegovina taken so far within the scope of their respective authority to legally challenge the acts and activities of the authorities of Republika Srpska through

available domestic remedies while deploring the persistent and aggressive pursuit of the policies instigated by Savez Nezavisnih Socijaldemokrata (SNSD) and Ujedinjena Srpska which continue to be implemented disregarding the final and binding decisions of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina;

Further deploring, the actions by the RS authorities, including with threats of use of force, aimed at preventing the authorities of Bosnia and Herzegovina to effectively exercise their responsibilities and enforcing their decisions in the entire territory of Bosnia and Herzegovina, thus prompting the High Representative to take measures necessary to ensure implementation of the Peace Agreement throughout Bosnia and Herzegovina and its Entities in upholding the civilian implementation of the GFAP;

Aware that there may be certain members of the SNSD and Ujedinjena Srpska as well as other parties part of the coalition in power in Republika Srpska may not fully support the policies based on the total ignorance of the fundamental principles of the Dayton Peace Accords and this has been taken into consideration by evidence.

Having in mind that the territorial integrity and sovereignty of BiH must be respected and decisions of the institutions of BiH must be complied with pursuant to Article III,3,(b) of the Constitution of BiH and that obvious violations of these principles must lead responsible politicians to distance themselves from them to be excluded from any kind of sanction;

Recognizing that the right to freedom of political belief and opinion of whatever category or content and the right to express and propagate political opinions, as well as the right to fight for the realization of political goals by using democratic means, shall not constitute a basis for unilateral acts and activities that are contrary to the GFAP, that undermine the constitutional and legal order of the State of Bosnia and Herzegovina and that disregard the decisions of the competent courts of Bosnia and Herzegovina;

Having considered, borne in mind, and noted all the matters aforesaid, the High Representative hereby issues the following:

DECISION
**Suspending All Disbursements of
Budgetary Funds for Party Funding to
Savez Nezavisnih Socijaldemokrata
(SNSD) and Ujedinjena Srpska**

Article 1

- (1) All disbursements of budgetary funds for political party funding to SNSD and Ujedinjena Srpska in the Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina, the Parliament of the Federation of Bosnia and Herzegovina, Republika Srpska National Assembly, Cantonal Assemblies, city and municipal councils/assemblies and the Assembly of Brcko District of Bosnia and Herzegovina shall be suspended with immediate effect.
- (2) All suspended funds shall be transferred upon the suspension to a special account to be opened at the Central Bank of Bosnia and Herzegovina.

- (3) The suspension of disbursement of budgetary funds for political party financing provided for under paragraph (1) and (2) of this Article shall be lifted based on or following a positive assessment by the High Representative of the compliance with the General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina or any other related circumstances the High Representative may deem justified.
- (4) The suspended amounts shall not be considered as an outstanding financial obligation towards SNSD and Ujedinjena Srpska designated at all levels of government for political party financing for the respective year.
- (5) Upon the lift of the suspension as specified in paragraph (3) of this Article, the High Representative will decide on the purpose of the funds accumulated on the special account.

Article 2

- (1) The person responsible for budget execution at the levels referred to in Article 1, paragraph (1) of this Decision (hereinafter referred to as: responsible person) is hereby directed to suspend and transfer the funds designated for political party financing as provided in Article 1 of this Decision and report to the Office of the High Representative on a monthly basis, not later than on the 15th day of each month, as well as to the Supervisor for Brcko District of Bosnia and Herzegovina for the level of Brcko District of Bosnia and Herzegovina.

- (2) The report referred to in paragraph (1) of this Article shall include as a minimum the due date of payment and the exact amount of funds suspended and transferred to the Central Bank of Bosnia and Herzegovina pursuant to this Decision.
- (3) The first report upon entering into force of this Decision shall be submitted without delay but not later than the close of business of the following day and shall include the exact amount of funds for political party financing paid so far to SNSD and Ujedinjena Srpska in 2025 and the exact amount and the due date of the first upcoming payment subject to this Decision.
- (4) The responsible person shall be held accountable for the orderly execution of this Decision.

Article 3

- (1) Each and every bank and all its branches within the jurisdiction of the Banking Agency of Republika Srpska or the Banking Agency of the Federation of Bosnia and Herzegovina in which accounts are opened and held by and/or in the name of SNSD and Ujedinjena Srpska, including their regional, local and/or municipal SNSD and Ujedinjena Srpska organizations shall be obliged to transfer to the Central Bank of Bosnia and Herzegovina all the amounts paid from the budgets at any level of authority immediately upon such payment and report accordingly to the Office of the High Representative, as well as to the Supervisor for Brcko District of Bosnia and Herzegovina for the

level of Brcko District of Bosnia and Herzegovina.

- (2) The banks shall consider this Decision as a measure against the obstruction of the implementation of the General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina and a failure to comply with this Decision by the director of a bank or any individual acting on behalf of a bank or by any employee thereof may result in sanctions against both the respective bank and the individual deemed responsible for the failure at the respective bank.

Article 4

This Decision shall have precedence over any inconsistent provisions of any law, regulation or act, existing or future. This Decision shall be directly applicable, and no further act is required to ensure its legal effect.

Article 5

For the avoidance of doubt, it is hereby specifically declared and provided that the provisions of the Decision contained herein are, as to each and every one of them, laid down by the High Representative pursuant to his international mandate and are not, therefore, justiciable by the Courts of Bosnia and Herzegovina or its Entities or elsewhere, and no proceedings may be brought in respect of duties carried out thereunder before any court whatsoever at any time hereafter.

Article 6

The High Representative reserves the right to amend this Decision or

take other measures as he judges necessary to ensure the implementation of this Decision.

Article 7

This Decision shall enter into force forthwith immediately upon publication on the official website of the Office of the High Representative.

This Decision and shall be published without delay in the “Official Gazette of Bosnia and Herzegovina”, the “Official Gazette of the Federation of Bosnia and Herzegovina”, the “Official Gazette of Republika Srpska”, the Official Gazettes of all Cantons as well as the “Official Gazette of Brcko District of Bosnia and Herzegovina”.

24. April 2025. Christian Schmidt
S a r a j e v o High Representative

434

Na osnovu poglavlja IV, odjeljak A, i člana 23. Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/98, 10/00, 5/03 i 8/04) i članova 109, 111. i 185. Poslovnika Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 3/18 i 6/19), Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 16. redovnoj sjednici, održanoj 17. 4. 2025. g., **d o n o s i:**

O D L U K U
O RAZRJEŠENJU ČLANA KOMISIJE
ZA SIGURNOST SKUPŠTINE
BOSANSKO-PODRINJSKOG
KANTONA GORAŽDE

Član 1.

Razrješava se se **ELVIR PRAŠO** sa pozicije člana Komisije za sigurnost Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ i postaje sastvni dio Odluke o izboru stalnih radnih tijela Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj: 01-04-49/23 od 24. januara 2023. godine, broj:01-04-361/23 od 30. maja 2023. godine i broj: 01-04-150/24 od 06. marta 2024. godine.

Broj:01-03-227 PREDSJEDAVAJUĆI
17. 4. 2025. godine S K U P Š T I N E
G o r a ž d e Muradif Kanlić, s.r.

435

Na osnovu poglavlja IV, odjeljak A, i člana 23. Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/98, 10/00, 5/03 i 8/04) i članova 109, 111. i 185. Poslovnika Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 3/18 i 6/19), Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 16. redovnoj sjednici, održanoj 17. 4. 2025. g., **d o n o s i:**

O D L U K U
O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA
PREDSJEDNIKA KOMISIJE ZA RAD,
ZDRAVSTVENU I SOCIJALNU
POLITIKU SKUPŠTINE BOSANSKO-
PODRINJSKOG KANTONA
GORAŽDE

Član 1.

Razrješava se **AMIL DUHOVIĆ** sa pozicije zamjenika predsjednika Komisije za rad, zdravstvenu i socijalnu politiku Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ i postaje sastvni dio Odluke o izboru stalnih radnih tijela Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj:01-04-49/23 od 24. januara 2023. godine, broj:01-04-361/23 od 30. maja 2023. godine i broj: 01-04-150/24 od 06. marta 2024. godine.

Broj: 01-33-228/25 PREDSEDavajući
17. 4. 2025. godine SKUPŠTINE
G o r a ž d e Muradif Kanlić, s.r.

436

Na osnovu poglavlja IV, odjeljak A, i člana 23. Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/98, 10/00, 5/03 i 8/04) i članova 109, 111. i 185. Poslovnika Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 3/18 i 6/19), Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 16. redovnoj sjednici, održanoj 17. 4. 2025. g., **donosi:**

O D L U K U
O RAZRJEŠENJU ČLANA KOMISIJE
ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
SKUPŠTINE BOSANSKO-
PODRINJSKOG KANTONA
GORAŽDE

Član 1.

Razrješava se **EDITA GUŠO** sa pozicije člana Komisije za evropske integracije Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ i postaje sastvni dio Odluke o izboru stalnih radnih tijela Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj:01-04-49/23 od 24. januara 2023. godine, broj:01-04-361/23 od 30. maja 2023. godine i broj: 01-04-150/24 od 06. marta 2024. godine.

Broj: 01-04-229/25 PREDSEDavajući
17. 4. 2025. godine SKUPŠTINE
G o r a ž d e Muradif Kanlić, s.r.

437

Na osnovu poglavlja IV, odjeljak A, i člana 23. Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj 8/98, 10/00, 5/i 8/04) i članova 22, 24, 25, 34, 109. i 111. Poslovnika Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj:3/18 i 6/19), Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 16. redovnoj sjednici, održanoj 17. 4. 2025. godine, **donosi:**

O D L U K U
O IZMJENAMA ODLUKE O
IZBORU STALNIH RADNIH T
IJELA SKUPŠTINE BOSANSKO-
PODRINJSKOG KANTONA
GORAŽDE

Član 1.

U članu 1. g) tačka 2. umjesto imena Amil Duhović upisuje se ime Džanan Obuća.

U članu 1. m) tačka 3. umjesto imena Elvir Prašo upisuje se ime Ajdin Bukva.

U članu 1. n) tačka 5. umjesto imena Edita Gušo upisuje se ime Halida Kurtović.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ i postaje sastvni dio Odluke o izboru stalnih radnih tijela Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj:01-04-49/23 od 24. januara 2023. godine, broj:01-04-361/23 od 30. maja 2023. godine i broj: 01-04-150/24 od 06. marta 2024. godine.

Broj: 01-04-230/25 PREDSEDavajući
17. 4. 2025. godine S K U P Š T I N E
G o r a ž d e Muradif Kanlić, s.r.

.....
438

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 124. redovnoj sjednici, održanoj dana 16. 4. 2025.godine, **d o n o s i:**

ODLUKU

o davanju saglasnosti za plaćanje faktura broj: 48/25, 49/25 i 50/25 od 19. 3. 2025. godine ispostavljenih po drugoj tranši za izvedene radove na redovnom (zimskom) održavanju regionalne ceste R 448 Potkoza – Goražde - Hrenovica, R 448a Osanica – Ilovača - Prača i R 448b Goražde – Podhranjen - Hranjen za period 1. 1. do 15. 3. 2025. godine

Član 1.

Daje se saglasnost Ministarstvu za privredu - Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, da izvrši plaćanje faktura broj: 48/25 od 19. 3. 2025. godine, u iznosu od 143.032,50 KM, 49/25 od 19. 3. 2025. godine u iznosu od 107.274,30 KM i 50/25 u iznosu od 53.637,18 KM od 19. 3. 2025. godine, po II (drugoj) tranši, u ukupnom iznosu od 303.943,98 KM, ispostavljenih od strane privrednog društva „Okac“ d.o.o Goražde, po Ugovoru broj: 03-11-2774-1/24 od 26. 12. 2024. godine, za izvedene radove na redovnom (zimskom) održavanju regionalne ceste R 448 Potkozara – Goražde - Hrenovica, R 448a Osanica – Ilovača - Prača i R 448b Goražde – Podhranjen - Hranjen.

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za privredu – Direkcija za ceste i Ministarstvo finansija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva osigurati iz Budžeta Ministarstva za privredu - Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod **613700 - Izdaci za tekuće održavanje (cesta i mostova)**, izdvojenih na podračunu Direkcije za ceste.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj: 03-11-769/25 P R E M I J E R
16. 4. 2025. godine Edin Čulov, s.r.
G o r a ž d e
.....

439

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15) i člana 46. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2025. godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 1/25), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 124. redovnoj sjednici, održanoj dana 16. 4. 2025. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o d a v a n j u s a g l a s n o s t i n a P r o g r a m
u t r o š k a s r e d s t a v a M i n i s t a r s t v a z a
p r i v r e d u B o s a n s k o - p o d r i n j s k o g
k a n t o n a G o r a ž d e „ P r o g r a m p o d r š k e
r a z v o j u n e p r o f i t n i h o r g a n i z a c i j a
B o s a n s k o - p o d r i n j s k o g k a n t o n a
G o r a ž d e z a 2 0 2 5 . g o d i n u ”
n a e k o n o m s k o m k o d u
6 1 4 3 0 0 - T e k u ć i t r a n s f e r i
n e p r o f i t n i m o r g a n i z a c i j a m a

Član 1.

Ovom Odlukom Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde daje saglasnost na Program utroška sredstava Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde „Program podrške razvoju neprofitnih organizacija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2025. godinu” na ekonomskom kodu 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama, u iznosu od **40.000 KM**.

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za privredu i Mini-

starstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj: 03-11-770/25
16. 4. 2025. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Edin Čulov, s.r.

439a)

P R O G R A M
PODRŠKE RAZVOJU NEPROFITNIH
ORGANIZACIJA BOSANSKO-
PODRINJSKOG KANTONA
GORAŽDE

PODACI O PROGRAMU

Naziv programa: Program podrške razvoju neprofitnih organizacija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Budžetski korisnik:

Ministarstvo za privredu
Budžetski razdjel: 17

Ekonomski kod: 614 300

Analitički kod TEK 001

Budžetska linija: Tekući transferi
neprofitnim organizacijama

Period realizacije programa:
1. 1. 2025 - 31. 12. 2025.

Ukupna vrijednost programa:
40.000 KM

Odgovorna osoba: Zijad Briga

Pozicija odgovorne osobe: Ministar

Kontakt osoba za program:
Melida Hadžiomerović

Kontakt-telefon: +387-38-228-640

Kontakt e-mail:
melida.hadziomerovic@bpkg.gov.ba

Saglasnost: Saglasnost na ovaj Program dala je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde svojom Odlukom broj: 03-11-770/25 od 16. 4. 2025. godine

Internet: www.mp.bpkg.gov.ba

U skladu sa članom 46. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2025. godinu ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 1/25), Zakona o budžetima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br.19/06), Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, **u t v r đ u j e:**

PROGRAM UTROŠKA
sredstava Budžeta za 2025. godinu
sa ekonomskog koda 614 300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama

TAČKA 1.

NAZIV PROGRAMA

Naziv Programa utroška sredstava Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama je „**PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GO-**

RAŽDE“ za 2025. godinu.

TAČKA 2.

OPIS PROGRAMA

- (1) Program utroška sredstava je provedbeni akt Ministarstva za privredu koji osigurava da se planirana sredstva iz Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koriste na transparentan, specifičan, mjerljiv način u vremenski određenom periodu sa namjerom/svrhom da se podstakne ekonomski razvoj, razvoj strateških ekonomskih djelatnosti, unapređenje izvoza i zapošljavanje na način koji doprinosi povećanju nivoa životnog standarda i zaposlenosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i jačanje kapaciteta Udruženja poslodavaca, Privredne i Obrtničke komore na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i Udruženja „Stari zanati“ obrtnika Općine Goražde.
- (2) Pružanje podrške obezbjedit će se davanjem pojedinačne državne pomoći s ciljem podrške u radu, održivosti, kao i u poboljšanju uvjeta za rad Udruženja poslodavaca, Privredne i Obrtničke komore sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Udruženja „Stari zanati“ obrtnika Općine Goražde.
- (3) Davanje državne pomoći obezbjedit će se kroz sufinansiranje zahtjeva, na način kako je to propisano ovim Programom i projektima za određene namjenske aktivnosti. Program utroška sredstava sa ekonomskog koda 614300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama Budžeta Minis-

tarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2025. godinu (u daljem tekstu: Program), definiše bitne elemente za dobijanje saglasnosti za Program od strane Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao što su opći ciljevi Programa, kriteriji za raspodjelu sredstava, potrebna sredstva, korisnici sredstava, procjena rezultata, te procjena nepredviđenih rashoda i izdataka.

TAČKA 3.

Početak i vrijeme implementacije programa

Program podrške razvoju neprofitnih organizacija na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je višegodišnji program koji se provodi od 2011. godine.

Implementacija Programa za 2025. godinu počinje dobivanjem saglasnosti od strane Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i trajat će do 31. 12. 2025. godine.

TAČKA 4.

Opći i posebni ciljevi programa

(4.1)

(Opći cilj)

Opći cilj Programa je pružanje podrške kako bi se pojačali kapaciteti u radu u udruženjima, komorama - neprofitnim organizacijama u cilju boljeg i kvalitetnijeg pružanja podrške privrednim subjektima, obrtnicima i poduzetnicima kroz unapređenje i bolje zastupanje interesa članova komora, odnosno rada neprofitnih organizacija na području Bosansko-podrinjskog kantona Go-

ražde i obezbjeđenju tripartitnog dijaloga između Vlade, sindikata i poslodavaca na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, sve u cilju promocije privrede sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

(4.2)

(Posebni ciljevi)

Posebni ciljevi su:

1. Pružanje podrške neprofitnim organizacijama sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u dijelu podrške za održivost neprofitnih organizacija, a sve u cilju unapređenja i što kvalitetnijeg zastupanja interesa članova komora;
2. Pružanje podrške neprofitnim organizacijama sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde radi organizacija, praćenja, kao i podrške u dijelu plaćanja izložbenog prostora za privredne subjekte koji bi izlagali svoje proizvode na organizovanim sajmovima na području BiH i šire. Pored ove podrške, pružat će se podrška i u organizaciji i odabiru najuspješnijih poslovnih priča zaslužnih privrednih subjekata sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sve u cilju prezentovanja privrede kantona.

TAČKA 5.

Potrebna sredstva za provođenje programa

(5.1)

(Visina sredstava za provođenje Programa)

Potrebna sredstva za provođenje

Programa definisana su Budžetom Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 1/25), na ekonomskom kodu 614300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama u iznosu od 40.000 KM.

(5.2)

(Maksimalni budžet po komponentama)

(1) Programom se utvrđuje visina, odnosno maksimalni iznos sredstava za svaki posebni cilj Programa. Maksimalna visina sredstava za pojedinačni, specifični cilj, predstavlja jednu finansijsku komponentu Programa.

(2) Za svaki poseban cilj, odnosno za svaku finansijsku komponentu Programa, definisan je sljedeći maksimalni budžet:

a) Podrška udruženjima, komorama - neprofitnim organizacijama za održivost i opstojnost, sve u cilju boljeg i kvalitetnijeg pružanja podrške privrednim subjektima, obrtnicima, poduzetnicima i starim zanatima, kroz unapređenje i bolje zastupanje interesa njihovih članova.

Maksimalni budžet: 40.000 KM

b) Pružanje podrške neprofitnim organizacijama u dijelu organizacije, podrške učestvovanja, plaćanja izložbenog prostora privrednim subjektima radi što boljeg predstavljanja svojih proizvoda na sajmovima na području BiH i šire, kao i organizaciji manifesta-

cije na kojoj se biraju uspješne priče privrednih subjekata sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Iznos sredstava po cilju (b) bit će regulisan izmjenom i dopunom Programa.

TAČKA 6.

KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA

(6.1)

(Način raspodjele sredstava)

Raspodjela sredstava vrši se djelom državne pomoći neprofitnim organizacijama, koja može biti dodijeljena jednom ili više puta, u skladu sa odredbama ovog Programa.

Raspodjela sredstava vršit će se na osnovu odobrenih zahtjeva u skladu sa odredbama ovog Programa. Konačne odluke o dodjeli državne pomoći korisniku ili korisnicima sredstava iz ovog Programa donosi Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Nakon prihvatanja prijedloga odluke o odobravanju zahtjeva za isplatom sredstava od strane Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, zahtjev je odobren i Ministarstvo dostavlja zahtjev za plaćanje Ministarstvu za finansije. Prije dostavljanja zahtjeva Ministarstvu za finansije, ministar za privredu zaključuje ugovor o korištenju sredstava sa predstavnicima neprofitnih organizacija.

(6.2)

(Kriteriji za raspodjelu)

Sredstva iz Budžeta Kantona će

se dodjeljivati korisnicima srazmjerno njihovom doprinosu ostvarivanju općih ciljeva i očekivanih rezultata Programa. Za ocjenjivanje doprinosa ostvarivanja ciljeva Programa primjenjivat će se eliminatorni kriterij za rangiranje aplikacija, a to je ispunjavanje općih uvjeta za učestvovanje u Programu.

Kriteriji po osnovu kojeg će se rangirati korisnici sredstava su rezultat procesa apliciranja, selekcije i evaluacije zahjeva.

(6.3)

(Opći uvjeti za učestvovanje u Programu)

U implementaciji Programa primjenjivat će se restriktivne procedure koje omogućavaju ravnopravno učestvovanje u Programu udruženjima koja kumulativno ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

1. da su registrovana shodno odredbama Zakona o udruženjima i fondacijama, Zakona o privrednim komorama FBiH i Zakona o obrtu FBiH;
2. da imaju registraciju na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
3. da obavljaju djelatnost na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
4. da se ne nalaze u procesu stečaja ili likvidacije ili blokade računa,
5. da nemaju neizmirenih obaveza za poreze i doprinose, osim obaveza za koje su obuhvaćene ugovorom o reprogramiranju obaveza,
6. da su registrovana minimalno 2 godine od dana podnošenja apli-

kacije za učestvovanje u Programu.

7. da su dostavili izvještaj o utrošku sredstava iz protekle godine (ukoliko su dobijali sredstva).

TAČKA 7.

**PROCEDURE APLICIRANJA,
SELEKCIJE I EVALUACIJE
PROJEKATA I ZAHTJEVA ZA
SREDSTVIMA**

(7.1)

(Aplikanti)

Lica koja ispunjavaju opće uvjete za učestvovanje u Programu i koja nakon objave javnog poziva u formi propisanoj od strane Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dostave zahtjev za sredstvima, imaju status aplikanta.

Javni poziv se raspisuje u roku od 10 dana od dana dobijanja saglasnosti koja je propisana Programom. Javni poziv sadrži minimalno sažetak svrhe, općeg i posebnog cilja, način raspodjele i rokove za dostavljanje aplikacija. Javni poziv se objavljuje na internet stranici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i službenim oglasnim tablama Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Javni poziv se neće objavljivati za poseban cilj 2. u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2025.godinu, članom 51. stav 4, kojim se nalaže da se sredstva po programima utroška sredstava mogu dodijeljivati po javnom pozivu minimalno 80% i po zahtjevu do 20%.

Krajnji rok za objavljivanje javnih poziva je 1. decembar 2025. godine.

(7.2)

(Podnošenje projekata i zahtjeva za sredstvima)

Zahtjev za sredstvima aplikant podnosi u propisanoj aplikacionoj formi za zahtjeve tek nakon prihvatanja izvještaja o utrošku sredstava po odobrenom zahtjevu, ukoliko su dobijali sredstva za prethodne godine.

(7.3)

(Obavezni sadržaj zahtjeva)

U podnesenom zahtjevu aplikant je dužan navesti:

- osnovne podatke o aplikantu,
- opis usklađenosti zahtjeva sa općim ciljem Programa,
- razlog zbog kojeg se zahtjevom traži odobravanje sredstava sa finansijskim opisom i mjerama poduzetim prije podnošenja zahtjeva,
- pregled planiranih aktivnosti,
- očekivani rezultat koji se planira ostvariti,
- iznos traženih sredstava iz Programa i iznos sredstava koji bi se osigurao iz drugih izvora.

(7.4)

(Finansiranje zahtjeva za sredstvima)

Iznos sredstava koji može biti tražen:

- Po prvom cilju je u rasponu od 5.000 do 10.000 KM (za sufinan-

siranje održivosti, opstojnosti i aktivnosti u cilju promocije privrede kantona, a koje će se provoditi tokom perioda trajanja Programa)

- Po drugom cilju - Podrška za organizaciju sajмова i manifestacija iz oblasti privrede, bit će regulisani izmjenom i dopunom Programa podrške razvoju neprofitnih organizacija za 2025.godinu.

Zahtjevi u kojima je planirani grant veći od utvrđene visine će u fazi administrativne provjere biti automatski odbijeni kao neprihvatljivi za finansiranje. Vlastita sredstva aplikanta su poželjna, ali nisu obavezujuća.

Prilikom podnošenja zahtjeva za sredstvima aplikanti su dužni da vode računa o kriterijima za podsticaje koji su navedeni u Programu. Svaka aplikacija koja nije u skladu sa ovim kriterijima, uvjetima i ograničenjima će biti odbačena u administrativnoj provjeri.

Zahtjevi za sredstvima izvan roka u kojima je tražen iznos sredstava veći od maksimalne vrijednosti predviđene Programom u kojima nisu dostavljeni dokazi o ispunjavanju općih uvjeta za ostvarivanje podsticaja će biti automatski odbijeni kao neprihvatljivi za finansiranje.

(7.5)

(Otvaranje aplikacija i administrativna provjera)

Aplikacije za zahtjeve za sredstvima se otvaraju nakon prijema i kao takve upućuju u proceduru administrativne provjere i ocjenjivanja.

Administrativna provjera se provodi u cilju utvrđivanja da li neprofitne organizacije koje su dostavile aplikaciju ispunjavaju uvjete za dobijanje statusa aplikanta u skladu sa odredbama ovog Programa. Administrativnu provjeru provodi komisija Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Komisija provjerava da li je aplikacija zadovoljila sljedeće uvjete:

- da je aplikacija dostavljena u roku i na način predviđen Programom,
- da su dostavljeni svi prilozi na način predviđen Programom,
- da aplikant ispunjava opće ili posebne uvjete za učestvovanje u Programu,
- da je aplikacija potpuna i ispravno popunjena u skladu sa propisanom formom,
- da je aplikacija usklađena sa svrhom Programa, općim i posebnim ciljem Programa, da je predloženo finansiranje u skladu sa odredbama o finansiranju, da su ispunjeni uvjeti i kriteriji za ostvarivanje podsticaja.

Ukoliko su ovi uvjeti ispunjeni, komisija će aplikaciju evaluirati u skladu sa odredbama Programa. Komisija može zatražiti od aplikanta dostavljanje dodatne dokumentacije ukoliko je očigledno da je dokument izostavljen zbog slučajne tehničke greške, što se može indirektno utvrditi na osnovu preostale dostavljene dokumentacije. Komisija može zatražiti dopunu dokumentacije za maksimalno dva dokaza o ispunjavanju općih uvjeta koji su propisani Programom. U suprotnom, aplikacija će i bez evaluacije biti odbijena iz administrativnih razloga.

Aplikacije pisane rukopisom će biti automatski odbijene.

Prijave za podsticaje koje su dostavljene nakon što je Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde obavijestilo potencijalne aplikante o ispunjavanju podsticajnih kvota će u administrativnoj provjeri biti odbijene.

Nakon provedene administrativne procedure, Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde će obavijestiti sve aplikante o rezultatima administrativne provjere.

(7.6)

(Evaluacija dostavljenih
zahtjeva za sredstvima)

Komisija provodi evaluaciju zahtjeva nakon provedene administrativne provjere.

Za provođenje procesa evaluacije zahtjeva, ministar za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde formira komisiju.

U evaluaciji zahtjeva komisija primjenjuje tri grupe indikatora i to:

- Relevantnost
- Održivost
- Budžet i troškovna efikasnost.

Prije evaluacije zahtjeva za ostvarivanje podsticaja, komisija provjerava da li zahtjev za podsticajima ispunjava prioritete koji se primjenjuju u evaluacijskim kriterijima.

(7.7)

(Ocjenjivanje aplikacija)

Evaluacija aplikacija se provodi

na osnovu skale za evaluaciju. Evaluacijski kriteriji su podjeljeni u okviru grupa i podgrupa. Za svaku podgrupu komisija daje ocjenu između 1 i 5 prema sljedećim kategorijama procjena:

- 1 - veoma slabo;
- 2 - slabo;
- 3 - adekvatno;
- 4 - dobro;
- 5 - veoma dobro.

Svaka ocjena se množi sa koeficijentom koji je za svaki indikator predviđen u evaluacijskoj skali. Maksimalan broj bodova za zahtjev za sredstvima 80.

Zahtjevi za sredstvima koji imaju

(7.8)

(Skala za evaluaciju)

manje od 50 bodova se odbacuju u prvom krugu selekcije. Ukoliko je ukupan rezultat u poglavlju **relevantnost** manji od 15, aplikacija se odbija bez obzira na dobiven ukupan maksimalan broj bodova. Ukoliko je ukupan rezultat u poglavlju **budžet i troškovna efikasnost** manji od 15, aplikacija se odbija bez obzira na dobiven ukupan maksimalan broj bodova.

Komisija će procjenjivati vrijednost indikatora. Svi članovi komisije dodjeljuju ocjene, a ukupan broj bodova se dobija kada se zbir ocjena dobivenih od svih članova komisije podjeli sa brojem članova komisije.

| INDIKATOR | SKALA Zahtjevi |
|--|-------------------|
| 1. Finansijski i operativni kapaciteti aplikanta | |
| 1.1. Procijenjeni nivo iskustva aplikanta u upravljanju projektom | - |
| 1.2. Procijenjeni nivo tehničkog i stručnog znanja i iskustva neophodnog za implementaciju projekata | |
| 2. Relevantnost | 25 |
| 2.1. Koliko je aplikacija relevantna za svrhu, opći i posebne ciljeve Programa? | 5 |
| 2.2. Koliko je aplikacija relevantna za prioritetne aktivnosti u okviru svakog specifičnog cilja? | 10 |
| 2.3. Koliko je aplikacija relevantna za očekivane rezultate Programa? | 10 |
| 3. Metodologija | |
| 3.1. Da li su aktivnosti u prijedlogu projekta odgovarajuće i konzistentne sa ciljevima i očekivanim rezultatima projekta? | - |
| 3.2. Koliko je koherentan dizajn projekta, konkretna analiza problema, da li su predložene aktivnosti odgovarajuće za rješavanje prezentiranog problema, te da li su na zadovoljavajući način planirani raspoloživi resursi aplikanta koji mogu doprinijeti rješavanju problema? | - |

| | |
|---|-----------|
| 4. Održivost | 25 |
| 4.1. Da li će mjere podrške Programa značajnije doprinijeti rješavanju problema koji je naveden u prijedlogu projekta ili zahtjevu? | 5 |
| 4.2. Da li predložene aktivnosti mogu imati pozitivne multiplikativne efekte na sektor u kojem aplikant posluje, odnosno na prerađivački sektor Bosansko-podrinjskog kantona Goražde? | 10 |
| 4.3. Da li su očekivani rezultati aktivnosti za koje se traži finansiranje održivi u finansijskom smislu i da li će se ostvarivati i nakon prestanka finansiranja iz Programa, u periodu od minimalno tri godine? | 10 |
| 5. Budžet i troškovna efikasnost | 30 |
| 5.1. Da li je odnos između planiranih troškova i očekivanih rezultata zadovoljavajući? | 10 |
| 5.2. Da li je visina predloženih troškova adekvatna za implementaciju planiranih aktivnosti? | 10 |
| 5.3. Da li su predloženi troškovi aktivnosti obrazloženi na način da dokazuju da će sredstva Programa biti iskorištena na efikasan i ekonomičan način? | 10 |
| MAKSIMALAN BROJ BODOVA | 80 |

(7.9)

(Procedure odobravanja
zahtjeva za sredstvima)

Aplikacije podnesene u formi zahtjeva koje su u procesu evaluacije dobile više od 50 bodova komisija rangira po broju osvojenih bodova.

Nakon provedenog rangiranja, komisija predlaže odobravanje zahtjeva u punom ili umanjenom iznosu u zavisnosti od rezultata procesa evaluacije. U toku provođenja procedura, odobravanja zahtjeva komisija vodi računa o prethodno odobrenim zahtjevima.

Zahtjevi za sredstvima koji imaju više od 50 bodova, ali za čije finansiranje nema raspoloživih sredstava stavljaju se na listu čekanja u slučaju obezbjeđenja

dodatnih sredstava za Program ili donošenja odluke o preraspodjeli sredstava u skladu sa odredbama Programa. U suprotnom, zahtjev za sredstvima se odbija.

Sve odobrene zahtjeve Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde predlaže Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da, u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta, donese odluku o odobravanju sredstava iz Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona – ekonomski kod 614 300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama.

Nakon prihvatanja prijedloga odluke o odobravanju zahtjeva za isplatom sredstava od strane Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, zahtjev je odobren i Ministarstvo za privredu Bo-

sansko-podrinjskog kantona Goražde dostavlja zahtjev za plaćanje Ministarstvu za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Konačnu odluku o prijedlogu rang-liste za dodjelu grant sredstava donosi ministar za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a odluku o dodjeli grant sredstava donosi Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

TAČKA 8.

NAZIV KORISNIKA SREDSTAVA

(8.1)

(Korisnici sredstava)

Korisnici sredstava su lica koja ispunjavaju opće i posebne uvjete Programa i koja su uspješno završila proces apliciranja, selekcije i evaluacije i koja su uspješno rangirana za korištenje sredstava iz ovog Programa.

(8.2)

(Registar korisnika)

Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde vodi registar korisnika u kojem se nalaze svi relevantni podaci o datoj državnoj pomoći u okviru ovog Programa za period od pet godina od godine dobijanja državne pomoći.

TAČKA 9.

PROCJENA REZULTATA

(9.1)

(Pregled očekivanih rezultata podrške)

Realizacijom Programa očekuje

se ostvarivanje konkretnih rezultata od strane aplikanta kojima su odobrena sredstva.

U cilju osiguranja procjene rezultata Programa, odabrani korisnici koji su dobili podršku, dužni su, nakon utroška odobrenih sredstava, dostaviti Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde izvještaj o provedenim aktivnostima koje su odobrene za finansiranje iz Programa. Forma i sadržaj izvještaja o utrošku sredstava će biti dostavljeni svim korisnicima sredstava.

(9.2)

(Monitoring implementacije Programa)

Monitoring se provodi s ciljem utvrđivanja da li se implementacija podržanih aktivnosti provodi u skladu sa odlukom o dodjeli sredstava i u skladu sa odredbama ovog Programa. U cilju osiguranja procjene rezultata, odabrani korisnici su dužni nakon utroška odobrenih sredstava dostaviti Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde izvještaj o provedenim aktivnostima koje su odobrene za finansiranje iz Programa.

Nadzor realizacije Programa vrši Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

U slučaju da rezultati monitoringa ukažu na značajan zaostatak u ispunjavanju ugovorenih obaveza, Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde predlaže Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde donošenje odluke o povratu dodijeljene državne pomoći ili preusmjeravanje u skladu sa odredbama Programa.

TAČKA 10.

**PROCJENA NEPREDVIĐENIH
RASHODA I RIZIKA**

(10.1)

(Nepredviđeni rashodi)

- (1) Nepredviđeni rashodi za Programom mogu se pojaviti samo kao rezultat promjena unutar interne strukture samog Programa, ali ne i dovesti do povećanja ukupnih nepredviđenih rashoda Programa.

(10.2)

(Rizici)

- (1) Kako bi se smanjili rizici u procesu implementacije Programa, uvedene su novine i u procesu selekcije i monitoringu aktivnosti koje su podržane u okviru ovog Programa. Novine se odnose na omogućavanje službenicima terenske posjete i prikupljanja dodatnih informacija neophodnih za proces selekcije, te monitoring u toku same implementacije aktivnosti i mjera koje su podržane ovim Programom.

TAČKA 11.

**POTREBAN BROJ RADNIKA ZA
PROVOĐENJE PROGRAMA**

Za provođenje Programa nadležni su zaposleni u Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Program ne zahtijeva angažovanje dodatnih radnika na provođenju Programa.

TAČKA 12

STUPANJE NA SNAGU PROGRAMA

Ovaj Program stupa na snagu da-

nom davanja saglasnosti na isti od strane Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj: 04-11-755-2/25
17. 4. 2025. godine
G o r a ž d e

MINISTAR
Zijad Briga, s.r.

Saglasnost na ovaj Program dala je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Odlukom broj: 03-11-770/25, dana 16. 4. 2025. godine.

440

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/15) i člana 22. stav 2. Zakona o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 3/18, 6/20 i 5/24) i Uredbe o postupku razrješenja rukovodioca samostalne uprave i samostalne upravne organizacije, rukovodioca uprave i upravne organizacije koja se nalazi u sastavu ministarstva, rukovodioca stručne službe i druge službe koju obrazuje Vlada, gradonačelnik ili načelnik, sekretara Vlade, Skupštine, gradskih i općinskih vijeća prije isteka mandata („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 6/21), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 124. redovnoj sjednici, održanoj dana 16. 4. 2025. g., **d o n o s i**:

O D L U K U

**o razrješenju direktora Kantonalne
uprave za šumarstvo Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde**

I

Ovom se Odlukom Mahir Imamović, dipl.ing šumarstva, razrješava dužnosti direktora Kantonalne uprave za šumarstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, sa danom 16. 4. 2025. g.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

O b r a z l o Ź e n j e

Dana 25. 2. 2025. god., Mahir Imamović je podnio ovom organu Ostavku pod brojem:04-04-413/25 na mjesto direktora Kantonalne uprave za šumarstvo. Članom 22. stav 2. Zakona o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 3/18, 6/20 i 5/24), propisano je da rukovodioca uprave i upravne organizacije koja se nalazi u sastavu ministarstva imenuje i razrješava Vlada Kantona na prijedlog ministra, dok je odredbama Uredbe o postupku razrješavanja rukovodioca samostalne uprave i samostalne upravne organizacije, rukovodioca uprave i upravne organizacije koja se nalazi u sastavu ministarstva, rukovodioca stručne službe i druge službe koju obrazuje Vlada, gradonačelnik ili načelnik, sekretara Vlade, Skupštine, gradskih i općinskih vijeća prije isteka mandata („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 6/21), propisan postupak razrješavanja imenovanih lica prije isteka mandata i razrješavanje na lični zahtjev.

Imajući u vidu naprijed navedeno, te da nema zakonskih smetnji za razrješavanje na lični zahtjev, valjalo je odlučiti kao u dispozitivu Odluke.

PRAVNA POUKA: Protiv ove Odluke može se uložiti prigovor u roku od 7 dana od dana prijema Odluke. Prigovor se podnosi Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Prigovor ne odlazuje izvršenje Odluke.

Broj: 03-30-800/25
16. 4. 2025. godine
G o r a Ź d e

P R E M I J E R
Edin Ćulov, s.r.

441

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/15) i člana 22. stav 2. Zakona o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 3/18, 6/20 i 5/24) i Uredbe o postupku razrješavanja rukovodioca samostalne uprave i samostalne upravne organizacije, rukovodioca uprave i upravne organizacije koja se nalazi u sastavu ministarstva, rukovodioca stručne službe i druge službe koju obrazuje Vlada, gradonačelnik ili načelnik, sekretara Vlade, Skupštine, gradskih i općinskih vijeća prije isteka mandata („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj:6/21), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 124. redovnoj sjednici, održanoj dana 16. 4. 2025. g., **d o n o s i**:

O D L U K U

o razrješavanju direktora Direkcije za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

I

Ovom se Odlukom Dedović Memsud, dipl.pravnik, razrješava dužnosti direktora Direkcije za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, sa danom 16. 4. 2025. godine.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 10. 4. 2025. godine Dedović Memsud je podnio ovom organu Ostavku zavedenu pod brojem: 04/I-30-102/25, na mjesto direktora Direkcije za ceste – Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Članom 22. stav 2. Zakona o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 3/18, 6/20 i 5/24), propisano je da rukovodioca direkcije koja se nalazi u sastavu ministarstva imenuje i razrješava Vlada Kantona na prijedlog ministra, dok je odredbama Uredbe o postupku razrješavanja rukovodioca samostalne uprave i samostalne upravne organizacije, rukovodioca uprave i upravne organizacije koja se nalazi u sastavu ministarstva, rukovodioca stručne službe i druge službe koju obrazuje Vlada, gradonačelnik ili načelnik, sekretara Vlade, Skupštine, gradskih i općinskih vijeća prije isteka mandata („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 6/21), propisan postupak razrješavanja imenovanih lica prije isteka mandata i razrješavanje na lični zahtjev.

Imajući u vidu naprijed navedeno, te da nema zakonskih smetnji za razrješavanje na lični zahtjev, valjalo je odlučiti kao u dispozitivu Odluke.

PRAVNA POUKA: Protiv ove Odluke može se uložiti prigovor u roku od 7 dana od dana prijema Odluke. Prigovor se podnosi Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Prigovor ne odlaže izvršenje Odluke.

Broj: 03-30-798/25
16. 4. 2025. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Edin Ćulov, s.r.

442

Na osnovu člana 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/15), a u vezi sa članom 22. stavovi (2) i (5) Zakona o državnoj službi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 3/18, 6/20 i 5/24), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 124. redovnoj sjednici, održanoj dana 16. 4. 2025. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U **o privremenom imenovanju direktora** **Kantonalne uprave za šumarstvo** **Bosansko-podrinjskog kantona** **Goražde**

Član 1.

Ovom se Odlukom vrši privremeno imenovanje direktora Kantonalne uprave za šumarstvo u Ministarstvu za

privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te se imenuje Memsud Dedović iz Goražda, i to na period do 3 (tri) mjeseca.

Član 2.

Imenovanom prava i obaveze po ovoj Odluci počinju teći od 17.04. 2025. godine.

Član 3.

Ovom se Odlukom daje saglasnost ministru za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da raspiše javni oglas za imenovanje direktora Kantonalne uprave za šumarstvo, u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH i Zakona o državnoj službi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj: 03-30-801/25
16. 4. 2025. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Edin Čulov, s.r.

.....
443

Na osnovu člana 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), a u vezi sa članom 22. stavovi (2) i (5) Zakona o državnoj službi Bo-

sansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 3/18, 6/20 i 5/24), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 124. redovnoj sjednici, održanoj dana 16. 4. 2025. g., **d o n o s i:**

O D L U K U

o privremenom imenovanju direktora Direkcije za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Član 1.

Ovom se Odlukom vrši privremeno imenovanje direktora Direkcije za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te se imenuje Pinjo Džejna iz Goražda, i to na period do 3 (tri) mjeseca.

Član 2.

Imenovanoj prava i obaveze po ovoj Odluci počinju teći od 17.04. 2025. godine.

Član 3.

Ovom se Odlukom daje saglasnost ministru za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da raspiše javni oglas za imenovanje direktora Direkcije za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH i Zakona o državnoj službi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj

tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj: 03-30-799/25
16. 4. 2025. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Edin Ćulov, s.r.

444

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), Odluke Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Program kantonálnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2025. godinu, utvrđen u Budžetu Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2025. godinu, na ekonomskom kodu 614 500 (POD 002) - Subvencije privatnim preduzećima - poljoprivredna proizvodnja (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 4/25) i Uputstva za ostvarivanje novčanih podsticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, broj: 04-11-519-3/25 od 14. 3. 2025. godine, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 124. redovnoj sjednici, održanoj 16. 4. 2025. god., **d o n o s i:**

O D L U K U

o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – podsticaj za držanje matičnog stada krava (mliječna grla) - dug iz 2024. godine

Član 1.

Ovom se Odlukom daje saglasnost Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da isplati novčana sredstva za podsticaj u poljo-

privredi – podsticaj za držanje matičnog stada krava u iznosu od 30.900,00KM.

Član 2.

Sastavni dio ove Odluke je tabelarni prikaz **poljoprivrednih proizvođača (DOO, SPP, DR)** koji su ostvarili pravo na podsticaj sa visinom pojedinačnih iznosa kako slijedi:

| | | |
|-----|---|------------|
| 1. | DOO "OSTRUŽNO" | 1.200,00KM |
| 2. | SPP "DELJO" vl. Deljo Elvir | 1.200,00KM |
| 3. | SPP "OSMO" vl. Ratković Sabina | 2.400,00KM |
| 4. | SPP "ZELENE DOLINE" vl. Gegić Halil | 7.200,00KM |
| 5. | SPP "START" vl. Šalaka Amira | 1.800,00KM |
| 6. | SPP "DEA" vl. Dedović Enisa | 6.900,00KM |
| 7. | SPP "MULAHMETOVIĆ" vl. Mulahmetović Husein | 1.200,00KM |
| 8. | SPP "FINTA" vl. Smajović Esmā | 600,00KM |
| 9. | SPP "ČENGIĆ" vl. Čengić Avdo | 900,00KM |
| 10. | SPP "GALINA" vl. Hubjer Nermina | 900,00KM |
| 11. | SPP "GOSINA" vl. Suljović Sabina | 600,00KM |
| 12. | SPP "NEDO" vl. Ramović Muharem | 600,00KM |
| 13. | SPP "ŠKOBA INC" vl. Jovović Žarko | 600,00KM |
| 14. | SPP "NUNEX" vl. Uglješa Emina | 900,00KM |
| 15. | SPP "FAM" vl. Fejzić Muzafera | 900,00KM |
| 16. | SPP "HAME" vl. Bukva Senada | 600,00KM |
| 17. | SPP "AZRA I ADNAN" vl. Muhović Amina | 900,00KM |
| 18. | SPP "ĆUROVIĆ" vl. Ćurović Maida | 900,00KM |
| 19. | Domaća radinost "BM" Vl. Mehmedspahić Mirela | 600,00KM |

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva će se osigurati iz Budžeta Ministarstva za privredu sa ekonomskog koda **614 500 (POD 002) – Subvencije privatnim preduzećima - poljoprivredna proizvodnja.**

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj: 03-11-767/25
16. 4. 2025. godine

P R E M I J E R
Edin Ćulov, s.r.

G o r a ž d e

.....
445

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 8/15), Odluke Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava "Program kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2025. godinu", utvrđenog u Budžetu Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2025. godinu na ekonomskom kodu 614 500 (POD 002) - Subvencije privatnim preduzećima - poljoprivredna proizvodnja ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 4/25) i Uputstva za ostvarivanje novčanih podsticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, broj: 04-11-519-3/25 od 14. 3. 2025. godine, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 124. redovnoj sjednici, održanoj 16. 4. 2025. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U

o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji „Podrška u plaćanju obaveza za penziono i zdravstveno osiguranje obrtnika registrovanih za poljoprivrednu djelatnost kao osnovno zanimanje u iznosu od (100% troškova uplaćenih doprinosa) za žene” - DIO DUGA iz 2024. godine

Član 1.

Ovom se Odlukom daje saglasnost Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da isplati novčana sredstva za podsticaj u poljoprivredi - „Podrška u plaćanju obaveza za penziono i zdravstveno osiguranje obrtnika registrovanih za poljoprivrednu djelatnost kao osnovno zanimanje u iznosu od (100% troškova uplaćenih doprinosa) za žene” - dio duga iz 2024. godine u iznosu od 17.926,02 KM.

Član 2.

Sastavni dio ove Odluke je tabelarni prikaz **registriranih poljoprivrednih proizvođača - obrtnica (žena)** koje su ostvarile pravo na podsticaj sa visinom pojedinačnih iznosa kako slijedi:

- | | | |
|----|--|-------------|
| 1. | SPP „DRINA” vl. Kurtović Šemsa | 1.207,68 KM |
| 2. | SPP „BOŠANJE” vl. Korjenić Maida | 1.207,68 KM |
| 3. | SPP „FINTA” vl. Smajović Esma | 1.399,38 KM |
| 4. | SPP „PČELARSTVO BEGIĆ” vl. Begić Almira | 1.399,38 KM |
| 5. | SPP „POLJE” vl. Brdar Adna | 1.207,68 KM |
| 6. | SPP „VDM” vl. Kajević Sabina | 1.207,68 KM |
| 7. | SPP „ANČI” vl. Pleh Fatima | 1.207,68 KM |

| | | |
|-----|---|-------------|
| 8. | SPP „GOSINA” vl. Suljović Sabina | 1.459,38 KM |
| 9. | SPP „ZLATNO POLJE” vl. Lepenica Elvira | 1.399,38 KM |
| 10. | SPP „NARCIS-MIMI” vl. Kazagić Mirzeta | 1.207,68 KM |
| 11. | SPP „NATUR” vl. Kamenica Rasema | 1.207,68 KM |
| 12. | Domaća radinost „BUBA” vl. Muslimović Ferida | 1.399,38 KM |
| 13. | SPP „SLATKE KAPI” vl. Džambegović Mirza | 1.207,68 KM |
| 14. | SPP „MINA” vl. Karauzović Nejma | 1.207,68 KM |

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva će se osigurati iz Budžeta Ministarstva za privredu sa ekonomskog koda 614 500 (POD 002 - Subvencije privatnim preduzećima - poljoprivredna proizvodnja) za „Podršku u plaćanju obaveza za penziono i zdravstveno osiguranje obrtnika registrovanih za poljoprivrednu djelatnost kao osnovno zanimanje u iznosu od (100% troškova uplaćenih doprinosa) za žene“ - dio duga iz 2024. godine u iznosu od 17.926,02 KM.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj: 03-11-768/25
16. 4. 2025. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Edin Ćulov, s.r.

446

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15) i člana 38. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 12/21 i 13/23), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 124. redovnoj sjednici, održanoj dana 16. 4. 2025. godine, **d o n o s i**:

O D L U K U

o utvrđivanju visine jednokratne naknade za rad u Komisiji za provođenje postupka javne nabavke roba: specijalna policijska oprema - oklopno borbeno vozilo i automatska puška

Član 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje visina jednokratne naknade za rad u Komisiji za provođenje postupka javne nabavke roba: specijalna policijska oprema - oklopno borbeno vozilo i automatska puška, imenovana Rješenjem policijskog komesara Uprave policije u sastavu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj:07/I-11-8622/23 od 11. 10. 2023. godine, kako slijedi:

- Pašić Aida - stručno lice iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, predsjednik - 400,00 KM;
- Zolj Nijaz - stručno lice iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih po-

slova Kantona Sarajevo, član - 400,00 KM;

- Terović Sadeta - policijska službenica iz Uprave policije u sastavu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, član - 400,00 KM;
- Stanković Slavica - policijska službenica iz Uprave policije u sastavu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, član - 400,00 KM;
- Pleh Saladin - policijski službenik iz Uprave policije u sastavu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde - član - 400,00 KM;
- Hadžić Jasenko - državni službenik iz Uprave policije u sastavu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde - sekretar Komisije -280,00 KM.

Član 2.

Isplata naknade iz člana 1. Ove Odluke izvršit će se iz Budžeta Uprave policije u sastavu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2025. godinu.

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Uprava policije u sastavu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj

tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj: 03-11-809/25
16. 4. 2025. godine

P R E M I J E R
Edin Čulov, s.r.

G o r a ž d e

447

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 8/15), a u vezi sa članom 32. stav (1) Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2025. godinu ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 1/25), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 124. redovnoj sjednici, održanoj dana 16. 4. 2025. godine, **d o n o s i**:

O D L U K U

o davanju saglasnosti za pokretanje postupka nabavke uniformi i obuće za policijske službenike

Član 1.

Ovom se Odlukom daje saglasnost policijskom komesaru Uprave policije u sastavu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da, u skladu sa Planom javnih nabavki Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2025. godinu, pokrene postupak nabavke uniformi i obuće za policijske službenike, u ukupno procijenjenoj vrijednosti nabavke od 240.000,00 KM.

Postupak i procedure nabavke će se izvršiti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH",

broj: 39/14, 59/22 i 50/24) i podzakonskim propisima koji regulišu ovu oblast.

Član 2.

Sredstva potrebna za realizaciju ove Odluke utvrđena su Budžetom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2025.godinu ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 1/25), na razdjelu 14, organizacionom kodu 142 - Uprava policije, ekonomski kod 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara.

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Uprava policije u sastavu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj: 03-11- 808/25
16. 4. 2025. godine

P R E M I J E R
Edin Čulov, s.r.

G o r a ž d e

448

Na osnovu članova 23. i 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/15) i člana 45. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2025. godinu („Službene no-

vine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 1/25), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 124. Redovnoj sjednici, održanoj dana 16. 4. 2025. godine, **d o n o s i**:

O D L U K U

**o davanju saglasnosti na Program
utroška sredstava Ministarstva za
pravosuđe, upravu i radne odnose
Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde sa ekonomskog koda 614 100
- Tekući transferi drugim nivoima
vlasti - fondovima**

Član 1.

Ovom Odlukom Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde daje saglasnost na Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2025. godinu, sa ekonomskog koda 614 100 - Tekući transferi drugim nivoima vlasti - fondovima, u iznosu od **6.158,00 KM**.

Član 2.

Program utroška sredstava iz člana 1. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke.

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli

Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj: 03-11-773/25
16. 4. 2025. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Edin Ćulov, s.r.

.....

448a)

Na osnovu člana 45. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2025. godinu (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 1/25), a u skladu sa odredbom članova 67, 68. stav (1) i 69. Zakona o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 3/18 i 6/20), Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, **d o n o s i:**

P R O G R A M

utroška sredstava Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose sa ekonomskog koda 614 100 – Tekući transferi drugim nivoima vlasti – fondovima

1. NAZIV PROGRAMA

Naziv Programa je “Program utroška sredstava Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose, sa ekonomskog koda **614 100 – Tekući transferi drugim nivoima vlasti – fondovima**.”

PODACI O PROGRAMU

Period realizacije Programa:

1. 4. 2025. – 31. 12. 2025. godine

Budžetska pozicija: Ministarstvo za

pravosuđe, upravu i radne odnose

Ekonomski kod: 614 100

Ukupna vrijednost Programa: 6.158,00 KM

Odgovorna osoba: Nataša Danojlić

Pozicija odgovorne osobe: Ministar

Kontakt osoba za Program:
Mirela Kanlić – državni službenik

Kontakt-telefon: 038/243-065

Kontakt e-mail:
mirela.kanlic@mprbpkg.gov.ba

Internet:

SAGLASNOST NA PROGRAM

Saglasnost na ovaj Program, u skladu sa članom 45. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2025. godinu (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 1/25), dala je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Odlukom broj: 03-11-773/25 od 16. 4. 2025. godine.

2. SVRHA I OPIS PROGRAMA

2.1. Svrha Programa

Svrha Programa je pružanje podrške Agenciji za državnu službu FBiH radi obavljanja poslova utvrđenih u članovima 67. i 68. stav (1) Zakona o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, te pružanje podrške Odboru državne službe za žalbe FBiH radi obavljanja poslova utvrđenih u članu 69.,

a u vezi sa članom 8. Zakona o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 3/18 i 6/20).

2.2. Opis Programa

Programom je predviđeno da se finansijskim sredstvima iz Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pruži podrška Agenciji za državnu službu FBiH, koja obavlja poslove povjerene Zakonom o državnoj službi u Federaciji BiH, a odnose se na: provođenje procedure zapošljavanja državnih službenika, organizacija i realizacija obuke državnih službenika, organizacija edukacije kandidata za polaganje ispita koji predstavlja uvjet za rad u organima državne službe Kantona, Grada i općina.

Programom je predviđeno da se finansijskim sredstvima iz Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pruži podrška Odboru državne službe za žalbe FBiH, koji obavlja poslove povjerene Zakonom o državnoj službi u Federaciji BiH, a odnose se na to da u drugom stepenu odlučuje o svim žalbama koje se izjave na rješenja rukovodilaca organa državne službe, gradonačelnika, odnosno načelnika i o žalbama koje se izjave na odluke disciplinske komisije, u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, općim aktima i kolektivnim ugovorom.

3. OPĆI CILJEVI PROGRAMA

U skladu sa Zakonom o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, osnovni cilj Programa je pružanje podrške radu Agencije za državnu službu FBiH u poslovima organizacije i

realizacije obuka državnih službenika, organizacije edukacija kandidata za polaganje ispita koji predstavlja uvjet za rad u organima državne službe Kantona, Grada i općina, vođenje jedinstvenog registra državnih službenika i/ili namještenika i administrativno-tehnička i edukativna podrška Komisiji za izbor državnih službenika, te pružanje podrške Odboru državne službe za žalbe FBiH, u poslovima povjerenim Zakonom o državnoj službi u Federaciji BiH, koji se odnose na to da u drugom stepenu Odbor državne službe za žalbe FBiH odlučuje o svim žalbama koje se izjave na rješenja rukovodilaca organa državne službe, gradonačelnika, odnosno načelnika i o žalbama koje se izjave na odluke disciplinske komisije, u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, općim aktima i kolektivnim ugovorom.

4. POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Ukupna sredstva za realizaciju ovog Programa iznose 6.158,00 KM i ista su planirana u Budžetu Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na ekonomskom kodu 614 100 - Tekući transferi drugim nivoima vlasti - fondovima, i to Agenciji za državnu službu FBiH u iznosu od 1.158,00 KM, a Odboru državne službe za žalbe FBiH u iznosu od 5.000,00 KM.

5. KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA

U članu 67. Zakona o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde propisano je da na osnovu pri-

ncipa utvrđenih u članu 8. ovog Zakona, uz pismenu saglasnost Agencije za državnu službu FBiH, odnosno nadležnog organa Federacije Bosne i Hercegovine, ovim Zakonom se povjerava: provođenje procedura zapošljavanja državnih službenika, organizacija i realizacija obuke državnih službenika, organizacija edukacije kandidata za polaganje ispita koji predstavlja uvjet za rad u organima državne službe Kantona, Grada i općina, Agenciji za državnu službu FBiH. Isto tako, u članu 68. u stavu (1) gore pomenutog Zakona propisano je da organi državne službe Kantona, Grada i općina ostvaruju saradnju sa Agencijom, naročito u pogledu planiranja i provođenja stručnog usavršavanja i osposobljavanja državnih službenika, u organiziranju i provođenju obuke prema propisu iz člana 51. stav (4) ovog Zakona.

Također, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je dana 30. 9. 2022. godine, donijela Odluku broj: 03-11-1831/22 kojom je prihvatila Dokument Politike upravljanja ljudskim resursima u državnoj službi FBiH i Model sufinansiranja stručnog usavršavanja na kantonalnom nivou, te istom Odlukom zadužila Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da pripremi Sporazum o međusobnim pravima i obavezama u implementaciji Zakona o državnoj službi u Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u budžetskoj 2022. godini i Modela sufinansiranja stručnog usavršavanja na kantonalnom nivou i isti potpiše sa Agencijom za državnu službu FBiH. Dana 8. 11. 2022. godine, ministrica za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je sa direktorom Agencije za državnu službu FBiH potpisala gore pomenuti Spo-

razum, koji je stupio na snagu danom zaključenja i primjenjuje se svake naredne godine za svaku budžetsku godinu počev od 2023. godine.

S obzirom na to da se radi samo o jednoj instituciji kojoj su povjereni gore pomenuti poslovi, u skladu sa članom 45. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2025. godinu, predmetni Program će ići u obliku javnog saopćenja.

U članu 69. Zakona o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde propisano je da na osnovu principa utvrđenih u članu 8. ovog Zakona, uz pismenu saglasnost Odbora državne službe za žalbe FBiH, odnosno nadležnog organa Federacije Bosne i Hercegovine, ovim Zakonom se povjerava da u drugom stepenu Odbor državne službe za žalbe FBiH odlučuje o svim žalbama koje se izjave na rješenja rukovodilaca organa državne službe, gradonačelnika, odnosno načelnika i o žalbama koje se izjave na odluke disciplinske komisije, u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, općim aktima i kolektivnim ugovorom. Također, Zakonom o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj: 49/05 i 103/21), propisano je da u drugom stepenu o svim žalbama izjavljenim od strane namještenika odlučuje Odbor državne službe za žalbe FBiH.

6. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnik sredstava ovog Programa je Agencija za državnu službu FBiH i Odbor državne službe za žalbe FBiH.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde će nakon davanja saglas-

nosti na ovaj Program donijeti odluku o odobravanju novčanih sredstava Agenciji za državnu službu FBiH i odluku o odobravanju novčanih sredstava Odboru državne službe za žalbe FBiH.

7. POTREBAN BROJ RADNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA I MONITORING

Za provođenje ovog Programa su nadležni zaposlenici Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Program ne zahtijeva angažovanje dodatnih radnika na njegovom provođenju.

Nadzor (monitoring) nad upotrebom budžetskih sredstava od strane korisnika obavlja Ministarstvo za finansije Kantona, te Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2025. godinu.

8. PROCJENA REZULTATA

Realizacijom Programa se očekuje u potpunosti ispunjenje svih općih ciljeva iz tačke 3. ovog Programa.

Agencija za državnu službu FBiH i Odbor državne službe za žalbe FBiH, kojima budu odobrena sredstva po ovom Programu dužni su da Ministarstvu za pravosuđe, upravu i radne odnose dostave izvještaj o realizaciji istih najkasnije do 31. 3. 2026. godine.

9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Rizik za provođenje ovog Pro-

grama može biti nedovoljno punjenje Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, tako da se ovaj Program eventualno ne bi mogao izvršiti u cjelosti.

Broj: 05-11-312-2/25 **MINISTAR**
21. 4. 2025. godine Nataša Danojlić, s.r.
G o r a ž d e

.....
449

Na osnovu članova 23. i 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 8/15), a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj: 05-30-868-1/22 od 14. 11. 2022. godine, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 124. redovnoj sjednici, održanoj dana 16. 4. 2025. godine, **d o n o s i**:

O D L U K U **o davanju saglasnosti za popunu** **upražnjenog radnog mjesta državnog** **službenika u Ministarstvu za** **pravosuđe, upravu i radne odnose** **Bosansko-podrinjskog kantona** **Goražde**

Član 1.

Ovom se Odlukom daje saglasnost Ministarstvu za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, da u skladu sa odredbama Zakona o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 3/18, 6/20 i 5/24), izvrši popunu radnog mjesta državnog službenika, i to:

stručni savjetnik za normativno-pravne poslove i usklađenost sa propisima EU-1 izvršilac na neodređeno radno vrijeme.

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se ministar za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj: 03-30-774/25
16. 4. 2025. godine

P R E M I J E R
Edin Ćulov, s.r.

G o r a ž d e

450

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 124. redovnoj sjednici, održanoj dana 16. 4. 2025. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U

o davanju saglasnosti na programe utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 200 – Tekući transferi pojedincima – prevoz učenika

Član 1.

Ovom se Odlukom daje saglasnost JUOMŠ “Avdo Smailović” Goražde na programe utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 200 – Tekući transferi pojedincima – Prevoz učenika.

Član 2.

Programi utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 200 – Tekući transferi pojedincima – Prevoz učenika iz člana 1. ove Odluke sastavni su dio Odluke.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj: 03-11-788/25
16. 4. 2025. godine

P R E M I J E R
Edin Ćulov, s.r.

G o r a ž d e

451

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 124. redovnoj sjednici, održanoj dana 16. 4. 2025. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U

o davanju saglasnosti na programe utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 200 – Tekući transferi pojedincima – Prevoz učenika

Član 1.

Ovom se Odlukom daje saglasnost JUOŠ “Fahrudin Fahro Baščelija” Goražde na programe utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 200 – Tekući transferi pojedincima – Prevoz učenika.

Član 2.

Programi utroška sredstava sa

ekonomskog koda 614 200 - Tekući transferi pojedincima - Prevoz učenika iz člana 1. ove Odluke sastavni su dio Odluke.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj: 03-11-789/25

16. 4. 2025. godine

G o r a ž d e

P R E M I J E R

Edin Ćulov, s.r.

452

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 124. redovnoj sjednici, održanoj dana 16. 4. 2025. godine, **d o n o s i**:

O D L U K U

o davanju saglasnosti na programe utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 200 - Tekući transferi pojedincima - Prevoz učenika

Član 1.

Ovom se Odlukom daje saglasnost JUOŠ "Husein ef. Dozo" Goražde na programe utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 200 - Tekući transferi pojedincima - Prevoz učenika.

Član 2.

Programi utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 200 - Tekući tra-

nsferi pojedincima - Prevoz učenika iz člana 1. ove Odluke sastavni su dio Odluke.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj: 03-11-790/25

16. 4. 2025. godine

G o r a ž d e

P R E M I J E R

Edin Ćulov, s.r.

453

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 124. redovnoj sjednici, održanoj dana 16. 4. 2025. godine, **d o n o s i**:

O D L U K U

o davanju saglasnosti na programe utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 200 - Tekući transferi pojedincima - Prevoz učenika

Član 1.

Ovom se Odlukom daje saglasnost JUOŠ "Mehmedalija Mak Dizdar" Vitkovići na programe utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 200 - Tekući transferi pojedincima - Prevoz učenika.

Član 2.

Programi utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 200 - Tekući transfe-

ri pojedincima – Prevoz učenika iz člana 1. ove Odluke sastavni su dio Odluke.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj: 03-11-791/25 P R E M I J E R
16. 4. 2025. godine Edin Ćulov, s.r.
G o r a ž d e

454

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 124. redovnoj sjednici, održanoj dana 16. 4. 2025. godine, **d o n o s i**:

O D L U K U

**o davanju saglasnosti na programe
utroška sredstava sa ekonomskog koda
614 200 – Tekući transferi pojedincima
– Prevoz učenika**

Član 1.

Ovom se Odlukom daje saglasnost JUOŠ “Hasan Turčalo Brzi” Ilovača na programe utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 200 – Tekući transferi pojedincima – Prevoz učenika.

Član 2.

Programi utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 200 – Tekući transferi pojedincima – Prevoz učenika iz člana 1. ove Odluke sastavni su dio Odluke.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj: 03-11-792/25 P R E M I J E R
16. 4. 2025. godine Edin Ćulov, s.r.
G o r a ž d e

455

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 124. redovnoj sjednici, održanoj dana 16. 4. 2025. godine, **d o n o s i**:

O D L U K U

**o davanju saglasnosti na programe
utroška sredstava sa ekonomskog koda
614 200 – Tekući transferi pojedincima
– Prevoz učenika**

Član 1.

Ovom se Odlukom daje saglasnost JUOŠ “Ustikolina” Ustikolina na programe utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 200 – Tekući transferi pojedincima – Prevoz učenika.

Član 2.

Programi utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 200 – Tekući transferi pojedincima – Prevoz učenika iz člana 1. ove Odluke sastavni su dio Odluke.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj tabli Kan-

tona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj: 03-11-793/25
16. 4. 2025. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Edin Ćulov, s.r.

456

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 124. redovnoj sjednici, održanoj dana 16. 4. 2025. godine, **d o n o s i**:

O D L U K U

o davanju saglasnosti na programe
utroška sredstava sa ekonomskog koda
614 200 – Tekući transferi pojedincima
- prevoz učenika

Član 1.

Ovom se Odlukom daje saglasnost JU MSŠ “Enver Pozderović” Goražde na programe utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 200 – Tekući transferi pojedincima – Prevoz učenika.

Član 2.

Programi utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 200 – Tekući transferi pojedincima – Prevoz učenika iz člana 1. ove Odluke sastavni su dio Odluke.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog

kantona Goražde”.

Broj: 03-11-794/25
16. 4. 2025. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Edin Ćulov, s.r.

457

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 124. redovnoj sjednici, održanoj dana 16. 4. 2025. godine, **d o n o s i**:

O D L U K U

o davanju saglasnosti na programe
utroška sredstava sa ekonomskog koda
614 200 – Tekući transferi pojedincima
- Prevoz učenika

Član 1.

Ovom se Odlukom daje saglasnost JU STŠ “Hasib Hadžović” Goražde na programe utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 200 – Tekući transferi pojedincima – Prevoz učenika.

Član 2.

Programi utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 200 – Tekući transferi pojedincima – Prevoz učenika iz člana 1. ove Odluke sastavni su dio Odluke.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj: 03-11-795/25
16. 4. 2025. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Edin Ćulov, s.r.

458

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 124. redovnoj sjednici, održanoj dana 16. 4. 2025. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U

o davanju saglasnosti na programe utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 200 – Tekući transferi pojedincima – Prevoz učenika

Član 1.

Ovom se Odlukom daje saglasnost JUSSŠ “Džemal Bijedić” Goražde na programe utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 200 – Tekući transferi pojedincima – Prevoz učenika.

Član 2.

Programi utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 200 – Tekući transferi pojedincima – Prevoz učenika iz člana 1. ove Odluke sastavni su dio Odluke.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj: 03-11-796/25

PREMIJER 16.

4. 2025. godine

Edin Čulov, s.r.

G o r a ž d e

459

Na osnovu člana 23. Zakona o

Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 08/15), člana 46. stav 4. Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz Zakona o platama i naknadama u organima vlasti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj:02/22, 01/24, 06/24), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 124. redovnoj sjednici, održanoj dana 16. 4. 2025. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U

o odobravanju novčanih sredstava ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u iznosu od 707,00 KM za plaćanje fakture broj: 140/25, odnosno fiskalnih računa broj: 35988, 35993, 35994 od 08.04.2025. godine Privrednom društvu A-S Company d.o.o. Goražde, PJ Drinska bašta

I

Odobravaju se novčana sredstva ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u iznosu od 707,00 KM za plaćanje fakture, broj: 140/25, odnosno fiskalnih računa broj: 35988, 35993, 35994 od 8. 4. 2025. godine Privrednom društvu A-S Company d.o.o. Goražde, PJ Drinska bašta za potrebe posjete značajne delegacije.

II

Novčana sredstva Privrednom društvu A-S Company d.o.o. Goražde PJ Drinska bašta, u iznosu od 707,00 KM

isplatiti iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 613900 – Ugovorene usluge i druge posebne usluge.

III

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

IV

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj: 03-11-775/25
16. 4. 2025. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Edin Čulov, s.r.

460

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 8/15), te na osnovu člana 90. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj:5/16, 06/16, 9/20, 8/23), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 124. redovnoj sjednici, održanoj dana 16. 4. 2025. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U

o davanju prethodne saglasnosti
Školskom odboru za imenovanje
direktora JUOŠ „Mehmedalija
Mak Dizdar” Vitkovići

I

Daje se prethodna saglasnost Ško-

lskom odboru JUOŠ „Mehmedalija Mak Dizdar” Vitkovići za imenovanje Džemidžić Alena, bakalaureat/bachelor historije, za direktora JUOŠ „Mehmedalija Mak Dizdar” Vitkovići na period od 4 (četiri) godine počev od dana donošenja odluke Školskog odbora JUOŠ „Mehmedalija Mak Dizdar” Vitkovići.

II

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj: 03-30-776/25
16. 4. 2025. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Edin Čulov, s.r.

461

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 8/15) i člana 59. Zakona o budžetima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14,8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 16/19, 99/19 i 25/22) i člana 25. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2025. godinu ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 1/25), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 124. redovnoj sjednici, održanoj 16. 4. 2025. g., **d o n o s i:**

O D L U K U

o preraspodjeli rashoda i izdataka
između budžetskih korisnika

Član 1.

Ovom se Odlukom odobrava pre-

raspodjela rashoda i izdataka kako slijedi:

iz Budžeta **Vlade Kantona** sa ekonomskog koda

- **821200 - Nabavka građevina** iznos od **15.000,00 KM**,

iz Budžeta **Ministarstva za privredu** sa ekonomskog koda

- **614500 (POD003) - Subvencije za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta** iznos od **40.000,00 KM**,

iz Budžeta **Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport** sa ekonomskog koda

- **615100 - Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti** iznos od **30.000,00 KM**,

iz Budžeta **Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline** sa ekonomskog koda

- **821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje** iznos od **10.000,00 KM**

preusmjeriti

u Budžet **Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice** na ekonomski kod:

- **614100 (JAO002) - Tekući transferi drugim nivoima vlasti (JU Dom za stara i iznemogla lica i JU Buđenje)** iznos od **95.000,00 KM**.

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za finansije i naprijed navedeni budžetski korisnici, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj: 03-11-780/25
4. 2025. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R 16.
Edin Čulov, s.r.

462

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), a u vezi sa članom 10. stav 3. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2025. godinu (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 1/25), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 124. redovnoj sjednici, održanoj dana 16. 4. 2025. godine, **d o n o s i**:

O D L U K U

o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2025. godinu

Član 1.

Odobrava se usmjeravanje neplanirane donacije/transfera u Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2025. godinu – **organizacioni kod 201010001 Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport** doznačene od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke **u iznosu od 30.000,00 KM**. Sredstva uplaćena na osnovu Ugovora o finansiranju projekta iz oblasti obrazovanja „Provođenje mjera i aktivnosti iz Ok-

virnog plana prevencije i sprečavanja nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama u Federaciji BiH“.

Član 2.

Sredstva iz člana 1. ove Odluke usmjeravaju se u Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2025. godinu u dijelu plana prihoda povećanjem planiranih prihoda na ekonomskom kodu **732112 - Primljeni tekući transferi od Federacije - (donacija) za iznos od 30.000,00 KM.**

Za iznos sredstava iz člana 1. ove Odluke izvršit će se povećanje plana rashoda i izdataka na organizacionom kodu **201010001 Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i to na sljedeći ekonomski kod (donacije):**

- **613900 - Ugovorene usluge i druge posebne usluge u iznosu od 30.000,00 KM.**

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Vlada Kantona, Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i budžetski korisnik na kojeg se ista odnosi, a u okviru svoje nadležnosti.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj: 03-11-781/25
16. 4. 2025. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Edin Čulov, s.r.

463

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), a u vezi sa članom 10. stav 3. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2025. godinu (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 1/25), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 124. redovnoj sjednici, održanoj dana 16. 4. 2025. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U

o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2025. godinu

Član 1.

Odobrava se usmjeravanje neplanirane donacije/transfera u Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2025. godinu - **organizacioni kod 20010001 Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport** doznačene od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za dva projekta JUOŠ „Fahrudin Fahro Baščelija” Goražde i to:

- Sredstva uplaćena na osnovu Ugovora o finansiranju projekta iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja - Projekat „Odvoji se od ekrana, shvati šta je zdrava hrana” **u iznosu od 4.721,00 KM**, te
- Sredstva uplaćena na osnovu Ugovora o finansiranju projekta za podršku programima razvija funkcionalnih znanja i vještina djece predškolskog i osnovnog obrazovanja - projekat „Oprema-

nje kabineta biologije i hemije s ciljem unapređenja funkcionalnih znanja i vještina učenika” u iznosu od 12.775,00 KM.

Član 2.

Sredstva iz člana 1. ove Odluke usmjeravaju se u Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2025. godinu u dijelu plana prihoda povećanjem planiranih prihoda na ekonomskom kodu 732112 - **Primljeni tekući transferi od Federacije - (donacija) za ukupan iznos od 17.496,00 KM.**

Za iznos sredstava iz člana 1. ove Odluke izvršit će se povećanje plana rashoda i izdataka na organizacionom kodu 20020001 **Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija,, Goražde i to na sljedeći ekonomski kod (donacije):**

- 821300 - Nabavka opreme u iznosu od 17.496,00 KM.

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Vlada Kantona, Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i budžetski korisnik na kojeg se ista odnosi, a u okviru svoje nadležnosti.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj: 03-11-782/25
16. 4. 2025. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Edin Čulov, s.r.

464

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15) i Programa utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, sa ekonomskog koda 614100 (JAO 002) - Tekući transferi drugim nivoima vlasti (JU „Dom za stara i iznemogla lica Goražde” i JUERC „Buđenje” Goražde) za 2025. godinu, odobrenog Odlukom Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde broj: 03-11-275/25 od 17. 2. 2025. godine, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 124. redovnoj sjednici, održanoj dana 16. 4. 2025. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U

o odobravanju isplate novčanih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica” Goražde

Član 1.

Ovom Odlukom odobrava se isplata novčanih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica” Goražde u ukupnom iznosu od **35.000,00 KM** na ime finansiranja realizacije preostalih obaveza JU „Dom za stara i iznemogla lica” Goražde po osnovu Sporazuma o plaćanju dužnih javnih prihoda u ratama sa Poreznom upravom Federacije BiH, te na ime subvencioniranja cijene za pružene usluge smještaja i boravka korisnika kako bi javna ustanova održala finansijsku stabilnost i likvidnost.

Član 2.

Odobrena novčana sredstva u iz-

nosu od **35.000,00 KM** isplatiti na teret Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljenja lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod **614100 (JAO 002) – Tekući transferi drugim nivoima vlasti (JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde i JU ERC „Buđenje“ Goražde) za 2025. godinu**, a u korist JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde, na žiroračun broj: 1327310410345049 otvoren kod NLB Banke d.d. Tuzla – filijala Goražde.

Član 3.

Zadužuje se JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde da Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice i Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava sa pratećom dokumentacijom.

Član 4.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za finansije i Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj: 03-11-766/25
16. 4. 2025. godine

P R E M I J E R
Edin Čulov, s.r.

G o r a ž d e

.....
465

Na osnovu člana 23. Zakona o

Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), na osnovu Programa utroška sredstava Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614300 - BAN 002 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama – vjerskim zajednicama, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 124. redovnj sjednici, održanoj dana 16. 4. 2025. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U o odobravanju novčanih sredstava Medžlisu Islamske zajednice Ustikolina

Član 1.

Ovom se Odlukom odobravaju sredstva u iznosu od 9.000,00 KM Medžlisu Islamske zajednice Ustikolina za pomoć u adaptaciji abdestahana u haremu Turhan Emin-begove džamije.

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva će se osigurati sa ekonomskog koda 614 300 (BAN 002) – Tekući transferi neprofitnim organizacijama – vjerskim zajednicama.

Sredstva će se uplatiti na žiroračun Medžlisa IZ Ustikoline broj: 1011-400-000-190-767 otvoren kod Privredne banke d.d. Sarajevo filijala Goražde, s naznakom za pomoć u adaptaciji abdestahana u haremu Turhan Emin-begove džamije.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj: 03-11-763/25
16. 4. 2025. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Edin Ćulov, s.r.

466

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), a u skladu sa Programom utroška sredstava Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614 200 BAL 006 - Tekući transferi pojedincima, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 124. redovnoj sjednici, održanoj dana 16. 4. 2025.god., **d o n o s i:**

ODLUKU
o odobravanju jednokratne
novčane pomoći

Član 1.

Ovom se Odlukom odobrava jednokratna novčana pomoć u iznosu od **3.000,00 KM Kamenica Rasemi**, kao finansijska pomoć za liječenje kćerke Kamenica Anise.

Sredstva uplatiti na račun broj: 1322602023570181 otvoren kod NLB banke d.d. poslovnica Goražde.

Član 2.

Za realizaciju Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije, a sredstva

osigurati iz Budžeta Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod **614 200 BAL 006 -Tekući transferi pojedincima.**

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj: 03-11-802/25
16. 4. 2025. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Edin Ćulov, s.r.

467

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 124. redovnoj sjednici, održanoj dana 16. 4. 2025.godine, **d o n o s i:**

ODLUKU
o odobravanju novčanih sredstava
na ime troškova liječenja

Član 1.

Ovom se Odlukom odobrava jednokratna novčana pomoć u iznosu od **2.600,00 KM na ime Humanitarnog udruženja “Svjetlo grada” Goražde** kao finansijska pomoć koja je neophodna za operativne zahvate.

Ekrem Pleh iznos od 1.000,00 KM za nabavku lijekova koji su neophodni za dalje liječenje.

Enida Poločo od 1.000,00 KM za nabavku lijekova koji su neophodni za dalje liječenje.

Samir Sudić od 600,00 KM za nabavku lijekova koji su neophodni za dalje liječenje.

Sredstva uplatiti na žiroračun udruženja: 1415255320023297 otvoren u BBI banka Goražde.

Član 2.

Sredstva iz člana 1. ove Odluke isplatit će se iz Budžeta Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2025. godinu, sa ekonomskog koda 600 000 - Budžetska rezerva, a teretit će se ekonomski kod 614 300 BAN 001 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama.

Za realizaciju Odluke zadužuju se Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će biti objavljena u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj: 03-11-811/25 P R E M I J E R
16. 4. 2025. godine Edin Čulov, s.r.
G o r a ž d e

.....
468

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 124. redovnoj sjednici, održanoj dana 16. 4. 2025. godine, **d o n o s i**:

ODLUKU
o odobravanju službenog
putovanja u inostranstvo

I

Ovom se Odlukom odobrava putovanje premijeru Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Edinu Čulovu, u Abuju, Nigerija, u periodu od 18. 4. 2025. godine do 23. 4. 2025. godine, u posjetu institucijama Nigerije kako bi stvorili saradnju u sektoru odbrane, industrije i ostalim sektorima.

Troškove smještaja i registracije u potpunosti pokriva organizator sastanka.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj: 03-45-749-1/25 P R E M I J E R
16. 4. 2025. godine Edin Čulov, s.r.
G o r a ž d e

.....
469

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), a u skladu sa Odlukom Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde broj: 01-11-695-1/23 od 18. 10. 2023. godine, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 124. redovnoj sjednici, održanoj dana 16. 4. 2025. godine, **d o n o s i**:

ODLUKU
o plaćanju poreza na
promet nepokretnosti

Član 1.

Ovom se Odlukom odobrava up-

lata novčanih sredstva u iznosu od **84.321,00 KM (osamdeset četiri hiljade i tri stotine dvadeset jedna konvertibilna marka)**, kao porez na promet nepokretnosti – za nekretnine u naselju Rasadnik po rješenju broj: 13-5/1-12-13-29-28/25 od 03. 4. 2025. godine kako slijedi:

1. Parcela broj: 1015/9 naziva Rasadnik, površine 494,00 m²,
2. Parcela broj: 1021/1 naziva Gradska pijaca ukupne površine 5231,00 m²,
3. Parcela broj: 1021/2 u naravi Gradska pijaca, ukupne površine 2078,00 m².

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva isplatiti sa ekonomskog koda Budžeta Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, 821 – 200 - Nabavka građevina.

Sredstva uplatiti na račun broj: 1011400078226394, otvoren kod Privredne banke d.d. Sarajevo filijala Goražde, vrsta prihoda 714132 – Pravna lica sa naznakom općine 033 – Grad Goražde.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj: 03-11-785/25
16. 4. 2025. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Edin Čulov, s.r.

470

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-

ražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), člana 18. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14, 59/22 i 50/24), člana 5. Sporazuma o provođenju postupka zajedničke javne nabavke, broj: 03-11-1072-1/24 od 10. 5. 2024. godine, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 124. redovnoj sjednici, održanoj dana 16. 4. 2025. godine, **d o n o s i**:

O D L U K U

o dopuni Odluke o pokretanju postupaka zajedničke nabavke

Član 1.

U Odluci o pokretanju postupaka zajedničke nabavke broj:03-11-1072-2/24 od 10. 5. 2024. godine i Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o pokretanju postupaka zajedničke nabavke broj: 03-11-1072-34/24 od 27. 6. 2024. godine, vrši se sljedeća dopuna:

- u članu 1. u stavu (2) dodaju se sljedeće alineje:

11. Nabavka električne energije,
12. Radovi na tekućem održavanju objekata u vlasništvu institucija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda - osim sljedećih ugovornih organa:

- Ministarstvo za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;
- Općinski sud Goražde;
- Služba za odnose s javnošću;
- Kantonalna uprava za inspeksijske poslove.

Pomenuti ugovorni organi su se izjasnili da nemaju potrebe za pomenu-
tom nabavkom.

- U članu 3. u stavu (2) dodaju se sljedeće alineje:
- 11. Nabavka električne energije – 260.000,00 KM
- 12. Radovi na tekućem održavanju objekata u vlasništvu institucija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde – 79.999,00 KM

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj: 03-11-1072-265/24 P R E M I J E R
16. 4. 2025. godine Edin Čulov, s.r.
G o r a ž d e

471

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15) i člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 124. redovnoj sjednici, održanoj dana 16. 4. 2025. godine, **d o n o s i**:

O D L U K U o ovlaštenju

Član 1.

Ovom se Odlukom ovlašćuje ministar Senad Čeljo da u ime premijera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde obavlja poslove iz njegove nadležnosti

za period 18. 4. - 23. 4. 2025. godine, zbog službene odsutnosti premijera.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj: 03-30-813/24 P R E M I J E R
16. 4. 2025. godine Edin Čulov, s.r.
G o r a ž d e

472

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14, 59/22 i 50/24), a na preporuku Komisije za zajedničku nabavku u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, imenovane Rješenjem Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde broj: 03-11-1072-3/24 od 10. 5. 2024. godine, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 124. redovnoj sjednici, održanoj dana 16. 4. 2025. godine, **d o n o s i**:

O D L U K U o poništenju postupka nabavke električne energije za budžetske korisnike

Član 1.

Poništava se otvoreni postupak nabavke električne energije za budžetske korisnike Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, jer nije primljena niti jedna ponuda.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom

donošenja i objavit će se na web stranici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

O b r a z l o ž e n j e

Predmetni postupak nabavke pokrenut je Odlukom Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pokretanju postupka zajedničke nabavke električne energije za budžetske korisnike, broj: 03-11-2505/24 od 21. 11. 2024.godine i Odlukom o izmjeni Odluke pokretanju postupka zajedničke nabavke električne energije za budžetske korisnike, broj: 03-11-263/25 od 13. 2. 2025. godine.

Procijenjena vrijednost nabavke iznosila je 260.000,00 KM.

Javna nabavka provedena je putem otvorenog postupka.

Obavještenje o nabavci br. 978-1-1-1-3-4/25 poslano je na objavu dana 24. 2. 2025.godine, te je istog dana i objavljeno na Portalu javnih nabavki.

Sažetak obavještenja o nabavci je objavljen u „Službenom glasniku BiH” br. 12/25 od 28. 2. 2025. godine.

Komisija za provođenje postupka predmetne nabavke, imenovana Rješenjem Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, br. 03-11-1072-3/24 od 10. 5. 2024 (u nastavku: Komisija), utvrdila je sljedeće:

- da po objavi odgovarajućeg obavještenja o nabavci nije stigla niti jedna ponuda, te da se predmetna javna nabavka treba poništiti.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove se Odluke može uložiti žalba ugovornom organu u pisanoj

formi, direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Broj: 03-11-263-8/25

16. 4. 2025. godine

G o r a ž d e

P R E M I J E R

Edin Čulov, s.r.

473

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), člana 6. Rješenja o imenovanju Komisije za zajedničku nabavku u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, broj: 03-11-1072-3/24 od 10. 5. 2024.godine, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 124. redovnoj sjednici, održanoj dana 16. 4. 2025. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U

o utvrđivanju visine jednokratne naknade za rad u Komisiji za provođenje postupaka zajedničke javne nabavke u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde

Član 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje visina jednokratne naknade za rad u Komisiji za provođenje postupaka zajedničke nabavke u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, a po Odluci Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o pokretanju postupka zajedničke nabavke, broj: 03-11-1072-2/24 od 10. 5. 2024. godine, za jedan okončani postupak, nabavka električne energije -100,00 KM.

1. Meliha Subašić, predsjednik-100,00 KM;
2. Merko Karahmetović, član 100,00 KM;

3. Emina Mujagić-Hasanović,
zamjenski član - 100,00 KM;
4. Armin Zec, član - 100,00 KM;
5. Adnan Imširović, član - 100,00 KM;
6. Amna Sijerčić, član - 100,00 KM;
7. Ajdin Bukva, član - 100,00 KM;
8. Haris Dervišagić - 100,00 KM;
9. Mirsad Dučić - 100,00 KM;
10. Edin Kulenović, sekretar - 70,00 KM.

Član 2.

Sredstva neophodna za isplatu jednokratnih naknada za rad Komisije za provođenje postupka zajedničke nabavke u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde osigurat će se iz Budžeta Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2025.godinu, sa ekonomskog koda 613900 – Ugovorene usluge i druge posebne usluge.

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj: 03-11-787/25 P R E M I J E R
16. 4. 2025. godine Edin Čulov, s.r.
G o r a ž d e

474

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj: 08/15),

te članova 85. i 86. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj: 05/16, 06/16, 09/20, 08/23), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 124. redovnoj sjednici, održanoj dana 16. 4. 2025. godine, **d o n o s i**:

R J E Š E N J E

o razrješenju predsjednika i članova privremenog Školskog odbora JUOŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Vitkovići

I

Razrješavaju se dužnosti predsjednik i članovi privremenog Školskog odbora JUOŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Vitkovići, kako slijedi:

1. **Amina Oputar, predsjednik;**
2. **Semir Hodžić, član;**
3. **Iris Prutina, član;**
4. **Amela Karauzović, član;**
5. **Nedim Dragolj, član.**

II

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj: 03-34-777/25 P R E M I J E R
16. 4. 2025. godine Edin Čulov, s.r.
G o r a ž d e

475

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 08/15), te člana 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, br-

oj: 05/16, 06/16, 09/20, 08/23), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 124. redovnoj sjednici, održanoj dana 16. 4. 2025. godine, **d o n o s i**:

R J E Š E N J E
o imenovanju predsjednika i članova
Školskog odbora JUOŠ “Mehmedalija
Mak Dizdar” Vitkovići

I

U Školski odbor JUOŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Vitkovići, imenuju se:

1. **Semid Ligata, predsjednik;**
2. **Enisa Forto, član;**
3. **Iris Prutina, član;**
4. **Sanel Gabela, član;**
5. **Nedim Dragolj, član.**

II

Školski odbor iz tačke I ovog Rješenja imenuje se na period od 4 (četiri) godine počev od dana imenovanja.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj: 03-34-777-1/25 P R E M I J E R
16. 4. 2025. godine Edin Ćulov, s.r.
G o r a ž d e

.....
476

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), člana 14. Zakona o osnivanju Javne usta-

nove „Dom za stara i iznemogla lica” Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 10/97, 8/99 i 2/12), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražda, na 124. redovnoj sjednici, održanoj dana 16. 4. 2025. godine, **d o n o s i**:

R J E Š E N J E
o razrješenju privremenog
Predsjednika i članova Upravnog
odbora JU “Dom za stara i iznemogla
lica” Goražde

Član 1.

Razrješavaju se dužnosti privremeni predsjednik i članovi Upravnog odbora JU “Dom za stara i iznemogla lica” Goražde, kako slijedi:

1. Adis Hubjer - predsjednik,
2. Nizama Rišljanin - član,
3. Adnan Bajraktarević - član,
4. Anera Komar - član,
5. Enisa Džaferović - član.

Član 2.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Član 3.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja stavlja se van snage Rješenje Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj:03-04-36-1/25 od 16. 1. 2025.godine.

Broj: 03-04-764-1/25 P R E M I J E R
16. 4. 2025. godine Edin Ćulov, s.r.
G o r a ž d e

.....

477

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), člana 14. Zakona o osnivanju JU „Dom za stara i iznemogla lica” Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 10/97, 8/99 i 2/12) i člana 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine FBiH”, broj:34/03 i 65/13), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 124. redovnoj sjednici, održanoj dana 16. 4. 2025. godine, **d o n o s i:**

R J E Š E N J E
o imenovanju predsjednika i članova
Upravnog odbora JU „Dom za stara i
iznemogla lica” Goražde

Član 1.

Imenuju se predsjednik i članovi Upravnog odbora JU „Dom za stara i iznemogla lica” Goražde, kako slijedi:

1. Nizama Rišljani - predsjednik,
2. Adnan Bajraktarević - član,
3. Saida Muratović - član,
4. Samira Hodo - član,
5. Anera Komar - član.

Član 2.

Imenovani predsjednik i članovi Upravnog odbora iz člana 1. Rješenja za svoj rad i angažovanje u radu Upravnog odbora imaju pravo na naknadu koja će se isplaćivati iz sredstava Ustanove.

Član 3.

Imenovanje se vrši na period od

četiri (4) godine.

Član 4.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i isto će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Član 5.

Protiv ovog Rješenja može uputiti prigovor zainteresovana stranka. Prigovor se podnosi Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a kopija se dostavlja Ombudsmenu za ljudska prava BiH.

Broj: 03-04-764-2/25

16. 4. 2025. godine

G o r a ž d e

P R E M I J E R

Edin Čulov, s.r.

478

Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, rješavajući po zahtjevu **UDRUŽENJA „ŽENE PRIPADNICE ARMIIJE R BiH BPK”** na osnovu člana 33. Zakona o udruženjima i fondacijama (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 45/02), **d o n o s i,**

R J E Š E N J E

1. U Registar udruženja Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pod registarskim brojem **R-I-12/2024** u prvu Knjigu registra upisano je **UDRUŽENJE „ŽENE PRIPADNICE ARMIIJE R BiH BPK”**.
2. Upisuje se u Registar udruženja koji se vodi kod Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosan-

sko-podrinjskog kantona Goražde, **promjena predsjednika Skupštine udruženja**, tako što se **Alma Đozo – Predsjednica Skupštine udruženja razrješava dužnosti, a novo lice imenovano za predsjednika Skupštine udruženja je: Midheta Raonić – Predsjednica Skupštine udruženja.**

- Upis promjene iz tačke 2. dispozitiva ovog Rješenja izvršena je dana **9. 4. 2025. godine.**

O b r a z l o ž e n j e

UDRUŽENJE „ŽENE PRIPADNICE ARMIJE R BiH BPK“ upisano je u Registar udruženja, koji se vodi kod Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, dana 19. 8. 2024. godine, pod registarskim brojem R-I-12/2024 u prvu Knjigu registra.

Zahtjevom broj:UP-1:05-04-75/25 od 24. 3. 2025. godine, obratilo se UDRUŽENJE „ŽENE PRIPADNICE ARMIJE R BiH BPK“ za upis u registar promjene Predsjednika Skupštine udruženja.

Uz zahtjev je priložena Odluka broj: 8/25 o razrješanju, Odluka broj: 16/25 o imenovanju i Zapisnik broj: 13/25 od 26. 2. 2025. godine sa sjednice Skupštine udruženja.

U postupku razmatranja zahtjeva i priloženih dokaza Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ocijenilo je da su ispunjeni uslovi za upis u registar promjena, stoga je na osnovu člana 33. Zakona o udruženjima i fondacijama (“Službene novine F BiH”, broj: 45/02), odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Administrativna taksa u iznosu

od 2,00 KM i 15,00 KM uplaćena je po Tarifnom broju 1. i 83. Zakona o administrativnim taksama („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 12/13 i 12/15), i dokaz o njejoj uplati nalazi se u spisu predmeta.

Naknada za upis promjena udruženja u registar udruženja u iznosu od 100,00 KM uplaćena je na odgovarajući račun u skladu sa Rješenjem, broj: 05-14-120/14 od 12. 3. 2014. godine i dokaz o uplati nalazi se u spisu predmeta.

Ovo Rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv istog se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Kantonalnog suda u Goraždu u roku od 30 dana od dana dostavljanja Rješenja. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka i uz istu se prilaže ovo Rješenje u originalu ili prepisu.

Broj: UP-1:05-04-75/25 M I N I S T A R
9. 4. 2025. godine Nataša Danojlić, s.r.
G o r a ž d e

479

Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, rješavajući po zahtjevu „UDRUŽENJA VETERANA POLICIJE REGIJE GORAŽDE, 1991.-1995.“ na osnovu člana 33. Zakona o udruženjima i fondacijama (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 45/02), **d o n o s i,**

R J E Š E N J E

- U Registar udruženja Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pod registarskim brojem **R-I-2/2013** u prvu Knjigu registra upisa-

no je "UDRUŽENJE VETERANA POLICIJE REGIJE GORAŽDE, 1991.-1995."

2. Upisuje se u Registar udruženja koji se vodi kod Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, **promjena Potpredsjednika Skupštine udruženja**, tako što se **Hodžić Šefik - Potpredsjednik Skupštine udruženja, razrješava dužnosti, a novo lice imenovano za Potpredsjednika Skupštine udruženja je: Nevesinjac Mustafa.**
3. Upisuje se u Registar udruženja koji se vodi kod Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, **promjena članova Skupštine udruženja**, tako što se jedan član Skupštine udruženja razrješava dužnosti na osnovu Odluke Skupštine udruženja, broj: 01-03/25 od 19. 3. 2025. godine, a imenuju se nova dva člana Skupštine udruženja na osnovu Odluka Skupštine udruženja, broj: 01-05/25 od 19. 3. 2025. godine i broj: 01-06/25 od 19. 3. 2025. godine.
4. Upis promjena iz tačke 2. i 3. dispozitiva ovog Rješenja izvršena je dana **14. 4. 2025. godine.**

O b r a z l o ž e n j e

"UDRUŽENJE VETERANA POLICIJE REGIJE GORAŽDE, 1991.-1995." upisano je u Registar udruženja, koji se vodi kod Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, dana 6. 2. 2013. godine, pod registarskim brojem R-I-2/2013 u prvu Knjigu registra.

Zahtjevom broj: UP-1:05-04-76/25 od 28. 3. 2025. godine, obratilo se "UDRUŽENJE VETERANA POLICIJE REGIJE GORAŽDE, 1991.-1995." za upis u registar slijedećih promjena: potpredsjednika Skupštine udruženja i članova Skupštine udruženja.

Uz zahtjev je priložena Odluka broj: 01-03/25 od 19. 3. 2025. godine, o razrješanju delegata u Skupštini udruženja, Odluka broj:01-04/25 od 19. 3. 2025. godine, o imenovanju Potpredsjednika u Skupštini udruženja, Odluka broj:01-02/25 od 19. 3. 2025. godine, o razrješanju Potpredsjednika Skupštine udruženja, Odluka broj:01-05/25 od 19. 3. 2025. godine, o imenovanju delegata u Skupštini udruženja, Odluka broj:01-06/25 od 19. 3. 2025. godine, o imenovanju delegata u Skupštini udruženja i Zapisnik broj: 01-01/25 od 19. 3. 2025. godine, sa Izvještajne sjednice Skupštine udruženja.

U postupku razmatranja zahtjeva i priloženih dokaza Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ocijenilo je da su ispunjeni uslovi za upis u registar promjena, stoga je na osnovu člana 33. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine F BiH", broj: 45/02), odlučeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Administrativna taksa u iznosu od 2,00 KM i 15,00 KM uplaćena je po Tarifnom broju 1. i 83. Zakona o administrativnim taksama („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 12/13 i 12/15), i dokaz o njejoj uplati nalazi se u spisu predmeta.

Naknada za upis promjena udruženja u registar udruženja u iznosu od 100,00 KM uplaćena je na odgovarajući račun u skladu sa Rješenjem, broj: 05-14-

120/14 od 12. 3. 2014. godine i dokaz o uplati nalazi se u spisu predmeta.

Ovo Rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv istog se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Kantonalnog suda u Goraždu u roku od 30 dana od dana dostavljanja Rješenja. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka i uz istu se prilaže ovo rješenje u originalu ili prepisu.

Broj: UP-1:05-04-76/25 **MINISTAR**
14. 4. 2025. godine Nataša Danojlić, s.r.

G o r a ž d e

.....
480

Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, rješavajući po zahtjevu STRUKOVNOG SINDIKATA DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE, na osnovu člana 33. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj: 45/02), **d o n o s i**:

R J E Š E N J E

1. U Registar udruženja Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pod registarskim brojem **R-I-1/2017** u prvu Knjigu registra upisan je **STRUKOVNI SINDIKAT DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE**.
2. Upisuje se u Registar udruženja koji se vodi kod Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, promjena lica ovlaštenog za zastupa-

nje i predstavljanje Strukovnog sindikata, tako što **dr. Emiri Čeljo – Zamjenici predsjednika Upravnog odbora Strukovnog sindikata, prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje Strukovnog sindikata, a novo lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje Strukovnog sindikata ja dr. Šejla Baljić Škulj – Zamjenica predsjednika Upravnog odbora Strukovnog sindikata.**

3. Upisuje se u Registar udruženja koji se vodi kod Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, **promjena članova Upravnog odbora Strukovnog Sindikata**, tako što se tri člana Upravnog odbora Strukovnog sindikata razrješavaju dužnosti, a imenuju se nova tri člana Upravnog odbora Strukovnog sindikata na osnovu Odluke Skupštine Strukovnog sindikata, broj: 18/25 od 17. 3. 2025. godine.
4. Upisuje se u Registar udruženja koji se vodi kod Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, **promjena delegata u Skupštini Strukovnog sindikata**, tako što se tri delegata Skupštine Strukovnog sindikata razrješavaju dužnosti, a imenuju se nova tri delegata u Skupštinu Strukovnog sindikata na osnovu Odluke Skupštine Strukovnog sindikata broj: 19/25 od 17. 3. 2025. god.
5. Upis promjena iz tačke 2., 3. i 4. dispozitiva ovog Rješenja izvršena je dana **21. 4. 2025. godine**.

O b r a z l o ž e n j e

STRUKOVNI SINDIKAT DOK-

TORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE upisan je u Registar udruženja, koji se vodi kod Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose, dana 16. 2. 2017. godine, pod registarskim brojem R-I-1/2017 u prvu Knjigu registra.

Zahtjevom broj: UP-1: 05-04-79/25 od 3. 4. 2025. godine, obratio se STRUKOVNI SINDIKAT DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE za upis u registar slijedećih promjena: lica ovlaštenog za zastupanje i predstavljanje Strukovnog sindikata, članova Upravnog odbora Strukovnog sindikata i delegata u Skupštini Strukovnog sindikata.

Uz zahtjev je priložena Odluka broj:17/25 od 17. 3. 2025. godine, o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika SSDMIS Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Odluka broj:18/25 od 17. 3. 2025. godine, o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora SSDMIS Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Odluka broj: 19/25 od 17. 3. 2025. godine, o razrješenju i imenovanju delegata Skupštine SSDMIS Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Zapisnik broj:15/25 od 17. 3. 2025. godine, sa XI redovne i izborne Skupštine Strukovnog sindikata.

U postupku razmatranja zahtjeva i priloženih dokaza Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ocijenilo je da su ispunjeni uslovi za upis u registar promjena, stoga je na osnovu člana 33. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine F BiH", broj: 45/02), odlučeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Ovo Rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv istog se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Kantonalnog suda u Goraždu u roku od 30 dana od dana dostavljanja Rješenja. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka i uz istu se prilaže ovo rješenje u originalu ili prepisu.

Administrativna taksa u iznosu od 2,00 KM i 15,00 KM uplaćena je po Tarifnom broju 1. i 83. Zakona o administrativnim taksama („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj:12/13 i 12/15), i dokaz o njenoj uplati nalazi se u spisu predmeta.

Naknada za upis promjena u registar udruženja u iznosu od 100,00 KM uplaćena je na odgovarajući račun u skladu sa Rješenjem, broj: 05-14-120/14 od 12. 3. 2014. godine i dokaz o uplati nalazi se u spisu predmeta.

Broj: UP-1: 05-04-79/25 **MINISTAR**
21. 4. 2025. godine **Nataša Danojlić, s.r.**
G o r a ž d e

.....
481

Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, rješavajući po zahtjevu udruženja **UDRUŽENJA „NOSTALGIJA“**, a na osnovu člana 29. Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), **d o n o s i**,

R J E Š E N J E

1. Upisuje se u Registar udruženja koji se vodi kod Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde **UDRUŽENJE „NOSTALGIJA“**.

**Skraćeni naziv Udruženja je:
Udruženje „Nostalgija“.**

2. Sjedište Udruženja je u Goraždu, ulica Hasana Kikića broj 65.
3. Upis je izvršen pod registarskim brojem **R-I-6/2025** u prvu Knjigu registra, dana **21. 4. 2025. godine**.
4. **UDRUŽENJE „NOSTALGIJA“** je dobrovoljno, nevladino, vanstranačko Udruženje sa slijedećim programskim ciljevima, djelatnostima i zadacima, i to:
 - Podsticaj povratka stanovništva u naselja Batovo, Međurječje i Kapov Han kroz edukaciju, promociju i podršku;
 - Razvoj programa za privlačenje mladih porodica i penzionera u ova naselja;
 - Lobiranje za obnovu i održavanje lokalnih puteva i mostova;
 - Saradnja sa lokalnim vlastima i donatorima za finansiranje infrastrukturnih projekata;
 - Pružanje informacija i savjeta o povratku u ruralna područja;
 - Organizovanje radionica i obuka za nove stanovnike (npr. Poljoprivreda, zanatstvo, turizam);
 - Promocija održivih praksi u poljoprivredi i turizmu;
 - Zaštita lokalnih ekosistema i biodiverziteta kroz edukaciju i akcije čišćenja;
 - Restauracija i promocija lokalnih kulturnih i istorijskih spomenika;
 - Organizovanje kulturnih događaja koji promovišu lokalnu baštinu;
 - Podrška razvoju smještajnih kapaciteta i turističkih aktivnosti;

- Promocija lokalnih proizvoda i zanatskih radionica;
- Organizovanje seminara, radionica i predavanja o temama vezanim za povratak u ruralnim područjima, održivu poljoprivredu, zaštitu prirode i sl.;
- Pružanje besplatnih savjeta građanima o obnovi kuća, poljoprivrednim praksama i drugim temama;
- Prikupljanje sredstava i traženje donacija za obnovu puteva, mostova i drugih infrastrukturnih objekata;
- Saradnja sa stručnjacima i lokalnim vlastima na planiranju i realizaciji projekata;
- Lobiranje kod lokalnih i nacionalnih vlasti za podršku razvoja ruralnih područja;
- Promocija naselja kroz medije, društvene mreže i turističke sajmove;
- Akcije čišćenja prirode, obnove staza i uređenja javnih prostora;
- Uključivanje lokalnog stanovništva i volonterskih grupa u zajedničke aktivnosti;
- Organizovanje godišnjih festivala, sajмова i drugih događaja koji promovišu lokalnu kulturu i tradiciju;
- Stvaranje mreže lokalnih proizvođača i zanatlija;
- Projekti posvećeni očuvanju lokalnih ekosistema (npr. sadnja drveća, zaštita vodenih resursa);
- Edukacija o održivim praksama i zaštiti okoline;
- Podrška lokalnim turističkim inicijativama i smještajnim kapacitetima;
- Kreiranje turističkih ruta i pro-

- **mocija lokalnih atrakcija;**
 - **Saradnja sa drugim udruženjima i organizacijama;**
 - **Stvaranje partnerstava sa drugim udruženjima, nevladinim organizacijama i institucijama kako bi se povećao uticaj i efikasnost projekata;**
 - **Prikupljanje sredstava;**
 - **Traženje donacija, sponzorstva i fondova za realizaciju projekata;**
 - **Organizovanje humanitarnih i drugih priredbi za prikupljanje sredstava;**
 - **Monitoring i evaluacija;**
 - **Praćenje uspješnosti projekata i aktivnosti kako bi se osiguralo da udruženje postiže svoje ciljeve.**
5. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruženja **UDRUŽENJA „NOSTALGIJA“** su:
- Faruk Imamović - Predsjednik Udruženja**
Halil Čeljo- Potpredsjednik Udruženja
6. **UDRUŽENJE „NOSTALGIJA“** djeluje na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i danom upisa kod ovog Ministarstva stiče svojstvo pravnog lica, čiji nadzor nad radom vrši nadležni kantonalni organ u čije područje spada praćenje stanja u oblasti na koju se odnosi djelatnost Udruženja.
7. Udruženje je obavezno prijaviti ovom Ministarstvu svaku izmjenu akta na osnovu kojih je registrovano, u roku od 30 dana nakon izvršene izmjene.

O b r a z l o ž e n j e

UDRUŽENJE „NOSTALGIJA“

podnijelo je Ministarstvu za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zahtjev za upis u Registar udruženja, koji se vodi kod ovog Ministarstva.

Uz zahtjev je priložena slijedeća dokumentacija, i to: Odluka o osnivanju udruženja, Statut udruženja (2x), Odluka o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje i predstavljanje udruženja, Spisak članova organa upravljanja i Zapisnik sa osnivačke sjednice Skupštine Udruženja.

Uvidom u priloženu dokumentaciju **UDRUŽENJA „NOSTALGIJA“** Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ocjenilo je da su ispunjeni uslovi za upis u Registar udruženja, stoga je shodno odgovarajućim odredbama Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 45/02), odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo Rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv istog se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Kantonalnog suda u Goraždu u roku od 30 dana od dana dostavljanja Rješenja. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka i uz istu se prilaže ovo Rješenje u originalu ili prepisu.

Administrativna taksa u iznosu od 2,00 KM i 50,00 KM uplaćena je po Tarifnom broju 1. i 83. Zakona o administrativnim taksama („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 12/13 i 12/15), i dokaz o njejoj uplati nalazi se u spisu predmeta.

Naknada za upis u registar udruženja u iznosu od 200,00 KM uplaćena je na odgovarajući račun u skladu sa Rje-

šenjem, broj: 05-14-120/14 od 12. 3. 2014. godine i dokaz o uplati nalazi se u spisu predmeta.

Broj: UP-1: 05-04-85/25 M I N I S T A R
21. 4. 2025. godine Nataša Danojlić, s.r.
G o r a ž d e

.....
482

Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, rješavajući po zahtjevu **PLANINARSKOG UDRUŽENJA „KLEK“ GORAŽDE** na osnovu člana 33. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj: 45/02), **d o n o s i:**

R J E Š E N J E

1. U Registar udruženja Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pod registarskim brojem **R-I-7/2021** u prvu Knjigu registra upisano je **PLANINARSKO UDRUŽENJE "KLEK" GORAŽDE**.
2. Upisuje se u Registar udruženja koji se vodi kod Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, **produženje mandata za naredne četiri godine licima ovlaštenim za zastupanje i predstavljanje udruženja, odnosno Samir Hodžić i dalje ostaje Predsjednik udruženja, a Edvin Mirvić – Potpredsjednik udruženja.**
3. Upisuje se u Registar udruženja koji se vodi kod Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, **produženje mandata za naredne četiri godine Predsjedniku Skupštine udruženja, odnosno Sedin Omero-**

vić i dalje ostaje Predsjednik Skupštine udruženja, dok se Dženita Valjevčić razrješava dužnosti potpredsjednika Skupštine udruženja, a novo lice imenovano za potpredsjednika Skupštine udruženja je: Amra Čengić.

4. Upisuje se u Registar udruženja koji se vodi kod Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, **promjena članova Skupštine udruženja**, tako što se dosadašnji članovi Skupštine udruženja razrješavaju dužnosti, a imenuju se novi članovi Skupštine udruženja na osnovu Odluke Skupštine udruženja, broj:1-7/ 25 od 23. 3. 2025. godine.
5. Upisuje se u Registar udruženja koji se vodi kod Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, **promjena članova Upravnog odbora udruženja**, tako što se dosadašnji članovi Upravnog odbora udruženja razrješavaju dužnosti, a imenuju se novi članovi Upravnog odbora udruženja, na osnovu Odluke Skupštine udruženja broj:1-9/25 od 23. 3. 2025. godine.
6. Upisuje se u Registar udruženja koji se vodi kod Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, **promjena članova Nadzornog odbora udruženja**, tako što se dosadašnji članovi Nadzornog odbora udruženja razrješavaju dužnosti, a imenuju se novi članovi Nadzornog odbora udruženja, na osnovu Odluke Skupštine udruženja broj: 1-10/25 od 23. 3. 2025. godine

7. Upis promjena iz tačke 2., 3., 4, i 5. i 6. dispozitiva ovog Rješenja izvršena je dana **21. 4. 2025. godine.**

O b r a z l o ž e n j e

PLANINARSKO UDRUŽENJE “KLEK” GORAŽDE upisano je u Registar udruženja, koji se vodi kod Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, dana 30. 7. 2021. godine, pod registarskim brojem R-I-7/2021 u prvu Knjigu registra.

Zahtjevom broj: UP-1:05-04-6/25 od 09. 4. 2025. godine, obratilo se PLANINARSKO UDRUŽENJE “KLEK” GORAŽDE za produženje mandata licima ovlaštenim za zastupanje i predstavljanje udruženja i predsjedniku Skupštine, te za upis u registar slijedećih promjena: potpredsjednika Skupštine udruženja, članova Skupštine udruženja i članova Upravnog i Nadzornog odbora udruženja.

Uz zahtjev je priložena Odluka broj:1-6/25 od 23. 3. 2025. godine, o razrješenju i imenovanju predsjednika Skupštine, Odluka broj: 1-6/25 od 23. 3. 2025. godine, o razrješenju i imenovanju potpredsjednika Skupštine, Odluka broj: 1-7/25 od 23. 3. 2025. godine, o razrješenju i imenovanju članova Skupštine, Odluka broj: 1-8/25 od 23. 3. 2025. godine, o razrješenju i imenovanju predsjednika i potpredsjednika udruženja, Odluka broj: 1-8/25 od 23. 3. 2025. godine, o razrješenju i imenovanju potpredsjednika udruženja, Odluka broj:1-9/25 od 23. 3. 2025. godine, o razrješenju i imenovanju Upravnog odbora za period 2025. - 2029. godina, Odluka broj:1-10/25 od 23. 3. 2025. godine, o razrješenju i imenovanju Nadzornog odbora za period 2025.

- 2029. godina i Zapisnik sa sjednice Skupštine udruženja.

U postupku razmatranja zahtjeva i priloženih dokaza Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ocijenilo je da su ispunjeni uslovi za upis u registar promjena, stoga je na osnovu člana 33. Zakona o udruženjima i fondacijama (“Službene novine F BiH”, broj: 45/02), odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Administrativna taksa u iznosu od 2,00 KM i 15,00 KM uplaćena je po Tarifnom broju 1. i 83. Zakona o administrativnim taksama („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 12/13 i 12/15), i dokaz o njejoj uplati nalazi se u spisu predmeta.

Naknada za upis promjena udruženja u registar udruženja u iznosu od 100,00 KM uplaćena je na odgovarajući račun u skladu sa Rješenjem, broj: 05-14-120/14 od 12. 3. 2014. godine i dokaz o uplati nalazi se u spisu predmeta.

Ovo Rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv istog se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Kantonalnog suda u Goraždu u roku od 30 dana od dana dostavljanja Rješenja. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka i uz istu se prilaže ovo Rješenje u originalu ili prepisu.

Broj: UP-1:05-04-86/25 M I N I S T A R
21. 4. 2025. godine Nataša Danojlić, s.r.
G o r a ž d e

.....
483

Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, rješavajući po zah-

tjevu **UDRUŽENJA ZA POBOLJŠANJE USLOVA ŽIVOTA „ODRŽIVI POVRATAK GUSKOVIĆI“**, a na osnovu člana 29. Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), **d o n o s i:**

R J E Š E N J E

1. Upisuje se u Registar udruženja koji se vodi kod Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde **UDRUŽENJE ZA POBOLJŠANJE USLOVA ŽIVOTA „ODRŽIVI POVRATAK GUSKOVIĆI“**.

Skraćeni naziv Udruženja je: **U „ODRŽIVI POVRATAK GUSKOVIĆI“**.

2. Sjedište Udruženja je u Goraždu, Ulica 31. drinska brigada broj 208.

3. Upis je izvršen pod registarskim brojem **R-I-7/2025** u prvu Knjigu registra, dana **21.04.2025. godine**.

4. **UDRUŽENJE ZA POBOLJŠANJE USLOVA ŽIVOTA „ODRŽIVI POVRATAK GUSKOVIĆI“** je dobrovoljno, nevladino, vanstranačko Udruženje sa slijedećim programskim ciljevima, djelatnostima i zadacima, i to:

- **Angažovanje većeg broja učesnika u organizaciji i poboljšanju uslova života i nastavka povratka;**
- **Uključivanje šire zajednice sa ciljem rekonstrukcije, izgradnje i asfaltiranje putne mreže kao glavnog preduslova za opstanak i funkcionisanje zajednice;**
- **Stvaranje preduslova za rješavanje kvalitetnog vodosnabdije-**

jevanja, regulisanje oborinskih voda, kanalizacije, odlaganje smeća, rasvjete u užem dijelu sela i dr.;

- **Organizacija poljoprivredne proizvodnje na način da se obezbjedi savremeni alati i oprema kroz razne oblike podrške šire društvene zajednice i donatora;**
- **Stvaranje uslova za razvoj turizma za koji postoje pretpostavke koje nudi sam položaj sela kao i postojanje skoro svih autohtonih vrsta voća;**
- **Obezbjeđenje boljih uslova za preradu ljekovitog bilja koje je rasprostranjeno na području sela Guskovići;**
- **Podsticanje aktivnosti u zemlji i inostranstvu na prikupljanju pomoći u slučaju teških nepogoda na ovom prostoru;**
- **Saradnja sa svim organima vlasti, sličnim udruženjima, medijima i drugima u cilju afirmacije zdravog načina života na selu;**
- **Lobiranje kod državnih organa, državnih institucija, političkih partija, nevladinih organizacija, drugih društvenih subjekata i predstavnika međunarodne zajednice za unaprijeđenje uslova života na selu;**
- **Obezbjeđuje pretpostavke za učesće projektima koje finansiraju državni organi na svim nivoima vlasti, te razne domaće i međunarodne organizacije sa ciljem rekonstrukcije, izgradnje i asfaltiranja putne mreže kao glavnog preduslova za opstanak i funkcionisanje zajednice;**
- **Obezbjeđuje uslove za dugoročnije rješavanje vodosnabdije-**

- vanja, regulisanje oborinskih voda, kanalizacije, odlaganje smeća, rasvjete u užem dijelu sela i dr.;
- Organizuje poljoprivrednu proizvodnju uz primjenu savremenih agrotehničkih mjera i opreme koje obezbjeđuju proizvodnju i preradu ljekovitog bilja koji predstavlja veliki potencijal na području sela Guskovići;
 - Unaprijeđenje i stvaranje boljih uslova za preradu ljekovitog bilja koji predstavlja veliki potencijal na području sela Guskovići;
 - Uspostavlja saradnju i razmjenu iskustva sa srodnim organizacijama i udruženjima u zemlji i inostranstvu;
 - Podstiče prikupljanje raznih vrsta pomoći u zemlji i inostranstvu ili te poslove za račun Udruženja povjerava humanitarnim organizacijama, pojedincima i grupama u zemlji i inostranstvu.
5. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje **UDRUŽENJA ZA POBOLJŠANJE USLOVA ŽIVOTA „ODRŽIVI POVRATAK GUSKOVIĆI“** su:

Safet Agović – Predsjednik Udruženja
Salko Agović – Potpredsjednik
Udruženja

Salhudin Agović – Sekretar Udruženja

6. **UDRUŽENJE ZA POBOLJŠANJE USLOVA ŽIVOTA „ODRŽIVI POVRATAK GUSKOVIĆI“** djeluje na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i danom upisa kod ovog Ministarstva stiče svojstvo pravnog lica, čiji nadzor nad radom vrši nadležni kantonalni organ u čije po-

dručje spada praćenje stanja u oblasti na koju se odnosi djelatnost Udruženja.

7. Udruženje je obavezno prijaviti ovom Ministarstvu svaku izmjenu akta na osnovu kojih je registrovano, u roku od 30 dana nakon izvršene izmjene.

O b r a z l o ž e n j e

UDRUŽENJE ZA POBOLJŠANJE USLOVA ŽIVOTA „ODRŽIVI POVRATAK GUSKOVIĆI“ podnijelo je Ministarstvu za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zahtjev za upis u Registar udruženja, koji se vodi kod ovog Ministarstva.

Uz zahtjev je priložena slijedeća dokumentacija, i to: Odluka o osnivanju udruženja, Statut udruženja (2x), Odluka o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje i predstavljanje udruženja, Spisak članova organa upravljanja i Zapisnik sa osnivačke sjednice Skupštine Udruženja.

Uvidom u priloženu dokumentaciju **UDRUŽENJA ZA POBOLJŠANJE USLOVA ŽIVOTA „ODRŽIVI POVRATAK GUSKOVIĆI“** Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ocijenilo je da su ispunjeni uslovi za upis u Registar udruženja, stoga je shodno odgovarajućim odredbama Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 45/02), odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo Rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv istog se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Kantonalnog suda u Goraždu u roku

od 30 dana od dana dostavljanja Rješenja. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka i uz istu se prilaže ovo Rješenje u originalu ili prepisu.

Administrativna taksa u iznosu od 2,00 KM i 50,00 KM uplaćena je po Tarifnom broju 1. i 83. Zakona o administrativnim taksama („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj:12/13 i 12/15), i dokaz o njenoj uplati nalazi se u spisu predmeta.

Naknada za upis u registar udruženja u iznosu od 200,00 KM uplaćena je na odgovarajući račun u skladu sa Rješenjem, broj: 05-14-120/14 od 12. 3. 2014. godine i dokaz o uplati nalazi se u spisu predmeta.

Broj: UP-1: 05-04-90/25 M I N I S T A R
21. 4. 2025. godine Nataša Danojlić, s.r.
G o r a ž d e

484

VODIČ

**Ministarstva za socijalnu politiku,
zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde za podnosiocje zahtjeva u
smislu Zakona o slobodi pristupa
informacijama u Federaciji
Bosne i Hercegovine**

1. Predgovor

Ovaj detaljan vodič sačinjen je u cilju pomoći podnosiocima zahtjeva da ostvare svoja prava u skladu sa odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 32/01, 48/11 – u daljnjem tekstu: ZOSPI).

Vodič će Vam pomoći da saznate više o tome kako možete pristupiti informaci-

jama koje su u posjedu i pod kontrolom Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Ovaj vodič Vas obavještava o Vašim pravima u skladu sa ZOSPI.

Konkretno, ovaj vodič:

- sadrži jednostavne instrukcije za sačinjavanje zahtjeva;
- obavještava Vas o proceduri i rokovima kojih se mi moram pridržavati tokom obrade Vašeg zahtjeva;
- obavještava Vas o okolnostima pod kojim Vam pristup zahtijevanoj informaciji može biti uskraćen;
- sadrži instrukcije o podnošenju žalbi na odluke koje su donesene u skladu sa ZOSPI;
- predlaže putem jednog primjerka kako bi se ZOSPI zahtjev trebao popuniti.

Vodič je besplatan i možete ga dobiti u prostorijama Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Za sva dodatna pitanja možete se obratiti stručnom savjetniku za normativne i upravno pravne poslove – službeniku za informisanje.

Nadamo se da će Vam informacije u ovom vodiču biti od koristi.

2. Koja prava imate u skladu sa ZOSPI?

ZOSPI Vam garantuje pravo na pristup informacijama koje su u posjedu ili pod kontrolom svih javnih organa.

Kako biste ostvarili ovo pravo morate podnijeti pismeni zahtjev organu držav-

ne službe, u kojem se što preciznije navodi kakvu informaciju tražite, zajedno sa Vašim imenom i Vašom adresom.

Organ državne službe ima rok od 15 dana od dana prijema Vašeg zahtjeva da ga obradi.

Ako organ državne službe kome ste se obratili nije nadležan za informaciju koju ste tražili, taj organ ima obavezu da uputi Vaš zahtjev nadležnom organu.

U pravilu, organ državne službe ima obavezu da Vam odobri pristup informaciji koju ste tražili.

Samo pod izuzetnim okolnostima, koje ZOSPI detaljno regulira, organ državne službe može donijeti odluku da Vam uskrati pristup informaciji koju ste tražili.

Imajte na umu da organ državne službe nema pravo da naplaćuje takse za ZOSPI zahtjeve. Od Vas se može tražiti samo da platite troškove umnožavanja u skladu sa Uputstvom Federalnog ministarstva pravde i to:

- prvih deset strana je besplatno
- svaka naredna strana plaća se 0,50 KM (FBiH)
- elektronska kopija na disketi košta 5 KM (konvertibilnih maraka).

Kako bi Vam olakšali pristup informacijama, organi državne službe moraju pripremiti određene ZOSPI informativne dokumente koji Vam moraju biti stavljani na raspolaganje. To su sljedeći dokumenti:

- ZOSPI Vodič (to je dokument koji trenutno čitate);
- ZOSPI Indeks Registar, koji sadrži registar djelatnosti javnog organa, a

time i vrste informacija koje su pod kontrolom tog javnog organa;

- ZOSPI tromjesečne statistike, koje sadrže statističke podatke o zahtjevima za pristup informacijama obrađenim od strane odgovarajućeg javnog organa i
- ZOSPI godišnji izvještaj, koji se objavljuje jednom godišnje, a sadrži informacije o funkcijama, politici, radu, organizacionoj strukturi i finansijskom poslovanju javnog organa.

3. Kako djeluje ZOSPI?

3.1. Ko ima obavezu da odobri pristup informacijama?

ZOSPI se primjenjuje na sve "javne organe" - koji formiraju kompletnu vlast, kao i institucije pod kontrolom vlasti (kao što su komunalna preduzeća, bolnice, regulatorne agencije, korporacije u vlasništvu ili pod kontrolom vlade itd.). Zakon definira javne organe kao sve organe zakonodavne i izvršne vlasti, sudske organe, te organe koji obavljaju javnu funkciju, a imenovani su ili ustanovljeni u skladu sa zakonom, kao i pravna lica koja su u vlasništvu ili koje kontrolira takva institucija. Svi ovi organi su obavezni da odgovaraju na ZOSPI zahtjeve.

3.2. Koje vrste informacija možete dobiti?

ZOSPI Vam daje pravo da tražite pristup bilo kojoj informaciji koja je pod kontrolom javnog organa, bilo da se radi samo o jednom retku ili čitavim dosijeima. Nije važan način čuvanja informacije od strane javnog organa (ZOSPI obuhvata i dokumenta čuvana u kompjuterskim sistemima, tonske i video zapise,

fotografije i sl.).

3.3. Od kojeg organa izvršne vlasti možete tražiti informaciju?

Pristup informaciji trebate tražiti od javnog organa za koji smatrate da posjeduje informaciju. Ako niste sigurni koji bi to organ mogao biti, kontaktirajte isti ili srodni organ koji će Vam pružiti pomoć ili Vas uputiti na organ koji posjeduje traženu informaciju.

3.4. Prije nego što posegnete za ZOSPI, pokušajte dobiti informaciju na neformalan način

Prije nego što podnesete formalni ZOSPI zahtjev, kontaktirajte nadležni organ. Ako organ nije u mogućnosti ili nije spreman da podijeli informaciju sa Vama na neformalan način, možete podnijeti formalan zahtjev u skladu sa ZOSPI.

3.5. Strateški isplanirajte svoj ZOSPI zahtjev

Biće Vam od pomoći ako pažljivo isplanirate svoj ZOSPI zahtjev. Morate znati tačno šta želite i u kojem obimu, kako biste nam olakšali da udovoljimo Vašem zahtjevu.

3.6. Kome i kako poslati ZOSPI zahtjev?

Zahtjev trebate dostaviti na pisarnicu u zgradi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Zahtjev mora biti u pisanom obliku na jednom od službenih jezika Federacije Bosne i Hercegovine. Na njemu mora biti naznačeno Vaše ime i prezime, adresa i broj telefona putem kojeg Vas možemo kontaktirati.

Zahtjev mora jasno definisati ono što želite saznati. Dobro sačinjen ZOSPI zahtjev bi trebao sadržavati sve informacije koje bi mogle pomoći javnom organu u lociranju željene informacije: naslov ili datum dokumenta, autora, adresanta, ured u kojem je nastao i slično.

3.7. U kojem roku možete dobiti zahtjevanu informaciju i način rješavanja po podnesenom zahtjevu?

Ukoliko je javni organ, odnosno organ državne službe kojem ste uputili zahtjev nadležan za obradu tog zahtjeva, te ako nema potrebe za produžavanjem vremenskih rokova, vi ćete dobiti odgovor o tome da li vam je pristup odobren ili odbijen u roku od 15 dana od dana kada je organ primio Vaš zahtjev.

Ukoliko su ispunjeni prethodno definisani uvjeti, državni službenik za informisanje – stručni savjetnik za normativne i upravno-pravne poslove Ministarstva, a po osnovu podnesenog zahtjeva, će donijeti rješenje o pristupu informacijama. Protiv ovog rješenja može se podnijeti prigovor ministru za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u roku od 8 (osam) dana od dana prijema rješenja.

3.8. Šta u slučaju da javni organ ne posjeduje informaciju?

U slučaju da javni organ nema zahtjevanu informaciju, kao i u slučaju da nema pristup toj informaciji, taj je organ obavezan da u roku od 8 dana od prijema zahtjeva isti proslijedi onom organu koji ga može ispuniti. Vi ćete dopisom biti obaviješteni o prosljeđivanju vašeg zahtjeva.

3.9. Kako se odvija pristup informacijama?

Jednom kada je pristup odobren, bilo u cjelosti ili djelimično, javni organ će Vas dopisom obavijestiti o mogućnosti ličnog pristupa informacijama u njegovim prostorijama u vrijeme koje odgovara i vama i službenicima organa, odnosno o mogućnosti da dobijete kopiju tražene informacije nakon izvršene uplate, kao i o troškovima umnožavanja.

3.10. Na kojim osnovama javni organ može odbiti pristup?

ZOSPI određuje tri kategorije informacija koje mogu biti izuzete od otkrivanja: Prva kategorija se odnosi na funkcije javnih organa. U smislu ove kategorije, izuzetak može biti utvrđen u slučajevima kada bi otkrivanje informacije izazvalo značajnu štetu po legitimne ciljeve Federacije: interesi odbrane i sigurnosti, kao i zaštita javne sigurnosti, sprečavanje kriminala i otkrivanje kriminala, te zaštita postupka donošenja odluka u javnom organu (uključujući davanje mišljenja, savjeta ili preporuka, bilo da se radi o osobi zaposlenoj u javnom organu ili drugoj osobi koja radi za ili u ime javnog organa, s tim da to ne obuhvata činjenične, statističke, naučne ili tehničke informacije).

Druga kategorija izuzeća odnosi se na zaštitu komercijalno osjetljivih informacija treće strane, kada bi objavljivanje takve informacije moglo prouzrokovati štetu trećoj strani.

Treća kategorija izuzetaka je zaštita privatnosti druge osobe.

4. Šta možete učiniti ako vam pristup nije odobren?

Ako javni organ odbije pristup informaciji koju ste Vi zahtijevali, bilo djelimično ili u cijelosti, o tome će vas informisati dopisom u roku od 15 dana po prijemu zahtjeva.

Javni organ će u dopisu navesti razloge za odbijanje pristupa informaciji, zakonske osnove za status izuzeća, sva materijalna pitanja koja su važna za odluku, te podučiti Vas o Vašem pravu podnošenja žalbe. Ako niste zadovoljni odlukom povodom Vaše žalbe, možete pokrenuti upravni spor kako bi ta odluka bila razmatrana od strane suda.

U bilo kojoj fazi postupka, možete se obratiti Uredu ombudsmena u Federaciji BiH (ulica Valtera Perića broj 15. 71 000 Sarajevo, tel. 033/ 211-392 i 211-393).

Obratite pažnju da su svi žalbeni rokovi tačno određeni. Propuštanjem ovih rokova rizikujete da izgubite Vaše pravo na podnošenje žalbe.

5. Kako dobiti pristup ličnim informacijama, kako ih izmijeniti ili ispraviti?

ZOSPI sadrži posebnu proceduru za pristup Vašim ličnim informacijama, odnosno informacijama koje se tiču Vašeg privatnog života. Kao dodatak općim zahtjevima vezanim za ZOSPI zatjeve, ovdje je važno istaći da pristup ličnim informacijama možete podnijeti samo:

- Vi lično ili od Vas ovlašteno lice.

Ako zahtjev za pristup Vašoj ličnoj informaciji podnosite Vi lično, morate ga li-

čno i potpisati, te pokazati svoj zakonom utvrđen lični dokument sa fotografijom.

Ako ste ovlastili nekoga drugog da pristupi vašoj ličnoj informaciji u Vaše ime, taj zastupnik mora potpisati zahtjev, pokazati svoj zakonom utvrđen lični dokument sa fotografijom, dokaz o zakonskom zastupanju ili punomoć, kao i kopiju Vašeg zakonom utvrđenog ličnog dokumenta.

ZOSPI Vam, također, daje pravo kojim se osigurava da je Vaša lična informacija tačna, relevantna i da nije na bilo koji drugi način pogrešna. Nakon što ste pristupili ličnoj informaciji, možete zahtijevati izmjenu i/ili davanje komentara koji se dodaje na lične informacije. Ne postoji vremensko ograničenje u pogledu zahtijevanja izmjene Vaše lične informacije.

Iako imate pravo da tražite od javnih organa da izmjene ili isprave Vašu ličnu informaciju, oni nisu dužni da to učine ako se ne slažu sa izmjenom koju ste Vi predložili.

Vi možete uložiti žalbu na takvu odluku.

6. Obaveza dostavljanja

Ovaj vodič će se dostaviti Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH (ulica Dubrovačka broj 6. 71000 Sarajevo), a isti će biti objavljen i u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

7. Primjerak zahtjeva za pristup informacijama

I pored toga što podnosioci zahtjeva mogu uključiti u svoj zahtjev onoliko informacija koliko to oni smatraju potreb-

nim (kao što su brojevi telefona, e-mail adresa, da li je umnožavanje poželjno i u kojoj formi, itd.), ZOSPI Vas obavezuje:

- da zahtjev sačinite u pismenom obliku na jednom od službenih jezika Federacije BiH;
- da date dovoljno podataka o prirodi i sadržaju informacije, kako bi se omogućilo da javni organ uz razuman napor pronađe traženu informaciju, te da napišete svoje ime, prezime i adresu.

Broj: 08-30-250-1/25
8. 4. 2025. godine
G o r a ž d e

MINISTAR
Senad Čeljo, s.r.

.....

25. april/travanj 2025.

Broj 5 - strana 1223

Ime i prezime

Adresa

Telefon

E-mail

**MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I
IZBJEGLICE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
1. Slavne Višegradske brigade 2A, 73000 Goražde**

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama, dostavlja se.-

Molim Vas da mi omogućite pristup informaciji

Zaokružen je način na koji želim pristupiti informacijama:

- a) neposredan uvid;
- b) besplatna kopija informacije do deset strana;
- c) umnožavanje informacije.

Mjesto i datum

Potpis podnosioca zahtjeva

485

Na osnovu člana 12. Zakona o ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 09/13, 13/13), a u vezi sa članovima 30, 31. i 32. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj:02/10, 12/14, 10/17), ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, **d o n o s i:**

**P R A V I L N I K
O AKREDITACIJI VISOKOŠKOLSKIH
USTANOVA I STUDIJSKIH
PROGRAMA**

I. UVODNI DIO

**Član 1.
(Predmet)**

Pravilnikom o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa (u daljem tekstu: Pravilnik o akreditaciji) bliže se uređuje postupak akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa prvog i drugog ciklusa studija i integrisanog studija prvog i drugog ciklusa koji se izvode na visokoškolskim ustanovama koje imaju sjedište na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, utvrđuju prava i obaveze učesnika u postupku provođenja akreditacije, prethodnih i naknadnih aktivnosti, formiranje i postupanje komisije stručnjaka za provođenje akreditacije i druga relevantna pitanja od značaja za postupak akreditacije.

**Član 2.
(Definicije)**

Pojmovi koji se koriste u ovom

Pravilniku imaju sljedeće značenje:

- a) **„Akreditacija“** znači nezavisna vanjska ocjena sistema kvaliteta visokoškolske ustanove koja rezultira formalnom potvrdom o usklađenosti i/ili ispunjenosti kriterija za akreditaciju, koji su u saglasnosti sa „Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja“ (ESG) i relevantnim zakonima i propisima.
- b) **„Klaster“** je grupiranje studijskih programa u svrhu akreditacije, u skladu sa ovim Pravilnikom.
- c) **„Preporuka o akreditaciji“** je akt koji izdaje Agencija i kojim se preporučuje ishod akreditacije.
- d) **„Recenzija studijskih programa“** predstavlja instrument vanjskog vrednovanja studijskih programa koji se provodi samo za pojedinačne studijske programe u sklopu akreditacije visokoškolske ustanove, kao postupak koji prethodi posjeti komisije stručnjaka.
- e) **„Studijski program“** znači zaokruženu cjelinu učenja koja vodi ka konkretnoj kvalifikaciji. Studijski program je fleksibilan skup obaveznih i izbornih predmeta/modula čijim savladavanjem se obezbjeđuje dostizanje planiranih ishoda učenja. Studijski program, uz predmete/module može da uključuje praktičan rad, studentske prakse i izradu završnog rada.
- f) **„Vanjska evaluacija (vanjska procjena)“** je objektivno i nepristrasno vrednovanje od strane komisije stručnjaka za ocjenu i reviziju kvaliteta i davanje mišljenja o akreditaciji viso-

koškolskih ustanova, odnosno studijskih programa.

- g) „**Samoevaluacija**“ je proces koji predstavlja efikasni mehanizam i procedure visokoškolske ustanove kojima se utvrđuje, nadzire i periodično kontrolira ispunjenost definiranih standarda i kriterija kvaliteta, radi unapređenja sistema osiguranja kvaliteta i općeg akademskog razvoja.

II. OPĆE ODREDBE O AKREDITACIJI

Član 3. (Akreditacija)

- (1) Akreditacija, u skladu sa Zakonom, ovim Pravilnikom i drugim podzakonskim propisima, se provodi kao postupak:
- akreditacija visokoškolske ustanove (institucionalna akreditacija);
 - akreditacija studijskih programa prvog i drugog ciklusa studija i integrisanog studija prvog i drugog ciklusa koji se izvode na visokoškolskim ustanovama (u daljem tekstu: akreditacija studijskih programa).
- (2) Podnosilac zahtjeva za akreditaciju i nosioc akreditacije iz stava (1) ovog člana je visokoškolska ustanova kao pravno lice.

Član 4. (Principi, standardi i kriteriji)

- (1) Akreditacija visokoškolskih ustanova i akreditacija studijskih programa se provodi primjenom principa bolonjskog procesa, u skladu sa Bolonjskom deklaracijom, odredbama Okvirnog zakona o visokom obrazova-

nju („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 59/07, 59/09, u daljem tekstu: Okvirni zakon), Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 02/10, 12/14, 10/17 u daljem tekstu: Zakon), Preporukama za reguliranje postupka akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa 1. i 2. ciklusa studija u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 34/23), ovim Pravilnikom i drugim dokumentima Agencije relevantnim za provođenje postupka akreditacije.

- (2) Standardi i kriteriji koji se primjenjuju u postupku akreditacije određeni su Odlukom o normama kojima se određuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 100/11, 26/19) i zasnivaju se na Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG 2015).

Član 5. (Ciljevi)

Ciljevi akreditacije su:

- izgradnja evropski prepoznatljivog sistema kvaliteta u visokom obrazovanju koji će omogućiti prepoznavanje bosanskohercegovačkih visokoškolskih institucija unutar Evropskog prostora visokog obrazovanja (EHEA), te konsekventno mobilnost studenata i nastavnika i prepoznavanje diploma koje te institucije izdaju;
- izgradnja povjerenja i kredibilitnosti sistema visokog obrazovanja;

- c) unapređivanje kvaliteta na visokoškolskim ustanovama;
- d) poticanje visokoškolskih ustanova na izgradnju unutrašnjeg sistema osiguranja kvaliteta u cilju unaprjeđenja procesa i aktivnosti koje obavljaju.

Član 6.
(Učesnici u postupku akreditacije i ovlaštenja)

- (1) U postupku akreditacije učestvuju:
 - a) visokoškolska ustanova sa svojim studijskim programima;
 - b) Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (u daljem tekstu: Ministarstvo);
 - c) Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) i
 - d) Komisija domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvalitete te daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa (u daljem tekstu: Komisija).

- (2) Ovlaštenja pojedinih učesnika akreditacije propisana su Zakonom, ovim Pravilnikom i relevantnim dokumentima Agencije.

- (3) Visokoškolska ustanova odgovorna je za unutrašnji sistem kvaliteta i samostalno i nezavisno provodi i osigurava unutrašnju ocjenu kvaliteta, koja rezultira izvještajem o samoevaluaciji.

Polazna osnova za proces vanjskog osiguranja kvaliteta je izvještaj o samoevaluaciji.

- (4) Agencija je odgovorna za provođenje vanjske evaluacije koja se provodi nezavisno od utjecaja nadležnih obrazovnih vlasti i visokoškolske ustanove, a koja za rezultat ima preporuku za akreditaciju.
- (5) Komisija je odgovorna za nezavisan pregled visokoškolske ustanove, odnosno studijskog programa, a na osnovu izvještaja o samoevaluaciji i provedenih aktivnosti, Komisija daje ocjenu i obavlja reviziju kvaliteta, te daje preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa.
- (6) Ministarstvo je odgovorno za provođenje postupka akreditacije koji rezultira donošenjem rješenja o podnesenom zahtjevu za akreditaciju.

Član 7.
(Sukob interesa)

- (1) U radu Komisije ne mogu učestvovati lica koja su u sukobu interesa.
- (2) Svaki član Komisije, nakon što je predložen, a prije imenovanja, dostavlja Agenciji izjavu da u njegovom slučaju ne postoji sukob interesa u predmetnom postupku akreditacije.

Član 8.
(Samoevaluacija)

- (1) Prije podnošenja zahtjeva za akreditaciju visokoškolske ustanove i akreditacije studijskih programa, visokoškolska ustanova provodi postupak samoevaluacije.
- (2) Visokoškolska ustanova samoevaluaciju provodi periodično, i to na nivou visokoškolske ustanove i na nivou studijskih programa, a za potrebe iste imenuje tim u kojem su pred-

stavnici svih njenih dijelova i skupina (akademska/naučnoistraživačka i nastavno osoblje, studenti, itd.)

- (3) Visokoškolska ustanova je obavezna sačiniti izvještaj o samoevaluaciji koji sadrži sve elemente definisane propisima i dokumentima iz člana 4. ovog Pravilnika.
- (4) Izvještaj o samoevaluaciji se izrađuje na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini i na engleskom jeziku.
- (5) Izvještaj o samoevaluaciji usvaja senat visokoškolske ustanove posebnom odlukom i isti je sastavni dio te odluke.
- (6) Za visokoškolske ustanove koje podnose zahtjev za obnovu akreditacije, izvještaj o samoevaluaciji obuhvata period od zadnje akreditacije do podnošenja zahtjeva za obnovu akreditacije.

III. AKREDITACIJA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE

Član 9. (Predmet akreditacije visokoškolske ustanove)

Predmet akreditacije visokoškolske ustanove odnosi se na visokoškolsku ustanovu koja izvodi studij na minimalno pet studijskih programa iz tri različite naučne/umjetničke oblasti ako imaju status univerziteta, odnosno jednom studijskom programu ako imaju status visoke škole, u kojem periodu visokoškolska ustanova, u skladu sa ovim Pravilnikom, redovno vrši samoevaluaciju.

Član 10. (Pokretanje postupka akreditacije visokoškolske ustanove)

- (1) Visokoškolska ustanova kao novoos-

novana visokoškolska ustanova zahtjev za akreditaciju podnosi najmanje dvije godine od početka rada, imajući u vidu da navedeni rok za podnošenje zahtjeva za akreditaciju počinje da teče od početka izvođenja nastave u prvoj akademskoj godini nakon sticanja dozvole za rad/licence/početne akreditacije.

- (2) Pod novoosnovanom visokoškolskom ustanovom iz stava (1) ovog člana smatra se ustanova visokog obrazovanja koja je prvi put osnovana i koja ima status pravnog lica, uključujući pravna lica koja su nastala integracijom dvije ili više postojećih visokoškolskih ustanova ili izdvajanjem organizacijske jedinice iz postojeće visokoškolske ustanove i njenim sticanjem statusa novog pravnog lica.

Član 11. (Podnošenje zahtjeva za akreditaciju visokoškolske ustanove)

- (1) Nakon izrade i usvajanja izvještaja o samoevaluaciji, visokoškolska ustanova podnosi Ministarstvu zahtjev za akreditaciju visokoškolske ustanove.
- (2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana prilažu se:
 - a) aktuelni izvod iz sudskog registra;
 - b) odluka senata o usvajanju izvještaja o samoevaluaciji;
 - c) po dva primjerka izvještaja o samoevaluaciji na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini i na engleskom jeziku u printanoj i u elektronskoj verziji;
 - d) akt koji sadrži podatke o licu koje je u postupku akreditacije vi-

sokoškolske ustanove ovlašteno ispred visokoškolske ustanove za ostvarivanje komunikacije sa Ministarstvom, Agencijom i Komisijom (ime i prezime, e-mail adresa i kontakt-telefon).

- (3) Nakon prijema zahtjeva i priložene dokumentacije iz stavova (1) i (2) ovog člana, Ministarstvo provjerava formalnu ispravnost i kompletnost dostavljene dokumentacije, a ako utvrdi da ista nije potpuna, zatražit će od podnosioca zahtjeva dopunu iste.
- (4) Visokoškolska ustanova je dužna, prema uputama Ministarstva, zahtjev kompletirati i traženu dopunu dostaviti u roku od sedam dana od dana prijema akta kojim se ista traži.
- (5) Ako visokoškolska ustanova ne kompletira zahtjev, u ostavljenom roku iz stava (4) ovog člana, Ministarstvo isti odbacuje zaključkom.
- (6) Nakon što je visokoškolska ustanova dostavila formalno ispravnu i kompletnu dokumentaciju, Ministarstvo će u roku od sedam dana naložiti inspektor za obrazovanje pokretanje inspeksijskog nadzora po službenoj dužnosti radi utvrđivanja usklađenosti rada sa Zakonom i podzakonskim aktima.
- (7) Inspektor za obrazovanje će sačiniti zapisnik o inspeksijskom nadzoru i isti dostaviti Ministarstvu u roku od sedam dana.
- (8) Ukoliko se na osnovu zapisnika o inspeksijskom nadzoru utvrdi da je visokoškolska ustanova uskladila rad sa Zakonom i podzakonskim aktima, Ministarstvo pokreće postupak potpisivanja ugovora sa visokoškolskom ustanovom, kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze, a

visokoškolska ustanova je dužna da izvrši uplatu sredstava ili dostavi drugi dokaz o raspoloživosti ili obezbjeđenju utvrđenog iznosa sredstava za provođenje postupka akreditacije.

Član 12.

(Utvrđivanje prijedloga Komisije za akreditaciju visokoškolske ustanove)

- (1) Nakon što zaprimi potpun i uredan zahtjev za akreditaciju visokoškolske ustanove podnesen od strane visokoškolske ustanove, Ministarstvo najkasnije u roku od 30 dana utvrđuje prijedlog za imenovanje Komisije i isti sa podnesenim zahtjevom za akreditaciju i izvještajem o samoevaluaciji (po jednim primjerkom urađenim na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini i na engleskom jeziku) dostavlja Agenciji u printanoj i elektronskoj verziji.
- (2) Ministarstvo u Komisiju može predložiti samo lica koja se nalaze na Listi stručnjaka koju je utvrdila Agencija u skladu sa odredbama Okvirnog zakona.
- (3) Za akreditaciju visokoškolske ustanove kao univerziteta, Komisija broji najmanje pet članova i to u sljedećem sastavu:
 - a) dva člana - domaći stručnjaci-predstavnici akademske zajednice u Bosni i Hercegovini;
 - b) jedan član - međunarodni stručnjak;
 - c) jedan član - stručnjak iz privrede i prakse i
 - d) jedan član - predstavnik studenata.
- (4) Za akreditaciju visokoškolske usta-

nove kao visoke škole, Komisija broji najmanje četiri člana i to u sljedećem sastavu:

- a) jedan član - domaći stručnjak - predstavnik akademske zajednice u Bosni i Hercegovini;
 - b) jedan član - međunarodni stručnjak;
 - c) jedan član - stručnjak iz privrede i prakse i
 - d) jedan član - predstavnik studenata.
- (5) Kada to ocijeni potrebnim, a zbog specifičnosti visokoškolske ustanove koja je predmet akreditacije, Ministarstvo može Agenciji predložiti i imenovanje Komisije sastavljene od većeg broja članova, vodeći računa da su zastupljene sve kategorije stručnjaka.
- (6) Prijedlog Ministarstva za imenovanje članova Komisije obavezno sadrži i prijedlog zamjenskih članova. Prijedlog Ministarstva u pogledu sastava Komisije mora zadovoljavati uvjete o nepostojanju sukoba interesa i dostupnosti stručnjaka.
- (7) Agencija, nakon zaprimanja prijedloga Ministarstva iz stava (1) ovog člana, donosi rješenje o imenovanju Komisije.
- (8) Nakon imenovanja Komisije, Agencija primjerak rješenja o njenom imenovanju dostavlja Ministarstvu radi sklapanja i zaključivanja ugovora sa svakim članom Komisije, kojim se preciznije razrađuju prava i obaveze Ministarstva, odnosno članova Komisije, te utvrđuje tačan iznos naknade za rad u skladu sa odlukom Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
- (9) U rješenju Agencije o imenovanju

Komisije preciznije se uređuju obaveze Komisije te utvrđuju rokovi za izvršenje utvrđenih obaveza u skladu sa ovim Pravilnikom.

- (10) Članovi Komisije su obavezni tokom svog rada, kao i nakon podnošenja izvještaja Komisije Agenciji, rukovoditi se odredbama relevantnih zakonskih i podzakonskih propisa kojima je normiran postupak akreditacije visokoškolske ustanove.

Član 13.

(Posjeta visokoškolskoj ustanovi)

- (1) Posjetu visokoškolskoj ustanovi obavlja Komisija, po programu koji zajednički utvrđuju Agencija, visokoškolska ustanova i Komisija, koja traje dva do pet dana (u zavisnosti od veličine ustanove) i istoj prisustvuju svi članovi Komisije.
- (2) U slučaju nemogućnosti posjete visokoškolskoj ustanovi nekog od imenovanih članova u dogovorenom terminu, posjeta se odlaže do sljedećeg termina koji članovi Komisije naknadno usaglašavaju.
- (3) Prilikom posjete iz stava (1) ovog člana, visokoškolska ustanova je dužna osigurati prisutnost ovlaštenih i mjerodavnih lica s visokoškolske ustanove, osigurati Komisiji mogućnost utvrđivanja svih relevantnih činjenica vezanih za vanjsku evaluaciju te osigurati joj primjerene uvjete za rad (prostoriju za sastanke, komunikaciju i sl.).

Član 14.

(Vanjski izvještaj Komisije)

- (1) U roku od 30 radnih dana od završetka posjete, Komisija sačinjava nacrt vanjskog izvještaja.

- (2) Vanjski izvještaj treba biti napisan jasno i razumljivo na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini i na engleskom jeziku, u skladu sa propisima i dokumentima iz člana 4. ovog Pravilnika, a u strukturi sadrži minimalno:
- a) uvodni dio sa osnovnim podacima o visokoškolskoj ustanovi i organizacijskim jedinicama, sastav Komisije, period vanjske evaluacije;
 - b) kratak pregled rada Komisije;
 - c) analizu i mišljenje o primjeni standarda za unutrašnje osiguranje kvaliteta i opisnu ocjenu ispunjenosti za svaki od kriterija za akreditaciju visokoškolske ustanove;
 - d) preporuke za unapređenje kvaliteta;
 - e) mišljenje o ishodu akreditacije visokoškolske ustanove.
- (3) Mišljenje o ishodu akreditacije visokoškolske ustanove Komisija jasno obrazlaže, navodeći razloge za takvo mišljenje.
- (4) Utvrđujući mišljenje o ishodu akreditacije visokoškolske ustanove, Komisija posebno vodi računa o tome da li visokoškolska ustanova u statusu univerziteta koja je predmet akreditacije ispunjava zakonom propisane uvjete koji se odnose na postojanje istraživačkog rada na toj visokoškolskoj ustanovi, te izvođenje nastavnog procesa na sva tri ciklusa u okviru najmanje pet različitih studijskih programa iz najmanje tri naučne oblasti: prirodne nauke, tehničke nauke, biomedicina i zdravstvo, biotehničke nauke, društvene nauke i humanističke nauke.
- (5) Visokoškolska ustanova koja je pre-

dmet akreditacije visokoškolske ustanove ima pravo dati komentar na nacrt vanjskog izvještaja Komisije, u roku od 15 dana od dana prijema nacrta od strane Komisije.

- (6) Konačnu verziju vanjskog izvještaja Komisija dostavlja Agenciji na dalje postupanje.
- (7) Po okončanju postupka akreditacije visokoškolske ustanove, Agencija i visokoškolska ustanova objavljuju izvještaj Komisije na svojoj internet stranici.

IV. AKREDITACIJA STUDIJSKIH PROGRAMA

Član 15.

(Predmet akreditacije studijskih programa)

Predmet akreditacije studijskih programa je studijski program prvog i drugog ciklusa i integrisani studij prvog i drugog ciklusa koji se izvodi na akreditiranoj visokoškolskoj ustanovi, koji su osnovani odgovarajućim aktom visokoškolske ustanove odnosno studijski programi koji posjeduju dozvolu za rad – licencu.

Član 16.

(Akreditacija studijskih programa)

- (1) Akreditacija studijskih programa provodi se koristeći se sljedećim modelima vanjskog vrednovanja:
 - a) klaster;
 - b) pojedinačna akreditacija;
 - c) pojedinačna akreditacija u sklopu akreditacije visokoškolske ustanove sa ili bez instrumenta recenzije.
- (2) Studijski programi koji se akrediti-

raju po modelu klaster vanjskog vrednovanja grupiraju se po naučnim oblastima u skladu sa Uputstvom o metodološkom okviru i principima za izradu pravilnika o klasifikaciji naučnih oblasti, polja i grana („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 47/12), pri čemu broj studijskih programa koji formiraju klaster u okviru jedne naučne oblasti ne može biti manji od dva niti veći od dvanaest.

- (3) Akreditacija studijskih programa primjenom modela klastera predviđa jedan postupak akreditacije za veći broj srodnih studijskih programa koji se izvode na istoj visokoškolskoj ustanovi, njihovim grupisanjem, uz mogućnost grupisanja studijskih programa prvog i drugog ciklusa studija i integrisanog studija prvog i drugog ciklusa.
- (4) Visokoškolska ustanova zajedno sa Ministarstvom bira između modela akreditacije iz stava (1) ovog člana, što se navodi u Petogodišnjem planu akreditacije studijskih programa (u daljem tekstu: Petogodišnji plan) i u zahtjevu za akreditaciju studijskih programa.

Član 17.
(Plan akreditacije studijskih programa)

- (1) Akreditacija studijskih programa provodi se u vremenskom periodu od izdavanja akreditacije visokoškolske ustanove do njenog isteka ili u sklopu postupka obnove akreditacije visokoškolske ustanove.
- (2) Prvim ciklusom akreditacije studijskih programa smatra se vremenski period u kojem će visokoškolska us-

tanova, u saradnji sa Ministarstvom i Agencijom, prvi put provesti postupak akreditacije svih studijskih programa koristeći se jednim od modela akreditacije studijskih programa iz člana 16. stav (1) ovog Pravilnika, a na osnovu Petogodišnjeg plana akreditacije studijskih programa koji donosi visokoškolska ustanova zajedno sa Ministarstvom, te koji Ministarstvo dostavlja Agenciji.

- (3) Rok za donošenje Petogodišnjeg plana je šest mjeseci od stupanja na snagu ovog Pravilnika, a ostalih godišnjih planova u skladu sa dinamikom koju odobri Ministarstvo, vodeći računa da se isti dostave Agenciji šest mjeseci prije prve planirane akreditacije.
- (4) Pored minimalnih općih informacija o studijskom programu, plan akreditacije studijskih programa sadrži rokove za sačinjavanje izvještaja o samoevaluaciji i podnošenje zahtjeva za akreditaciju studijskog programa, planirani početak i završetak akreditacije svakog studijskog programa.

Član 18.
(Podnošenje zahtjeva za akreditaciju studijskih programa)

- (1) Nakon izrade i usvajanja izvještaja o samoevaluaciji, visokoškolska ustanova podnosi Ministarstvu zahtjev za akreditaciju studijskih programa.
- (2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana prilažu se:
 - a) aktuelni izvod iz sudskog registra;
 - b) odgovarajući akt visokoškolske ustanove o usvajanju studijskog programa;

- c) odluka/akt o izboru tijela rukovođenja, odnosno punomoć ukoliko je zahtjev za akreditaciju podnijela osoba ovlaštena od strane organa rukovođenja visokoškolske ustanove;
 - d) odluka senata o usvajanju izvještaja o samoevaluaciji;
 - e) po dva primjerka izvještaja o samoevaluaciji na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini i na engleskom jeziku u printanoj i u elektronskoj verziji;
 - f) akt koji sadrži podatke o licu koje je u postupku akreditacije studijskih programa ovlašteno ispred visokoškolske ustanove za ostvarivanje komunikacije sa Ministarstvom, Agencijom i Komisijom (ime i prezime, e-mail adresa i kontakt-telefon).
- (3) Nakon prijema zahtjeva i priložene dokumentacije iz stavova (1) i (2) ovog člana Ministarstvo provjerava formalnu ispravnost i kompletnost dostavljene dokumentacije, a ako utvrdi da ista nije potpuna, zatražit će od podnosioca zahtjeva dopunu iste.
- (4) Visokoškolska ustanova je dužna, prema uputama Ministarstva, zahtjev kompletirati i traženu dopunu dostaviti u roku od sedam dana od dana prijema akta kojim se ista traži.
- (5) Ako visokoškolska ustanova ne kompletira zahtjev, u ostavljenom roku iz stava (4) ovog člana, Ministarstvo isti odbacuje zaključkom.

Član 19.

(Utvrđivanje prijedloga Komisije)

- (1) Nakon što zaprimi potpun i uredan

zahtjev za akreditaciju studijskih programa podnesen od strane visokoškolske ustanove, Ministarstvo najkasnije u roku od 30 dana utvrđuje prijedlog za imenovanje Komisije i isti sa podnesenim zahtjevom za akreditaciju studijskih programa i izvještajem o samoevaluaciji (po jednim primjerkom urađenim na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini i na engleskom jeziku) dostavlja Agenciji u printanoj i elektronskoj verziji.

- (2) Ministarstvo u sastav Komisije može predložiti samo lica koja se nalaze na Listi stručnjaka koju je utvrdila Agenciju u skladu sa odredbama Okvirnog zakona.
- (3) Za akreditaciju pojedinačnog studijskog programa predlaže se Komisija od najmanje četiri člana i to sljedeće strukture:
- a) jedan član - domaći stručnjak-predstavnik akademske zajednice u Bosni i Hercegovini iz uže naučne oblasti kojoj pripada studijski program;
 - b) jedan član - međunarodni stručnjak - predstavnik akademske zajednice iz naučne oblasti kojoj pripada studijski program;
 - c) jedan član - stručnjak iz privrede i prakse;
 - d) jedan član - predstavnik studenata.
- (4) Kada to ocijeni potrebnim, a zbog specifičnosti studijskog programa koji je predmet akreditacije, Ministarstvo može Agenciji predložiti i imenovanje Komisije sastavljene od većeg broja članova, vodeći računa da su zastupljene sve kategorije stručnjaka.

- (5) Za klastersku akreditaciju studijskih

programa predlaže se Komisija koju čini najmanje pet članova, a najviše sedam članova uz zastupljenost kategorija iz stava (3) ovog člana.

- (6) Prijedlog Ministarstva za imenovanje članova Komisije obavezno sadrži i prijedlog zamjenskih članova. Prijedlog Ministarstva u pogledu sastava Komisije mora zadovoljavati uvjete o nepostojanju sukoba interesa i dostupnosti stručnjaka.
- (7) Agencija, nakon zaprimanja prijedloga Ministarstva iz stava (1) ovog člana, donosi rješenje o imenovanju Komisije.
- (8) Nakon imenovanja Komisije, Agencija primjerak rješenja o imenovanju iste dostavlja Ministarstvu radi sklapanja i zaključivanja ugovora sa svakim članom Komisije kojim se preciznije razrađuju prava i obaveze Ministarstva, odnosno članova Komisije, te utvrđuje tačan iznos naknade za rad u skladu sa odlukom Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
- (9) U rješenju Agencije o imenovanju Komisije preciznije se uređuju obaveze Komisije te utvrđuju rokovi za izvršenje utvrđenih obaveza u skladu sa ovim Pravilnikom.
- (10) Članovi Komisije su obavezni tokom svog rada, kao i nakon podnošenja izvještaja Komisije Agenciji, rukovoditi se odredbama relevantnih zakonskih i podzakonskih propisa kojima je normiran postupak akreditacije studijskih programa.

Član 20.

(Pojedinačna i klaster akreditacija studijskih programa)

- (1) Pojedinačna i klaster akreditacija studijskih programa strukturirana je pre-

ma modelu koji se sastoji iz sljedećih koraka:

- a) izrada izvještaja o samoevaluaciji;
 - b) podnošenje zahtjeva za akreditaciju;
 - c) utvrđivanje legitimnosti i ocjena kompletnosti zahtjeva za akreditaciju;
 - d) predlaganje članova Komisije;
 - e) imenovanje Komisije;
 - f) vanjska evaluacija od strane Komisije koja uključuje posjetu visokoškolskoj ustanovi;
 - g) objavljivanje konačnih i potpisanih izvještaja o akreditaciji koje objavljuju Ministarstvo, visokoškolska ustanova i Agencija;
 - h) naknadne aktivnosti koje visokoškolska ustanova provodi prema preporukama iz izvještaja o vanjskoj evaluaciji.
- (2) Za studijske programe grupisane u klaster u skladu sa članom 16. Stavovi (2) i (3) ovog Pravilnika visokoškolska ustanova podnosi jedan izvještaj o samoevaluaciji.
 - (3) Svaki studijski program unutar klastera treba biti adekvatno evaluiran u smislu ocjene ispunjenosti kriterija za programsku akreditaciju.
 - (4) U izvještaju o samoevaluaciji, u dijelu koji se odnosi na opis ispunjenosti kriterija za akreditaciju studijskih programa, visokoškolska ustanova je obavezna voditi računa o specifičnostima studijskih programa grupisanih u klaster, a koje, radi utvrđivanja svakog pojedinačnog ishoda akreditacije studijskih programa, treba da budu naznačene za svaki studijski program pojedinačno.

Član 21.
(Rad Komisije u postupku
pojedinačne i klaster akreditacije
studijskih programa)

- (1) Komisija analizira zaprimljenu dokumentaciju vezanu za studijski program koji se akreditira te dogovara termin posjete visokoškolskoj ustanovi.
- (2) Nakon obavljene posjete visokoškolskoj ustanovi koja traje od dva do pet dana, Komisija u roku od 30 radnih dana od dana završetka posjete izrađuje nacrt vanjskog izvještaja za svaki studijski program pojedinačno.
- (3) Izvještaj iz stava (2) ovog člana treba biti napisan jasno i razumljivo na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini i na engleskom jeziku, u skladu sa propisima i dokumentima iz člana 4. ovog Pravilnika, a u strukturi sadrži minimalno:
 - a) uvodni dio sa osnovnim podacima o visokoškolskoj ustanovi/ članici i studijskom programu/ programima i sastav Komisije;
 - b) kratak pregled rada Komisije;
 - c) analizu i mišljenje o primjeni standarda za unutrašnje osiguranje kvaliteta i opisnu ocjenu ispunjenosti za svaki od kriterija za akreditaciju studijskih programa;
 - d) preporuke za unapređenje kvaliteta;
 - e) mišljenje Komisije o ishodu akreditacije studijskih programa.
- (4) Mišljenje Komisije o ishodu akreditacije za svaki studijski program pojedinačno u okviru klastera može biti različito.
- (5) Nakon izrade nacrt vanjskog izvje-

štaja iz stava (2) ovog člana, Komisija isti dostavlja visokoškolskoj ustanovi na davanje mišljenja/komentara, na koji visokoškolska ustanova može dati mišljenje/komentar u roku od sedam dana od dana prijema nacrt izvještaja.

- (6) U roku od sedam dana od dana zaprimanja mišljenja/komentara visokoškolske ustanove, odnosno u roku od sedam dana od dana isteka roka iz stava (5) ovog člana (ako komentari nisu dostavljeni), Komisija iz stava (1) ovog člana utvrđuje konačni vanjski izvještaj i isti dostavlja Agenciji na dalje postupanje.

Član 22.
(Recenzija)

- (1) Recenzija studijskih programa se provodi samo za pojedinačne studijske programe u sklopu akreditacije visokoškolske ustanove, kao postupak koji prethodi posjeti Komisije.
- (2) Proces recenzije u sklopu akreditacije visokoškolske ustanove ne obuhvata posjetu recenzenata i sastoji se iz sljedećih koraka:
 - a) izrada izvještaja o samoevaluaciji studijskog programa;
 - b) podnošenje zahtjeva za akreditaciju;
 - c) utvrđivanje legitimnosti i ocjena kompletnosti zahtjeva za akreditaciju;
 - d) predlaganje članova komisije u skladu sa Preporukama za reguliranje postupka akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa 1. i 2. ciklusa studija u Bosni i Hercegovini;
 - e) imenovanje Komisije;
 - f) recenzija od Komisije koja rezul-

- tira recenzentskim izvještajima sa preporukama za unapređenje;
- g) kreiranja plana za unapređenje studijskih programa na osnovu preporuka iz recenzentskih izvještaja.
- (3) Recenzija studijskih programa pretihodi akreditaciji visokoškolske ustanove te obuhvata najviše deset (10) studijskih programa iz najviše dvije naučne oblasti u jednom ciklusu akreditacije.
- (4) Zahtjev za akreditaciju studijskih programa visokoškolska ustanova podnosi Ministarstvu najmanje godinu dana prije isteka roka važenja akreditacije visokoškolske ustanove, ali ne više od 18 mjeseci prije isteka tog roka.
- (5) Kriteriji za izbor recenzenata su:
- a) izbor u zvanje vanrednog ili redovnog profesora;
- b) neophodno minimalno iskustvo od deset godina u nastav na visokoškolskim ustanovama, u smislu izvođenja nastavena predmetu ili predmetima;
- c) student završne godine studija, bez obzira na ciklus studija, a koji ispunjava sve uvjete propisane relevantnim dokumentima za izbor na Listu stručnjaka Agencije.
- (6) Recenziju bez posjete visokoškolskoj ustanovi provode recenzenti koji ispunjavanju kriterije iz stava (5) ovog člana, od kojih u pravilu jedan treba biti domaći i jedan međunarodni recenzent iz naučne oblasti ili polja kojem pripada studijski program i student.
- (7) Proces recenzije koji nije u sklopu akreditacije visokoškolske ustanove ne obuhvata posjetu recenzenata i sastoji se iz sljedećih koraka:

- a) izrada izvještaja o samoevaluaciji studijskog programa;
- b) recenzija od strane nezavisnih domaćih, međunarodnih recenzenata i studenta koja rezultira recenzentskim izvještajima sa preporukama za unapređenje;
- c) kreiranja plana za unapređenje studijskih programa na osnovu preporuka iz recenzentskih izvještaja.

V. KOMISIJA STRUČNJAKA ZA PROVOĐENJE AKREDITACIJE

Član 23.

(Imenovanje i sastav Komisije)

- (1) Komisiju, na prijedlog Ministarstva, imenuje Agencija.
- (2) Predsjednik Komisije se, u pravilu, imenuje iz reda predstavnika akademske zajednice Bosne i Hercegovine.
- (3) Primjerak akta o imenovanju Komisije Agencija dostavlja Ministarstvu i visokoškolskoj ustanovi.

Član 24.

(Način odlučivanja Komisije)

- (1) Komisija odluke, u pravilu, donosi konsenzusom, a za slučaj različitih mišljenja, svaki član Komisije može izdvojiti svoje mišljenje koje mora biti obrazloženo i koje je sastavni dio izvještaja Komisije.
- (2) Nakon posjete visokoškolskoj ustanovi, te na osnovu sadržaja izvještaja o samoevaluaciji, razgovora i druge relevantne dokumentacije zaprimljene i konsultirane tokom rada, Komisija ispunjenost svakog kriterija za akreditaciju ocjenjuje opisno, i to sljedećim ocjenama:

- a) potpuno ispunjen;
 - b) znatno ispunjen;
 - c) djelimično ispunjen i
 - d) neispunjen.
- (3) Uz ocjenu ispunjenosti kriterija za akreditaciju iz stava (2) ovog člana, Komisija konsenzusom utvrđuje konačno mišljenje o ishodu akreditacije, i to:
- a) akreditacija visokoškolske ustanove, odnosno studijskog programa ako su u postupku akreditacije svi kriteriji ocijenjeni kao u potpunosti ili znatno ispunjeni;
 - b) upućivanje pisma očekivanja ako je u postupku akreditacije više od polovine kriterija ocijenjeno kao u potpunosti ili znatno ispunjeni, a svi ostali kriteriji ocijenjeni kao djelimično ispunjeni;
 - c) odbijanje zahtjeva za akreditaciju visokoškolske ustanove, odnosno studijskog programa ako je najmanje jedan kriterij ocijenjen kao neispunjen ili kada je više od polovine kriterija ocijenjeno kao djelimično ispunjeno.
- (4) Komisija donosi poslovnik o radu kojim preciznije uređuje način svoga rada, međusobnu komunikaciju i ostala relevantna pitanja u skladu sa aktom o imenovanju, ovim Pravilnikom i Zakonom.

VI. PREPORUKA I ODLUČIVANJE O AKREDITACIJI

Član 25. (Preporuka o akreditaciji)

- (1) Agencija ocjenjuje cjelovitost i konzistentnost vanjskog izvještaja te, ako ocijeni da isti nije potpun ili da izvedeni zaključci ne odgovaraju opi-

su činjeničnog stanja, zatražit će od Komisije dopunu vanjskog izvještaja, koju je ista dužna dostaviti u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva za dopunu.

- (2) Po okončanju vanjske evaluacije, Agencija, u skladu sa ishodima iz člana 24. stav (3) ovog Pravilnika, daje Ministarstvu preporuku o akreditaciji, cijeneći mišljenje Komisije o ishodu akreditacije.
- (3) Agencija preporuku za akreditaciju utvrđuje potpuno nezavisno, s tim da je vanjski izvještaj Komisije ključni akt za davanje preporuke.
- (4) Uz preporuku o akreditaciji, Agencija dostavlja Ministarstvu jedan primjerak vanjskog izvještaja na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini i jedan primjerak na engleskom jeziku.

Član 26. (Ishodi akreditacije)

- (1) Na osnovu preporuke Agencije, Ministarstvo donosi rješenje kojim se, u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom, utvrđuje jedan od tri moguća ishoda akreditacije:
- a) daje se akreditacija visokoškolske ustanove ili akreditacija studijskih programa;
 - b) visokoškolskoj ustanovi se upućuje pismo očekivanja;
 - c) odbija se zahtjev za davanje akreditacije visokoškolske ustanove ili akreditacije studijskih programa.
- (2) Protiv rješenja iz stava (1) ovog člana nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom u roku od 30 dana od dana prijema istog.

Član 27.
(Period važenja akreditacije)

- (1) Akreditacija se izdaje na period od četiri godine, ako zakonom nije drugačije propisano, nakon čega se provodi obnova akreditacije.
- (2) Najkasnije šest mjeseci prije isteka dobijene akreditacije, visokoškolska ustanova je dužna podnijeti zahtjev za obnovu akreditacije.
- (3) Ukoliko se postupak akreditacije ne okonča u roku od šest mjeseci za one visokoškolske ustanove koje su prethodno prošle postupak akreditacije, a uredno podnijele zahtjev za reakreditaciju, Ministarstvo je obavezno donijeti dopunsko rješenje u kojem se utvrđuje novi rok važenja akreditacije do donošenja rješenja kojim će se postupak okončati.

Član 28.
(Pismo očekivanja)

- (1) Visokoškolskoj ustanovi za koju je u postupku akreditacije više od polovine kriterija ocijenjeno kao u potpunosti ili znatno ispunjeno, a svi ostali kriteriji ocijenjeni kao djelimično ispunjeni, upućuje se pismo očekivanja za period do jedne godine, što se bliže određuje rješenjem Ministarstva.
- (2) Pismo očekivanja obavezno sadrži nedostatke koje je visokoškolska ustanova obavezna otkloniti i preporuke koje je visokoškolska ustanova obavezna uvažiti, sa rokom za otklanjanje nedostataka koji se bliže određuje pismom očekivanja.
- (3) U roku određenom rješenjem iz stava (1) ovog člana visokoškolska ustanova je dužna Ministarstvu podni-

jeti ponovni zahtjev za akreditaciju, uz koji se podnosi izvještaj o provedenim mjerama u periodu od dana prijema pisma očekivanja do dana podnošenja ponovnog zahtjeva.

- (4) Zahtjev i izvještaj o provedenim mjerama iz stava (3) ovog člana Ministarstvo dostavlja Agenciji, koja organizira postupak ocjene revizije kvaliteta, odnosno ispunjenosti mjera određenih pismom očekivanja, te daje Ministarstvu preporuku o akreditaciji.
- (5) U postupak ocjene revizije kvaliteta i ispunjenosti mjera određenih pismom očekivanja, u pravilu, učestvuje ista Komisija koja je dala mišljenje o ishodu akreditacije povodom kojeg je upućeno pismo očekivanja, a koja daje novo mišljenje o ishodu akreditacije, sa jednim od dva moguća ishoda, i to:
 - a) akreditacija visokoškolske ustanove, odnosno studijskih programa;
 - b) odbijanje zahtjeva za akreditaciju visokoškolske ustanove, odnosno studijskih programa.
- (6) Sastav Komisije iz stava (5) ovog člana iz objektivnih razloga može biti izmijenjen. Izmjenu sastava Komisije, na prijedlog Ministarstva, vrši Agencija.
- (7) Na osnovu preporuke iz stava (4) ovog člana, Ministarstvo u roku od 15 dana donosi rješenje kojim se odlučuje o zahtjevu za akreditaciju.
- (8) U slučaju pozitivne odluke o zahtjevu za akreditaciju, Ministarstvo donosi rješenje kojim se daje akreditacija na period iz člana 27. stav (1) ovog Pravilnika, s tim da period na koji se daje akreditacija obuhvata pe-

riod od dana isteka prethodne akreditacije.

Član 29.

(Odbijanje zahtjeva za akreditaciju)

- (1) Akreditacija se odbija u slučaju:
 - a) kada je najmanje jedan kriterij ocijenjen kao neispunjen ili kada je više od polovine kriterija ocijenjeno kao djelimično ispunjeno;
 - b) kada se za visokoškolsku ustanovu, odnosno studijski program, a koji su dobili pismo očekivanja, utvrdi da nije došlo do unapređenja na osnovu preporuka Komisije, odnosno kada je i dalje minimalno jedan kriterij ocijenjen kao djelimično ispunjen.
- (2) U slučajevima kada je ishod postupka akreditacije visokoškolske ustanove odbijanje zahtjeva za akreditaciju, visokoškolskoj ustanovi danom pravomoćnosti rješenja kojim se odbija zahtjev za akreditaciju visokoškolske ustanove ili obnovu akreditacije, oduzima se dozvola za rad - licenca.
- (3) U slučajevima kada je ishod postupka akreditacije studijskih programa odbijanje zahtjeva za akreditaciju, visokoškolska ustanova zahtjev za akreditaciju studijskih programa može ponovo podnijeti najranije jednu, a najkasnije dvije godine od dana konačnosti rješenja kojim se odbija zahtjev za akreditaciju studijskog programa, s tim da u tom periodu i periodu do eventualnog dobijanja akreditacije studijskih programa visokoškolska ustanova na taj studijski program ne može upisivati nove studente.

Član 30.

(Dostavljanje rješenja i objavljivanje vanjskog izvještaja Komisije)

- (1) Primjerak rješenja kojim je odlučeno o zahtjevu za akreditaciju visokoškolske ustanove ili akreditacije studijskih programa Ministarstvo dostavlja Agenciji.
- (2) Agencija vrši ocjenu usklađenosti rješenja kojim se daje akreditacija visokoškolske ustanove ili akreditacija studijskih programa s normama i kriterijima za akreditaciju.
- (3) Po okončanju postupka akreditacije visokoškolske ustanove ili akreditacije studijskih programa, izvještaj Komisije objavljuje se na internet stranici Agencije.

VII. TROŠKOVI AKREDITACIJE

Član 31.

(Troškovi akreditacije)

- (1) Troškove akreditacije snosi osnivač visokoškolske ustanove koja podnosi zahtjev za akreditaciju.
- (2) Visinu troškova akreditacije posebnom odlukom utvrđuje Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na prijedlog Ministarstva.
- (3) Troškove akreditacije čine bruto naknade predsjednika i članova Komisije i drugi opravdani troškovi, u skladu sa odlukom iz stava (2) ovog člana, te drugi organizacijski troškovi u postupku akreditacije.
- (4) Visina naknade za rad predsjednika i članova Komisije i način isplate iste utvrđuje se odlukom iz stava (2) ovog Pravilnika.

VIII. AKCIONI PLAN ZA POBOLJŠANJE KVALITETA

Član 32. (Akcioni plan i godišnji izvještaj o napretku)

- (1) U roku od tri mjeseca po prijemu rješenja o akreditaciji visokoškolske ustanove, odnosno rješenja o akreditaciji studijskog programa, visokoškolska ustanova sačinjava akcioni plan koji sadrži popis aktivnosti usklađenih s preporukama Komisije s vremenskim okvirom i konkretnim nosiocima za poboljšanje unutrašnjeg kvaliteta iz vanjskog izvještaja Komisije.
- (2) Jednom godišnje visokoškolska ustanova sačinjava izvještaj o poduzetim aktivnostima na realizaciji akcionog plana ovog člana, koji obavezno sadrži:
 - a) poduzete aktivnosti na realizaciji akcionog plana;
 - b) podatke o stepenu realizacije akcionog plana;
 - c) podatke o eventualnom odstupanju od akcionog plana;
 - d) informacije o okolnostima zbog kojih je do odstupanja došlo, ako je došlo do odstupanja od akcionog plana.
- (3) Akcioni plan i izvještaj iz stavova (1) i (2) ovog člana visokoškolska ustanova objavljuje na svojoj internet stranici, a o objavi istih, u roku od sedam dana od dana objave, obavještava Ministarstvo u pisanoj formi.
- (4) Ministarstvo može produžiti rok za izradu akcionog plana za period od najduže tri mjeseca.

Član 33. (Zahtjev za obnovu akreditacije)

Visokoškolska ustanova je obavezna najkasnije šest mjeseci prije isteka perioda za koji je doneseno rješenje o akreditaciji podnijeti zahtjev za obnovu akreditacije u skladu sa odredbama Zakona i ovog Pravilnika.

Član 34. (Posljedice neispunjavanja obaveza visokoškolske ustanove)

U slučajevima da visokoškolska ustanova u propisanom roku ne podnese zahtjev za akreditaciju, zahtjev za akreditaciju bude odbijen ili ne donese plan otklanjanja nedostataka u roku od najduže tri mjeseca od prijema pisma očekivanja, Ministarstvo će u roku od 15 dana od dana nastupanja ovih slučajeva donijeti rješenje kojim se visokoškolskoj ustanovi:

- a) oduzima dozvola za rad – licenca i obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja;
- b) zabranjuje upis studenata;
- c) osigurava nastavak studija na srodnim studijskim programima iste visokoškolske ustanove ili istim studijskim programima na javnoj visokoškolskoj ustanovi u skladu sa Zakonom;
- d) aktivira bankarska garancija.

IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 35. (Započeti postupci i početak roka za akreditaciju studijskih programa)

- (1) Postupci akreditacije visokoškolske

ustanove započeti prije stupanja na snagu ovog Pravilnika nastaviti će se i okončati u skladu sa ranijim važećim propisima, izuzev u pogledu primjene odredaba članova 24, 25, 26, 27. i 28. ovog Pravilnika, koje će se primjenjivati na sve započete postupke.

- (2) Postupci akreditacije studijskih programa započeti prije stupanja na snagu ovog Pravilnika nastaviti će se u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.
- (3) Postupci samoevaluacije započeti prije stupanja na snagu ovog Pravilnika nastaviti će se u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.
- (4) Rok za podnošenje zahtjeva za akreditaciju studijskih programa za visokoškolske ustanove koje u momentu stupanja na snagu ovog Pravilnika posjeduju akreditaciju visokoškolske ustanove, računa se od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Član 36.
(Aktuelni akcioni plan
visokoškolskih ustanova)

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika sve visokoškolske ustanove na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koje u momentu stupanja na snagu ovog Pravilnika posjeduju akreditaciju visokoškolske ustanove dužne su dostaviti Ministarstvu aktuelni akcioni plan i aktuelni izvještaj o poduzetim aktivnostima na realizaciji akcionog plana iz člana 32. ovog Pravilnika.

Član 37.
(Donošenje odluke o troškovima
akreditacije)

U roku od 30 dana od dana stupanja na

snagu ovog Pravilnika Ministarstvo će uputiti Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde prijedlog odluke o troškovima akreditacije iz člana 31. stav (2) ovog Pravilnika.

Član 38.
(Prestanak važenja ranijeg propisa)

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 04/20, 01/24).

Član 39.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj: 10-34-330-3/25 **MINISTAR**
25. 4. 2025. godine Adisa Alikadić-Herić, s.r.
G o r a ž d e

486

Na osnovu člana 100. i člana 19. stav (1) tačka 7. Statuta Općine Foča („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj:08/08, 11/08, 16/13 i 07/20), a u vezi sa članom 9. Odluke o izdavanju pod zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Općine Foča („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj:1/23, 4/23 i 16/23), Općinsko vijeće Općine Foča, na 3. (trećoj) vanrednoj sjednici, održanoj dana 17. 4. 2025. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o dodjeli u zakup garaže
u vlasništvu Općine Foča

Član 1.

Općina Foča daje u zakup na određeno vrijeme, na period do 5 (pet) godina, garažu ukupne površine 25,52 m², koja se nalazi u ulici Omladinska b.b. u Ustikolini, Obrtničkoj radnji „MESNICA BRAJLOVIĆ“ - vl. Brajlović Ibro, koja je namijenjena za smještaj putničkog automobila koji se koristi u okviru redovnog poslovanja Obrtničke radnje „MESNICA BRAJLOVIĆ“.

Član 2.

Visina zakupnine za garažu iz člana 1. ove Odluke, utvrđena je u iznosu od 5,00 KM/m², što ukupno mjesečno iznosi 127,60 KM (slovima: jedna stotina dvadeset sedam konvertibilnih maraka i 60/100).

Član 3.

Ovlašćuje se načelnik Općine Foča da potpiše ugovor o zakupu garaže iz člana 1. ove Odluke, kojim će se regulisati bliža prava i obaveze ugovornih strana po osnovu zakupa.

Član 4.

Obavezuje se budući zakupac da redovno plaća režijske troškove (struja, voda, kanalizacija i dr.) koje budu potraživala nadležna preduzeća po osnovu predmetne garaže.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj: 03-1-27-538/25 PREDSEDavajući
17. 4. 2025. godine OPĆINSKOG VIJEĆA
Ustikolina Meho Herić, s.r.

487

Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 7, a u skladu sa članom 100. stav 2. Statuta Općine Foča („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/08, 11/08, 16/13 i 7/20), Općinsko vijeće Općine Foča, na 3. (trećoj) vanrednoj sjednici, održanoj dana 17. 4. 2025. godine, **d o n o s i**:

O D L U K U o izgradnji privremenog montažnog objekta - sportska hala sa pratećim sadržajima

Član 1.

Ovom se Odlukom odobrava izgradnja privremenog montažnog objekta - sportska hala sa pratećim sadržajima.

Član 2.

Lokacija za izgradnju privremenog montažnog objekta - sportska hala sa pratećim sadržajima nalazi se ispred Doma kulture na dijelu parcele označene kao k.č.1054/1, zvana „Napuštena pruga“, po kulturi ostalo neplodno zemljište, ukupne površine cca 2000 m², koja je upisana u zemljišnoknjižni izvadak br. 678 i p.l. br. 90 K.o. Ustikolina, vlasništvo Općina Foča, FBiH.

Član 3.

Za izgradnju građevine iz člana 1. ove Odluke sredstva će se osigurati kroz Budžeta Općine Foča.

Član 4.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se općinski načelnik.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:03-1-36-539/25 PREDSJEDAVAJUĆI
17. 4. 2025. godine OPĆINSKOG VIJEĆA
Ustikolina Meho Herić, s.r.

488

Na osnovu članova 19. i 100. Statuta Općine Foča („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 8/08, 11/08, 16/13 i 7/20) i člana 3. Pravilnika o dodjeli stipendija („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona“ broj 1/22), Općinsko vijeće, na 3. (trećoj) vanrednoj sjednici, održanoj dana 17. 4. 2025. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U

o izmjenama Odluke o broju korisnika, deficitarnosti zanimanja i iznosu pojedinačnih stipendija za školsku 2024/2025. školsku godinu

Član 1.

Ovom se Odlukom vrše izmjene Odluke o broju korisnika stipendija, iznos pojedinačnih stipendija i deficitarna zanimanja u školskoj 2024/2025. školskoj godini („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 4/25).

Član 2.

U članu 2. Odluke riječi “15 (petnaest)” se mijenjaju i glase “17 (sedamnaest)”.

Ostali dijelovi Odluke ostaju nepromijenjeni.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će biti objavljena u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj: 03-1-34-540/25 PREDSJEDAVAJUĆI
7. 4. 2025. godine OPĆINSKOG VIJEĆA
Ustikolina Meho Herić, s.r.

489

Na osnovu člana 100. i člana 19. stav (1) tačka 7. Statuta Općine Foča („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj:08/08, 11/08, 16/13 i 07/20) i člana 14.a Odluke o izdavanju pod zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Općine Foča („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 01/23, 04/23 i 16/23), Općinsko vijeće Općine Foča, na 3. (trećoj) vanrednoj sjednici, održanoj dana 17. 4. 2025. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U

o dodjeli poslovnog prostora na korištenje bez naknade

Član 1.

Općina Foča dodjeljuje na korištenje bez naknade poslovni prostor - „Prodavnica 18“, ukupne površine 56,50 m², koji se nalazi u Ustikolini, ulica Fočanske brigade b.b., Udruženju demobilisanih boraca Armije RBiH Općine Foča, za potrebe obavljanja registrirane djelatnosti Udruženja na period do 1 (jedne) godine.

Član 2.

Na osnovu Odluke, ovlašćuje se

načelnik Općine Foča da potpiše ugovor o dodjeli poslovnog prostora na korištenje bez naknade (poslovni prostor - „Prodavnica 18“, ukupne površine 56,50 m²) sa korisnikom iz člana 1. ove Odluke, kojim će se pobliže regulisati prava i obaveze.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

**Broj:03-1-27-541/25 PREDSJEDAVAJUĆI
17. 4. 2025. godine OPĆINSKOG VIJEĆA
Ustikolina Meho Herić, s.r.**

490

Na osnovu člana 18. stavovi (10) i (11) Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH (“Službene novine FBiH”, broj: 87/24) i člana 100. stav (2) Statuta Općine Foča („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/08 11/08, 16/13 i 07/20), Općinsko vijeće Općine Foča, na svojoj 3. vanrednoj sjednici, održanoj dana 17. 4. 2025. godine,
d o n o s i:

ODLUKU o prijedlogu radnog vremena prodajnih objekata na području Općine Foča

Član 1.

Predlaže se Vladi Federacije BiH da prodajne objekte na području Općine Foča izuzme od odredbi člana 18. Stavovi (1), (2) i (3) Zakona o unutrašnjoj trgovini (“Službene novine Federacije BiH”, broj 87/24).

Član 2.

Prijedlog za primjenu odredbi člana 18. stavovi (10) i (11) Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH čini sastavni dio ove Odluke.

Član 3.

Ova Odluka će se putem Federalnog ministarstva trgovine dostaviti Vladi Federacije BiH na dalje postupanje.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

**Broj: 03-1-16-543/25 PREDSJEDAVAJUĆI
17. 4. 2025. godine OPĆINSKOG VIJEĆA
Ustikolina Meho Herić, s.r.**

.....

Obrazac broj 1.

PRIJEDLOG

| |
|---|
| Period za koji se traži izuzeće |
| STALNO |
| Razlozi za izuzeće |
| Razlozi zbog kojih se traži izuzeće su sljedeći: - da se pruži veći kvalitet života u Općini Foča, sa naročitim aspektom na kvalitet života osoba treće dobi, te omladine - da se povećaju prihodi trgovaca koji posluju na prostoru Općine Foča (uzimajući u obzir da je Općina najviše posjećena vikend danima kada imamo veći broj stanovnika koji posjećuju svoje vikend objekte, te uzimajući u obzir da se u tom periodu i povećava broj posjetilaca kako susjednih lokalnih zajednica, tako i turista u prolazu - da se utiče na rast ekonomije lokalne zajednice |
| Specifične okolnosti koje opravdavaju potrebu za izuzećem |
| Što se tiče specifičnih okolnosti koje opravdavaju potrebu za izuzećem navodimo sljedeće: - Općinu Foča (FBiH) definiše specifičan geografski položaj , uzimajući u obzir da se nalazi na udaljenosti 12 km od Općine Foča, Republika Srpska i 24 KM od Goražda, s tim da je sistem neradne nedjelje u Opštini Foča (RS) već duži period uveden, a na području Goražda, odnosno na čitavom Bosansko-podrinjskom kantonu od donošenja Zakona u unutrašnjoj trgovini, tako da stanovnici ove Općine ne mogu preusmjeriti svoju potrošnju ka lokalnim susjednim zajednicama - Općina Foča (FBiH) također na svom području nema poslovnih objekata kao što su pekare , benzinske pumpe , a nepostojanje stalne autobuske linije vikendom koja bi vodila prema susjednim gradovima onemogućava stanovništvo , a naročito populaciju treće dobi u ostvarivanju svojih osnovnih potreba. |
| Analiza utjecaja na djelatnike u trgovini (uključujući radne uvjete i naknade) |
| Prije stupanja na snagu Zakona o unutrašnjoj trgovini djelatnici u trgovini su imali zagarantovan jedan slobodan dan u toku radne sedmice, koji im je omogućavao da završe svoje redovne obaveze u institucijama i drugim pravnim licima čije je radno vrijeme isključivo od ponedjeljka do petka. Prema podacima Porezne uprave FBiH možemo zaključiti da je došlo do rasta zaposlenih, što je uzimajući u obzir da se zakon primjenjuje vrlo kratak period, broj koji nije relevantan. |
| Ekonomski utjecaj i procjena kako će izuzeće uticati na lokalnu ekonomiju i jedinicu lokalne samouprave |
| - izuzeće od nerada nedjeljom će i imati znatni uticaj na prihode trgovaca koji posluju na području Općine Foča, a tako se može očekivati i rast Općine u ekonomskom smislu - razvoj turizma, s obzirom da značajan broj korisnika usluga u trgovini čine kupci, te vikend turisti, turisti u prolazu. |

M.P

Potpis ovlaštenog lica

Obrazac broj 2.

| Opis | Iznos (KM) |
|---|-------------------|
| a) Iskazani fiskalni promet djelatnosti trgovine za period 1. 1. 2023. - 15. 1. 2023. | 132.985,55KM |
| b) Iskazani fiskalni promet djelatnosti trgovine za isti period tekuće godine | 109.048,77 KM |
| Razlika u prometu (a-b) | 23.936,78 KM |

*Podaci za iskazani fiskalni promet djelatnosti trgovine uzimaju se na osnovu dobivenih podataka iz Porezne uprave Federacije BiH

M.P.

Potpis ovlaštenog lica

Obrazac broj 3.

| Opis | Iznos (KM) |
|--|------------|
| a) Broj zaposlenih u djelatnosti trgovine* za period 1. 1. 2023. - 15. 1. 2025. | 17 |
| b) Broj zaposlenih u djelatnosti trgovine za isti period tekuće godine | 19 |
| Razlika u prometu (a-b) | |

*Podaci o broju zaposlenih u djelatnosti trgovine uzimaju se na osnovu dobivenih podataka iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine

M.P.

Potpis ovlaštenog lica

491

Na osnovu člana 19. i člana 100. Statuta Općine Foča (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona” Goražde, broj: 8/08, 11/08, 16/13 i 7/20), Općinsko vijeće Općine Foča, na 3. (trećoj) vanrednoj sjednici, održanoj dana 17. 4. 2025. godine, **d o n o s i:**

Z A K L J U Č A K

Ovim se Zaključkom obavezuje općinski načelnik da do naredne redovne sjednice Općinskog vijeća dostavi po-

ratke o tome koliko je kvadrata poslovnih prostora naplaćivano i procjenu gubitka finansijskih sredstava u odnosu na stvarnu kvadraturu poslovnih prostora, za sve poslovne prostore u vlasništvu Općine.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će biti objavljen u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

**Broj: 03-1-11-542/25 PREDSDAVAJUĆI
17. 4. 2025. godine OPĆINSKOG VIJEĆA
U s t i k o l i n a Meho Herić, s.r.**

S A D R Ž A J

| | | |
|-----|--|------|
| 433 | Odluka kojom se obustavljaju sve isplate budžetskih sredstava u svrhu finansiranja političkih stranaka za Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i Ujedinjenu Srpsku (bosanski jezik)..... | 1135 |
| 433 | Odluka kojom se obustavljaju sve isplate proračunskih sredstava u svrhu finansiranja političkih stranaka za Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i Ujedinjenu Srpsku (hrvatski jezik)..... | 1142 |
| 433 | Odluka kojom se obustavljaju sve isplate proračunskih sredstava u svrhu finansiranja političkih stranaka za Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i Ujedinjenu Srpsku (srpski jezik)..... | 1149 |
| 433 | Odluka kojom se obustavljaju sve isplate proračunskih sredstava u svrhu finansiranja političkih stranaka za Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i Ujedinjenu Srpsku (engleski jezik)..... | 1157 |
| 434 | Odluka o razrješenju člana Komisije za sigurnost Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde..... | 1164 |
| 435 | Odluka o razrješenju zamjenika predsjednika Komisije za rad, zdravstvenu i socijalnu politiku Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde..... | 1164 |
| 436 | Odluka o razrješenju člana Komisije evropske integracije Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde..... | 1165 |
| 437 | Odluka o izmjenama Odluke o izboru stalnih radnih tijela Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde..... | 1165 |
| 438 | Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje faktura broj: 48/25, 49/25 i 50/25 od 19. 3. 2025. godine ispostavljenih po drugoj tranši za izvedene radove na redovnom (zimskom) održavanju regionalne ceste R 448 Potkoza – Goražde - Hrenovica, R 448a Osanica – Ilovača - Prača i R 448b Goražde – Podhranjen - Hranjen za period 01.01. do 15. 3. 2025. godine..... | 1166 |

| | | |
|-------|--|------|
| 439 | Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde „Program podrške razvoju neprofitnih organizacija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2025. godinu” na ekonomskom kodu 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama..... | 1167 |
| 439a) | Program utroška sredstava Budžeta za 2025. godinu sa ekonomskog koda 614 300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama..... | 1167 |
| 440 | Odluka o razrješenju direktora Kantonalne uprave za šumarstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde..... | 1177 |
| 441 | Odluka o razrješenju direktora Direkcije za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde..... | 1178 |
| 442 | Odluka o privremenom imenovanju direktora Kantonalne uprave za šumarstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde..... | 1179 |
| 443 | Odluka o privremenom imenovanju direktora Direkcije za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde..... | 1180 |
| 444 | Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – podsticaj za držanje matičnog stada krava (mliječna grla) - dug iz 2024. godine..... | 1181 |
| 445 | Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji „Podrška u plaćanju obaveza za penziona i zdravstveno osiguranje obrtnika registrovanih za poljoprivrednu djelatnost kao osnovno zanimanje u iznosu od (100% troškova uplaćenih doprinosa) za žene” - DIO DUGA iz 2024. godine..... | 1182 |
| 446 | Odluka o utvrđivanju visine jednokratne naknade za rad u Komisiji za provođenje postupka javne nabavke roba: specijalna policijska oprema - oklopno borbeno vozilo i automatska puška..... | 1183 |
| 447 | Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka nabavke uniformi i obuće za policijske službenike..... | 1184 |
| 448 | Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614 100 – Tekući transferi drugim nivoima vlasti – fondovima..... | 1185 |
| 448a) | Program utroška sredstava Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose sa ekonomskog koda 614 100 – Tekući transferi drugim nivoima vlasti – fondovima... | 1186 |
| 449 | Odluka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde..... | 1189 |
| 450 | Odluka o davanju saglasnosti na programe utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 200 – Tekući transferi pojedincima – Prevoz učenika..... | 1190 |
| 451 | Odluka o davanju saglasnosti na programe utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 200 – Tekući transferi pojedincima – Prevoz učenika..... | 1190 |
| 452 | Odluka o davanju saglasnosti na programe utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 200 – Tekući transferi pojedincima – Prevoz učenika..... | 1191 |
| 453 | Odluka o davanju saglasnosti na programe utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 200 – Tekući transferi pojedincima – Prevoz učenika..... | 1191 |
| 454 | Odluka o davanju saglasnosti na programe utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 200 – Tekući transferi pojedincima – Prevoz učenika..... | 1192 |
| 455 | Odluka o davanju saglasnosti na programe utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 200 – Tekući transferi pojedincima – Prevoz učenika..... | 1192 |
| 456 | Odluka o davanju saglasnosti na programe utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 200 – Tekući transferi pojedincima – prevoz učenika..... | 1193 |

| | | |
|-----|---|------|
| 457 | Odluka o davanju saglasnosti na programe utroška sredstava sa ekonomskog ko- da 614 200 – Tekući transferi pojedincima – Prevoz učenika..... | 1193 |
| 458 | Odluka o davanju saglasnosti na programe utroška sredstava sa ekonomskog ko- da 614 200 – Tekući transferi pojedincima – Prevoz učenika..... | 1194 |
| 459 | Odluka o odobravanju novčanih sredstava ministru za obrazovanje, mlade, nau- ku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u iznosu od 707,00 KM za plaćanje fakture broj: 140/25, odnosno fiskalnih računa broj: 35988, 35993, 35994 od 08.04.2025. godine Privrednom društvu A-S Company d.o.o. Goražde, PJ Drinska bašta..... | 1194 |
| 460 | Odluka o davanju prethodne saglasnosti Školskom odboru za imenovanje dire- ktora JUOŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići..... | 1195 |
| 461 | Odluka o preraspodjeli rashoda i izdataka između budžetskih korisnika..... | 1195 |
| 462 | Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2025. godinu..... | 1196 |
| 463 | Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2025. godinu..... | 1197 |
| 464 | Odluka o odobravanju isplate novčanih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde..... | 1198 |
| 465 | Odluka o odobravanju novčanih sredstava Medžlisu Islamske zajednice Ustikolina..... | 1199 |
| 466 | Odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći..... | 1200 |
| 467 | Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime troškova liječenja..... | 1200 |
| 468 | Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo..... | 1201 |
| 469 | Odluka o plaćanju poreza na promet nepokretnosti..... | 1201 |
| 470 | Odluka o dopuni Odluke o pokretanju postupaka zajedničke nabavke..... | 1202 |
| 471 | Odluka o ovlaštenju..... | 1203 |
| 472 | Odluka o poništenju postupka nabavke električne energije za budžetske korisnike | 1203 |
| 473 | Odluka o utvrđivanju visine jednokratne naknade za rad u Komisiji za provođenje postupaka zajedničke javne nabavke u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.... | 1204 |
| 474 | Rješenje o razrješenju predsjednika i članova privremenog Školskog odbora JUOŠ “Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići..... | 1205 |
| 475 | Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JUOŠ “Mehmed alija Mak Dizdar“ Vitkovići..... | 1205 |
| 476 | Rješenje o razrješenju privremenog Predsjednika i članova Upravnog odbora JU “Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde..... | 1206 |
| 477 | Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde..... | 1207 |
| 478 | Rješenje, broj:UP-1:05-04-75/25 od 9. 4. 2025. godine..... | 1207 |
| 479 | Rješenje, broj:UP-1:05-04-76/25 od 14. 4. 2025. godine..... | 1208 |
| 480 | Rješenje, broj:UP-1:05-04-79/25 od 21. 4. 2025. godine..... | 1210 |
| 481 | Rješenje, broj:UP-1:05-04-80/25 od 21. 4. 2025. godine..... | 1211 |
| 482 | Rješenje, broj:UP-1:05-04-86/25 od 21. 4. 2025. godine..... | 1214 |
| 483 | Rješenje, broj:UP-1:05-04-90/25 od 21. 4. 2025. godine..... | 1215 |
| 484 | Vodič Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosa- nsko-podrinjskog kantona Goražde za podnosiocze zahtjeva u smislu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine..... | 1218 |
| 485 | Pravilnik o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa..... | 1224 |
| 486 | Odluka o dodjeli u zakup garaže u vlasništvu Općine Foča..... | 1240 |

| | | |
|------------|--|-------------|
| 487 | Odluka o izgradnji privremenog montažnog objekta - sportska hala sa pratećim sadržajima..... | 1241 |
| 488 | Odluka o izmjenama Odluke o broju korisnika, deficitarnosti zanimanja i iznosu pojedinačnih stipendija za školsku 2024/2025. školsku godinu..... | 1242 |
| 489 | Odluka o dodjeli poslovnog prostora na korištenje bez naknade..... | 1242 |
| 490 | Odluka o prijedlogu radnog vremena prodajnih objekata na području Općine Foča | 1243 |
| 491 | Zaključak | 1247 |